



Godina XXI - Broj 7

ZENICA, petak, 29.07.2016.god.

**USTAVNI SUD****251.**

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine odlučujući o zahtjevu Premijera Federacije Bosne i Hercegovine za utvrđivanje ustavnosti Zakona o šumama, na osnovu člana IV.C.3.10.(2) b) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici Suda održanoj dana 18.05.2016. godine donio je

**P R E S U D U**

Utvrđuje se da je Zakon o šumama („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, br.: 08/13 i 01/15) u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.

Presudu objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“ i „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

**Obrazloženje****1. Podnosilac zahtjeva i predmet zahtjeva**

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva) podnio je Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ustavni sud Federacije) dana 12.02.2015.godine, zahtjev za ocjenu usklađenosti Zakona o šumama koji je donijela Skupština Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: osporeni Zakon) sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.

Podnosilac zahtjeva je ovlašten za pokretanje postupka na osnovu člana IV.C.3.10. (2) b) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine.

**2. Stranke u postupku**

U skladu sa članom 39. stav 1. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine („Služ-

bene novine Federacije BiH“, br. 6/95 i 37/03) stranke u postupku u ovom ustavnosudskom predmetu su Premijer Federacije Bosne i Hercegovine, kao podnosilac zahtjeva i Skupština Zeničko-dobojskog kantona kao donosilac osporenog Zakona.

**3. Navodi podnosioca zahtjeva**

Podnosilac zahtjeva navodi da je Skupština Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Skupština Kantona) dana 04.07.2013.godine, godine donijela osporeni Zakon kojim je propisano: čuvanje i zaštita šuma i šumskog zemljišta, jačanje njihovih funkcija, planiranje u šumarstvu i upravljanje šumama i šumskim zemljištem, ekonomske funkcije, finansiranje biološke obnove šuma, nadzor nad primjenom tog zakona, kaznene odredbe, kao i druga pitanja od značaja za šume i šumsko zemljište.

Poziva se na odredbu člana III 1. b) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, kojom je propisano da su u isključivoj nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija) utvrđivanje ekonomske politike, uključujući planiranje i obnovu, te politiku korištenja zemljišta na federalnom razini, a odredbom člana III.2.c) i h) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine propisano je da su Federalna vlast i kantoni nadležni za politiku zaštite čovjekove okoline i korištenje prirodnih bogatstava, očuvanje i zaštitu šuma i šumskog zemljišta, ekonomske funkcije i planiranje u šumarstvu, upravljanje šumama i šumskim zemljištem. Smatra da osporeni Zakon u cijelosti reguliše oblast šumarstva iako je utvrđivanje ekonomske politike, uključujući planiranje i obnovu, te politiku korištenja zemljišta na federalnoj razini u isključivoj nadležnosti Federacije, dok je za politiku zaštite čovjekove okoline i korištenje prirodnih bogatstava utvrđena podijeljena nadležnost između federalne vlasti i kantona.

Isto tako osporenim Zakonom u potpunosti je regulisana ekonomska politika, planiranje i politika korištenja zemljišta na federalnoj razini i propisana kao isključiva nadležnost Kantona, a što je u suprotnosti sa odredbama člana III 1. b) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine.

Ističe da je odredbom člana 52. osporenog Zakona propisana obaveza plaćanja naknade za općekorisne funkcije šuma za sva pravna lica registrovana za obavljanje te djelatnosti na teritoriju Kantona u visini od 0,07 % od ukupno ostvarenog prihoda, a ova naknada se uplaćuje isključivo u korist Budžeta Kantona. Također, odredbom člana 38. osporenog Zakona propisana je naknada za korištenje državnih šuma, dok je članom 43. propisana naknada za promjenu namjene šumskog zemljišta, članom 45. propisana je naknada za zakup državnog šumskog zemljišta, a članom 46. naknada za uspostavu prava služnosti na državnom šumskom zemljištu. Navedene naknade se niti jednim dijelom ne uplaćuju u korist Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine. Nesporno je, da je ekonomska politika u koju spada i fiskalna politika, u isključivoj nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine, a ne kantona. Pored navedenog osporenim Zakonom se propisuje planiranje na šumi i šumskom zemljištu kroz donošenje šumsko-razvojnih planova, formiranje šumsko-privrednih područja, donošenje šumskoprivrednih osnova na osnovu kojih se upravlja šumom i šumskim zemljištem, izdvajanje iz šumskoprivrednog područja, promjena namjene šumskog zemljišta, gradnja u šumi, zakup šumskog zemljišta i uspostava prava služnosti na državnom šumskom zemljištu. Osporenim zakonom se u potpunosti reguliše planiranje, obnova i politika korištenja šumskog zemljišta, a pitanje planiranja i obnove politike korištenja zemljišta na federalnoj razini, u isključivoj je nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine, a ne kantona.

Smatra da u postupku donošenja osporenog Zakona Kanton nije tražio saglasnost Federacije Bosne i Hercegovine, te da je oblast šumarstva samostalno uredio kantonalnim zakonom i takvim postupanjem isključio nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine u ovoj oblasti propisanu odredbom člana III.2.c) i h) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine.

Odredbama čl. 4.-8. osporenog Zakona propisano je planiranje na šumi i šumskom zemljištu kroz donošenje šumsko-razvojnih planova, formiranja šumskoprivrednih teritorija i donošenje šumskoprivrednih osnova na osnovu kojih se upravlja šumom i šumskim zemljištem. Odredbama čl. 42.-46. tog Zakona propisuje se izdvajanje iz šumskoprivrednog područja, promjena namjene šumskog zemljišta, gradnja u šumi, zakup šumskog zemljišta i uspostava prava služnosti na državnom šumskom zemljištu, a članom 16. propisan je postupak obnove šumskog zemljišta. Zaključuje da se navedenim odredbama osporenog Zakona u potpunosti reguliše planiranje, obnova i politika korištenja šumskog zemljišta, ali da je nesporno da je planiranje, obnova i korištenje zemljišta na federalnom nivou u isključivoj nadležnosti Federacije, a ne kantona.

U postupku donošenja osporenog Zakona Kanton nije tražio saglasnost Federacije, te je oblast šumarstva samostalno uredio kantonalnim zakonom kojim se u potpunosti isključuje nadležnost Federacije u ovoj oblasti. Ovim zakonom, po mišljenju podnosioca zahtjeva, u potpunosti je politika zaštite čovjekove okoline i korištenja prirodnih bogatstava propisana kao isključiva nadležnost Kantona, a što je u suprotnosti sa odredbom člana III.2.c) i h). Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. Zaštita čovjekove okoline je zajednička nadležnost Federacije i kantona. Ovakvim postupanjem Kanton je postupio suprotno odredbi člana II. 2. c) i h) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine.

Odredbama člana 15. osporenog Zakona propisana je zaštita protiv biotičkih i abiotičkih agenasa, dok se odredbama čl. 18.-25. i člana 27. istog zakona propisuje način proglašenja šume i šumskog zemljišta za oblasti posebnog režima gospodarenja i zaštita šuma i njenih funkcija. I ovi poslovi predstavljaju poslove zaštite čovjekove okoline koji su zajednička nadležnost Federacije i kantona.

Odredbom člana 26. osporenog Zakona propisano je korištenje nedrvenih proizvoda. Korištenje nedrvenih šumskih proizvoda i poslovi gospodarenja državnim šumama spadaju u poslove korištenja prirodnih bogatstava, koji su u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine zajednička nadležnost Federacije i kantona.

Članom III. 2. c) i h) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine propisano je da su pored ostalih nadležnosti, Federacija i kantoni nadležni za zaštitu čovjekove okoline i korištenje prirodnih bogatstava. Ove nadležnosti se prema članu III.3.(1) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine mogu ostvarivati zajednički ili odvojeno, ili od strane kantona koordinirano od federalne vlasti o čemu se federalna vlast i kantoni dogovaraju na trajnoj osnovi.

Federalna vlast ima pravo utvrđivati politiku i provoditi zakone koji se tiču svake od ovih nadležnosti. Dakle, federalna vlast je ovlaštena da utvrđuje politiku i donosi zakone, a kantoni da utvrđuju politiku i sprovode zakone Federacije koji su doneseni na osnovu trajnog dogovora federalne vlasti sa kantonima.

Ističe, da je nesporno da prilikom donošenja osporenog Zakona nije sprovedena procedura propisana odredbom člana III.3.(2) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, a koja se odnosi na međusobna dogovaranja na trajnoj osnovi u pogledu zajedničkih nadležnosti. Kanton nije kontaktirao federalnu vlast prilikom donošenja osporenog Zakona, niti je od nje dobio bilo kakvu saglasnost koja se

odnosi na uređivanje zajedničkih nadležnosti, a koje su predmet ovog zakona.

Po mišljenju podnosioca zahtjeva osporeni Zakon je u suprotnosti sa Ustavom Kantona koji u članu 37. stav 1. tačka f) propisuje da je Skupština Kantona nadležna da donosi zakone i ostale propise za izvršavanje kantonalnih nadležnosti. Međutim, Ustavom Kantona nisu propisane nadležnosti za donošenje propisa iz oblasti šumarstva i zbog toga je ovaj Zakon donesen bez izričitih ustavnih ovlaštenja.

Ističe kao pravno relevantnu i odredbu člana 6. stav 1. tačka 7. Zakona o koncesijama („Službene novine Federacije BiH“, br.: 40/42 i 61/01) kojom je propisano da je Vlada Federacije nadležna za odlučivanje o dodjeli koncesija za korištenje šuma i šumskog zemljišta. Polazeći od odredbe člana 51. i 53. osporenog Zakona kojim se propisuje naknada za korištenje državnih šuma, koja u svojoj naravi jeste koncesiona naknada, nesporno je da je osporeni Zakon u suprotnosti sa Zakonom o koncesijama Federacije Bosne i Hercegovine, pa i sa Zakonom o koncesijama („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 5/03) koji u članu 5. kao predmet koncesije propisuje šumu i šumsko zemljište.

Smatra da je povrijeđena i odredba člana 64. osporenog Zakona kojom je propisano da postupci koji su započeti do dana prestanka važenja Uredbe o šumama („Službene novine Federacije BiH“, br.: 83/09, 26/10, 33/10, 38/10 i 60/11) rješavat će se u skladu sa istim odredbama. Na osnovu Presude Ustavnog suda Federacije, broj: U-28/10 od 23. 03. 2011. godine objavljene u („Službenim novinama Federacije BiH“, broj: 34/11) od 07.12.2012. godine prestala je primjena Uredbe o šumama, a osporeni Zakon je stupio na snagu 28.11.2013. godine. Na ovaj način povrijeđen je član IV.C.12b) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine koji propisuje da su odluke Ustavnog suda Federacije konačne i obavezujuće, osobito kada Sud utvrdi da predloženi ili usvojeni zakon ili drugi propis Federacije ili bilo kog kantona ili grada ili bilo koje općine nije u skladu sa ovim ustavom.

Na osnovu svega navedenog podnosilac zahtjeva predlaže, imajući u vidu odredbe Ustava Federacije Bosne i Hercegovine koje propisuju isključivu nadležnost Federacije i zajedničke nadležnosti federalne vlasti i kantona, da Ustavni sud Federacije utvrdi da osporeni Zakon nije u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.

#### 4. Navodi iz odgovora na zahtjev

Na osnovu odredbe člana 16. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine, Ustavni sud Federacije je dana 09.03.2015. godine zatražio od Skupštine Kantona kao donosioca osporenog Zakona da odgovori na podneseni zahtjev za ocjenu ustavnosti.

Skupština Kantona je dana 06.04.2015. godine dostavila traženi odgovor u kojem navodi da je pravni osnov za donošenje osporenog Zakona član 37. stav 1. tačka f) Ustava Kantona, da su kantoni nadležni, a na osnovu odredbe osporenog člana III.2. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine imaju pravo utvrđivati politiku i provoditi zakone koji se odnose na politiku zaštite čovjekove okoline i korištenja prirodnih bogatstava, jer su te politike u zajedničkoj nadležnosti federalne vlasti i kantona.

Navode također, da su prilikom donošenja osporenog Zakona svoju nadležnost zasnivali na Odluci Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: Rev-65/99 od 12.05.1999. godine, a kojom je utvrđeno da „kada između Federacije i kantona ne postoji dogovor o ostvarivanju zajedničke nadležnosti - korištenje prirodnih bogatstava i kada federalnim zakonom ova oblast nije regulisana, kanton može u svrhu zaštite javnih dobara, zakonom urediti raspolaganje i gazdovanje šumama u vlasništvu države na svom teritoriju“.

Smatraju da će prestankom primjene osporenog Zakona nastupiti nesagledive posljedice u ovoj oblasti, a koje će se ogledati u nemogućnosti provođenja neposredne zaštite šuma od požara, gašenje požara, utvrđivanje stepena oštećenosti šuma, izrada planova obnove, provođenja neposredne zaštite šuma putem organizirane čuvarske službe, zaštita šuma od svih bespravnih aktivnosti kao što su bespravna sječa, bespravni promet, nelegalno zauzimanje zemljišta, bespravna gradnja u šumi, pustošenje šuma, vlasnicima šuma će biti onemogućeno korištenje vlastitih dobara, podnošenje zahtjeva za sječu u privatnim šumama, bit će onemogućeno funkcionisanje sistema upravljanja i gospodarenja šumama kao najbitnijeg prirodnog resursa.

Smatraju da bi stavljanjem van snage osporenog Zakona u ovom kantonu prestala primjena 15 donesenih podzakonskih akata iz oblasti šumarstva, te s obzirom na iznijeto predložili da Ustavni sud Federacije donese presudu kojom će se utvrditi da je osporeni Zakon saglasan sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.

**5. Relevantno pravo****A. Ustav Federacije Bosne i Hercegovine**

## Član III.1.b)

U isključivoj su nadležnosti Federacije:

- b) utvrđivanje ekonomske politike, uključujući planiranje i obnovu, te politiku korištenja zemljišta na federalnoj razini,

## Član III.2.c) i h)

Federalna vlast i kantoni nadležni su za:

- c) politiku zaštite čovjekove okoline;
- h) korištenje prirodnih bogatstava

## Član III. 3

- (1) Prema potrebama, ovlasti iz člana III.2 mogu se ispunjavati zajednički ili zasebno, ili od strane kantona koordinirano od federalne vlasti.
- (2) U skladu s tim kantoni i federalna vlast međusobno se dogovaraju na trajnoj osnovi.
- (3) U vršenju ovih nadležnosti, kada se radi o zakonima i drugim propisima koji su obavezujući na teritoriju cijele Federacije, u skladu sa ovim ustavom i odlukama Parlamenta Federacije, federalna vlast će postupiti uzimajući u obzir kantonalne nadležnosti, različite situacije u pojedinim kantonima i potrebu za fleksibilnošću u provođenju. Federalna vlast ima pravo utvrđivati politiku i donositi zakone koji se tiču svake od ovih nadležnosti.

## Član IV.C.12. b)

Odluke Ustavnog suda konačne su i obavezujuće ako:

- b) Sud utvrdi da neki zakon ili pak prijedlog zakona ili drugi propis Federacije, nekog od kantona, grada ili bilo koje općine nije u skladu sa ovim ustavom, takav zakon ili drugi propis neće se primjenjivati i ne stupa na snagu, ukoliko se izmijeni na način koji odredi Sud, ili pak dok Sud ne odredi neke prijelazne mjere, koje ne mogu biti na snazi duže od šest mjeseci.

**B. Zakon o koncesijama**

(„Službene novine Federacije BiH“, br.: 40/02 i 61/06)

## Član 6.

Vlada Federacije odlučuje o dodjeli koncesije za:

- 1. korištenje šuma i šumskog zemljišta;

**C. Ustav Zeničko-dobojskog kantona**

(„Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, br.:01/96, 07/96, 10/00, 08/04 i 10/04);

## Član 19.

U skladu sa Ustavom Federacije, Federacija i Kanton nadležni su za:

- a) garantovanje i ostvarivanje ljudskih prava,
- b) zdravstvo,
- c) politiku zaštite čovjekove okoline,
- d) komunikacijsku i transportnu infrastrukturu,
- e) socijalnu politiku,
- f) primjenu zakona i drugih propisa o državljanstvu,
- g) imigraciju i azil,
- h) turizam,
- i) korištenje prirodnih bogatstva.

## Član 20.

Nadležnosti iz člana 19. ovog Ustava mogu biti ostvarivane zajednički ili odvojeno, ili od strane Kantona uz koordinaciju sa federalnom vlašću, u skladu sa odredbama Ustava Federacije ili Zakonom.

## Član 37.

Skupština:

- a) usvaja Ustav Kantona,
- b) bira i smjenjuje predsjednika,
- c) bira predsjedavajućeg i druge funkcionere Skupštine,
- d) potvrđuje imenovanje Vlade Kantona,
- e) bira delegate Kantona u Dom naroda Parlamenta Federacije iz svojih redova, u skladu sa Ustavom Federacije,
- f) bira sudije kantonalnih sudova,
- g) utvrđuje nadležnost kantonalnih i općinskih sudova, u skladu sa federalnim zakonima,

- h) donosi zakone i ostale propise za izvršavanje kantonalnih nadležnosti,
- i) usvaja budžet Kantona i donosi zakone o oporezivanju i na druge načine osigurava potrebno finansiranje,
- j) odobrava zaključivanje međunarodnih sporazuma sa državama i međunarodnim organizacijama, uz saglasnost zakonodavnog tijela Federacije, u skladu sa Ustavom Federacije,
- k) razmatra izvještaje ombudsmena,
- l) provodi istrage i u tu svrhu može zahtijevati svjedočenja, dokaze i dokumenata, ne ulazeći u nadležnosti sudske vlasti,
- m) donosi Poslovnik Skupštine,
- n) vrši i druge nadležnosti koje su joj povjerene.

#### **D. Zakon šumama**

(„Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, br.:08/13 i 01/15)

### **6. Sudska praksa Ustavnog suda Federacije**

Presuda broj: U-5/15 od 04.11.2015. godine, U-26/08 od 14.04.2009. godine („Službene novine Federacije BiH“, br.: 36/09 i 16/11). Presuda broj: U-28/10, od 23.03.2011. godine („Službene novine Federacije BiH“, br.: 34/11 i 27/12).

### **7. Činjenično stanje i stav Ustavnog suda Federacije**

Podneseni zahtjev suštinski se pretežnim dijelom oslanja na osporavanje načina ostvarenja zajedničke nadležnosti u oblasti korištenja prirodnih bogatstava između federalne vlasti i ovdje konkretno Zeničko-dobojskog kantona, te je bilo potrebno utvrditi određene činjenice u pogledu načina ostvarivanja ovih nadležnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine generalno, ali i u konkretnoj oblasti. Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, članom III.3. (1) i (2) propisano je da se ovlasti iz člana III.2. (to su ovlasti koje su prema Ustavu zajedničke za federalnu vlast i kantone) mogu ostvarivati zajednički ili posebno ili od strane kantona koordinirano od federalne vlasti. U skladu s tim, kantoni i federalna vlast međusobno se dogovaraju na trajnoj osnovi u pogledu svojih ovlaštenja. Međutim, Ustav Federacije Bosne i Hercegovine ne propisuje u relevantnim odredbama saglasnost kao nužni element kod ostvarivanja zajedničke nadležnosti između Federacije i kantona (član III.2.), nego samo upućuje na dogovaranje kao instrument kojim bi se oblasti iz ove nadležnosti uredile na ustavan način (član III.3. (2)).

Činjenica je, da trajni dogovor između federalne i kantonalne vlasti, koji je ustavni imperativ za ustavno regulisanje nadležnosti Federacije i kantona nije nikada uspostavljen, niti ima podataka da je u generalnoj ili barem po pojedinim oblastima, kao takav, uspostavljen između Federacije i svih kantona, kako to nalaže citirana odredba, niti je izvršena podjela o načinu ostvarivanja istih nadležnosti, kako je propisano pomenutim članom Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. Praktično, u ovom predmetu podnosilac zahtjeva po prvi put problematizuje ustavni osnov za donošenje određenog propisa u najvećem dijelu zbog načina izvršavanja nadležnosti koje su Ustavom dodijeljene Federaciji Bosne i Hercegovine i kantonima iz razloga ne traženja saglasnosti, odnosno ne postojanja dogovora između federalne i kantonalnih vlasti. Logično bi pritom bilo da upravo federalni nivo vlasti inicira sa svim kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine uspostavljanje tog ustavnog mehanizma, propisanog upravo da bi se ustavno preciznije razgraničile oblasti koje je potrebno u skladu sa potrebama zakonodavno urediti zajednički, odvojeno ili pak od strane kantona koordinirano putem federalne vlasti, kako je i propisano Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.

Stoga je Ustavni sud Federacije, imajući u vidu da je osporeni Zakon temporalnog karaktera (do stupanja na snagu federalnog zakona, odnosno dok se ne postigne trajni dogovor o podjeli zajedničkih nadležnosti), imao zadatak utvrditi što u stvari predstavlja ustavna sintagma „u skladu sa potrebama“, imajući u vidu da kantoni imaju pravo utvrđivati politiku i provoditi zakone koji se tiču svake od ovih nadležnosti. Konkretno, da li je Skupština Zeničko-dobojskog kantona imala „potrebu“ da ovu oblast iz „zajedničke“ nadležnosti uredi samostalno. Pritom je potrebno istaći sljedeće:

Nesporno je među stranama u postupku, a utvrđeno i iz naprijed navedenih presuda ovog Suda, da je oblast šuma i šumskog bogatstva zakonski neuređena još od 2009. godine. Presudom ovog Suda broj U-26/08 od 14.04.2009. godine je utvrđeno da Zakon o šumama na federalnom nivou povrjeđuje pravo na lokalnu samoupravu, a kako Parlament Federacije Bosne i Hercegovine u ostavljenom roku nije postupio po presudi, to se isti zakon prestao primjenjivati sa 27.11.2009. godine. Nadalje, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je donijela Uredbu o šumama („Službene novine Federacije BiH“, br.: 83/09, 26/010, 33/10 i 38/10) kojom je preuzela funkcije zakonodavne vlasti i samostalno uredila ovu oblast, što je bio osnov za donošenje Presude Ustavnog suda Federacije broj: U-28/10 od 23.03.2011. godine, kojom je osporena uredba ocijenjena na način da povrjeđuje pravo Općine

Konjic na lokalnu samoupravu i dat ponovo rok od šest mjeseci da Parlament Federacije Bosne i Hercegovine zakonski uredi ovu oblast. Nakon provedenog postupka utvrđeno je da Parlament Federacije Bosne i Hercegovine nije postupio po citiranim presudama o čemu su donesena i rješenja da iste presude nisu izvršene.

Evidentno je da je zakonska neuređenost ove oblasti proizvela i proizvodi velike štetne posljedice po šume i šumsko bogatstvo, kao jedan od najznačajnijih resursa u Federaciji Bosne i Hercegovine. U prilog tome je i činjenica da je većina kantona donijela zakone u ovoj oblasti. Nije bez značaja i činjenica, da je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, kada je pred ovim Sudom obrazlagala donošenje Uredbe o šumama (obrazloženje Presude ovog Suda broj: U-28/10 od 23.03.2011. godine), pozivala na nemogućnost da se donese zakon i da je donijela istu uredbu imajući u vidu činjenicu o neizmjenjnim posljedicama koje bi nastale zbog nepostojanja materijalnog propisa iz ove oblasti. Gotovo identično, ali u ovom predmetu Skupština Zeničko-dobojskog kantona, objašnjava potrebu da samostalno uredi ovu materiju donoseći osporeni Zakon, jer nivo Federacije Bosne i Hercegovine to nije učinio dugi niz godina. Nesporna je činjenica da, primjera radi, nepostojanje materijalnog propisa i u praksi i teoretski, omogućava nekontrolisanu sječu i korištenje ovog prirodnog bogatstva, kako se to i navodi u odgovoru Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

Ustavni sud Federacije je zaključio, da je u konkretnom slučaju postojala potreba, odnosno da je donosilac osporenog Zakona nužno morao intervenisati na način da do donošenja propisa na federalnoj razini, potpuno samostalno i u cijelosti zakonski reguliše ovu oblast, imajući u vidu ustavom propisani način ostvarivanja funkcija federalne i kantonalnih vlasti u oblasti korištenja prirodnih bogastava i ekološke zaštite. Stoga je Skupština Zeničko-dobojskog kantona imala ustavno ovlaštenje za donošenje osporenog Zakona i isti je u saglasnosti sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.

Podnosilac zahtjeva je osporio i način donošenja zakona sa stanovišta posrednog uplitanja u isključive nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine. Ustavni sud Federacije smatra da osporeni Zakon u cijelosti reguliše šumsko upravljanje i gazdovanje sa aspekta korištenja prirodnih bogstava, te da nije niti posredno niti neposredno povrijedio nadležnost Federacije Bosne i Hercegovine u oblasti ekonomske, odnosno fiskalne politike. Potpuno zakonsko regulisanje ove materije je nužno i Parlament Federacije Bosne i Hercegovine ima obavezu da zakonski uredi na ustavan način ovu oblast, poštujući u cijelosti ustavnu odredbu o načinu ostvarivanja „zajedničkih“ nadležnosti Federacije i kantona.

Imajući u vidu iznijeto Ustavni sud Federacije je odlučio kao u izreci Presude.

Ovu presudu Ustavni sud Federacije donio je u sastavu: Domin Malbašić, predsjednik Suda, Vesna Budimir, Mirjana Čučković, dr. sc. iur. Šahbaz Džihanović, Aleksandra Martinović, prof. dr. Edin Muminović, dr. sc. Kata Senjak, i Mladen Srdić, sudije Suda.

Broj: U-9/15  
Sarajevo, 18.05.2016. godine

Predsjednik  
Ustavnog suda Federacije  
Bosne i Hercegovine  
**Domin Malbašić, s.r.**

## 251.

Уставни суд Федерације Босне и Херцеговине одлучујући о захтјеву Премијера Федерације Босне и Херцеговине за утврђивање уставности Закона о шумама, на основу члана IV.Ц.3.10.(2) б) Устава Федерације Босне и Херцеговине, на сједници Суда одржаној дана 18.05.2016. године донио је

## ПРЕСУДУ

Утврђује се да је Закон о шумама („Службене новине Зеничко-добојског кантона“, бр.: 08/13 и 01/15) у складу са Уставом Федерације Босне и Херцеговине.

Пресуду објавити у „Службеним новинама Федерације БиХ“ и „Службеним новинама Зеничко-добојског кантона“.

## Образложење

### 1. Подносилац захтјева и предмет захтјева

Премијер Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: подносилац захтјева) поднио је Уставном суду Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Уставни суд Федерације) дана 12.02.2015. године, захтјев за оцјену усклађености Закона о шумама који је донијела Скупштина Зеничко-добојског кантона (у даљем тексту: osporeni Zakon) са Уставом Федерације Босне и Херцеговине.

Подносилац захтјева је овлашћен за покретање поступка на основу члана IV.Ц.3.10. (2) б) Устава Федерације Босне и Херцеговине.

## 2. Странке у поступку

У складу са чланом 39. став 1. Закона о поступку пред Уставним судом Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, бр. 6/95 и 37/03) странке у поступку у овом уставносудском предмету су Премијер Федерације Босне и Херцеговине, као подносилац захтјева и Скупштина Зеничко-добојског кантона као доносилац оспореног Закона.

## 3. Наводи подносиоца захтјева

Подносилац захтјева наводи да је Скупштина Зеничко-добојског кантона (у даљњем тексту: Скупштина Кантона) дана 04.07.2013. године. године донијела оспорени Закон којим је прописано: чување и заштита шума и шумског земљишта, јачање њихових функција, планирање у шумарству и управљање шумама и шумским земљиштем, економске функције, финансирање биолошке обнове шума, надзор над примјеном тог закона, казнене одредбе, као и друга питања од значаја за шуме и шумско земљиште.

Позива се на одредбу члана III 1. б) Устава Федерације Босне и Херцеговине, којом је прописано да су у искључивој надлежности Федерације Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: Федерација) утврђивање економске политике, укључујући планирање и обнову, те политика коришћења земљишта на федералном разини, а одредбом члана III.2.ц) и х) Устава Федерације Босне и Херцеговине прописано је да су Федерална власт и кантони надлежни за политику заштите човјекове околине и коришћење природних богатстава, очување и заштиту шума и шумског земљишта, економске функције и планирање у шумарству, управљање шумама и шумским земљиштем. Сматра да оспорени Закон у цијелости регулише област шумарства иако је утврђивање економске политике, укључујући планирање и обнову, те политику коришћења земљишта на федералној разини у искључивој надлежности Федерације, док је за политику заштите човјекове околине и коришћење природних богатстава утврђена подијељена надлежност између федералне власти и кантона.

Исто тако оспореним Законом у потпуности је регулисана економска политика, планирање и политика коришћења земљишта на федералној разини и прописана као искључива надлежност Кантона, а што

је у супротности са одредбама члана III 1. б) Устава Федерације Босне и Херцеговине.

Истиче да је одредбом члана 52. оспореног Закона прописана обавеза плаћања накнаде за општекорисне функције шума за сва правна лица регистрована за обављање те дјелатности на територију Кантона у висини од 0,07 % од укупно оствареног прихода, а ова накнада се уплаћује искључиво у корист Буџета Кантона. Такођер, одредбом члана 38. оспореног Закона прописана је накнада за коришћење државних шума, док је чланом 43. прописана накнада за промјену намјене шумског земљишта, чланом 45. Прописана је накнада за закуп државног шумског земљишта, а чланом 46. накнада за успоставу права служности на државном шумском земљишту. Наведене накнаде се нити једним дијелом не уплаћују у корист Буџета Федерације Босне и Херцеговине. Неспорно је, да је економска политика у коју спада и фискална политика, у искључивој надлежности Федерације Босне и Херцеговине, а не кантона. Поред наведеног оспореним Законом се прописује планирање на шуми и шумском земљишту кроз доношење шумско-развојних планова, формирање шумскопривредних подручја, доношење шумскопривредних основа на основу којих се управља шумом и шумским земљиштем, издвајање из шумскопривредног подручја, промјена намјене шумског земљишта, градња у шуми, закуп шумског земљишта и успостава права служности на државном шумском земљишту. Оспореним законом се у потпуности регулише планирање, обнова и политика коришћења шумског земљишта, а питање планирања и обнове политике коришћења земљишта на федералној разини, у искључивој је надлежности Федерације Босне и Херцеговине, а не кантона.

Сматра да у поступку доношења оспореног Закона Кантон није тражио сагласност Федерације Босне и Херцеговине, те да је област шумарства самостално уредио кантоналним законом и таквим поступањем искључио надлежности Федерације Босне и Херцеговине у овој области прописану одредбом члана III.2.ц) и х) Устава Федерације Босне и Херцеговине.

Одредбама чл. 4.-8. оспореног Закона прописано је планирање на шуми и шумском земљишту кроз доношење шумско-развојних планова, формирања шумскопривредних територија и доношење шумскопривредних основа на основу којих се управља шумом и шумским земљиштем. Одредбама чл. 42.-46. тог Закона прописује се издвајање из шумскопривредног подручја, промјена намјене шумског земљишта, градња у шуми, закуп шумског земљишта и успостава

права служности на државном шумском земљишту, а чланом 16. прописан је поступак обнове шумског земљишта. Закључује да се наведеним одредбама оспореног Закона у потпуности регулише планирање, обнова и политика коришћења шумског земљишта, али да је неспорно да је планирање, обнова и коришћење земљишта на федералном нивоу у искључивој надлежности Федерације, а не кантона.

У поступку доношења оспореног Закона Кантон није тражио сагласност Федерације, те је област шумарства самостално уредио кантоналним законом којим се у потпуности искључује надлежност Федерације у овој области. Овим законом, по мишљењу подносиоца захтјева, у потпуности је политика заштите човјекове околине и коришћења природних богатстава прописана као искључива надлежност Кантона, а што је у супротности са одредбом члана III.2.ц) и х) Устава Федерације Босне и Херцеговине. Заштита човјекове околине је заједничка надлежност Федерације и кантона. Оваквим поступањем Кантон је поступио супротно одредби члана II. 2. ц) и х) Устава Федерације Босне и Херцеговине.

Одредбама члана 15. оспореног Закона прописана је заштита против биотичких и абиотичких агенаса, док се одредбама чл. 18.-25. и члана 27. истог закона прописује начин проглашења шуме и шумског земљишта за области посебног режима господарења и заштита шума и њених функција. И ови послови представљају послове заштите човјекове околине који су заједничка надлежност Федерације и кантона.

Одредбом члана 26. оспореног Закона прописано је коришћење недрвних производа. Коришћење недрвних шумских производа и послови господарења државним шумама спадају у послове коришћења природних богатстава, који су у складу са Уставом Федерације Босне и Херцеговине заједничка надлежност Федерације и кантона.

Чланом III. 2. ц) и х) Устава Федерације Босне и Херцеговине прописано је да су поред осталих надлежности, Федерација и кантони надлежни за заштиту човјекове околине и коришћење природних богатстава. Ове надлежности се према члану III.3.(1) Устава Федерације Босне и Херцеговине могу остваривати заједнички или одвојено, или од стране кантона координирано од федералне власти о чему се федерална власт и кантони договарају на трајној основи.

Федерална власт има право утврђивати политику и проводити законе који се тичу сваке од ових надлежности. Дакле, федерална власт је овлашћена да утврђује политику и доноси законе, а кантони да утврђују политику и спроводе законе Федерације који су донесени на основу трајног договора федералне власти са кантонима.

Истиче, да је неспорно да приликом доношења оспореног Закона није спроведена процедура прописана одредбом члана III.3.(2) Устава Федерације Босне и Херцеговине, а која се односи на међусобна договарања на трајној основи у погледу заједничких надлежности. Кантон није контактирао федералну власт приликом доношења оспореног Закона, нити је од ње добио било какву сагласност која се односи на уређивање заједничких надлежности, а које су предмет овог закона.

По мишљењу подносиоца захтјева оспорени Закон је у супротности са Уставом Кантона који у члану 37. став 1. тачка ф) прописује да је Скупштина Кантона надлежна да доноси законе и остале прописе за извршавање кантоналних надлежности. Међутим, Уставом Кантона нису прописане надлежности за доношење прописа из области шумарства и због тога је овај Закон донесен без изричитих уставних овлашћења.

Истиче као правно релевантну и одредбу члана 6. став 1. тачка 7. Закона о концесијама („Службене новине Федерације БиХ“, бр.: 40/42 и 61/01) којом је прописано да је Влада Федерације надлежна за одлучивање о додјели концесија за коришћење шума и шумског земљишта. Полазећи од одредбе члана 51. и 53. оспореног Закона којим се прописује накнада за коришћење државних шума, која у својој нарави јесте концесиона накнада, неспорно је да је оспорени Закон у супротности са Законом о концесијама Федерације Босне и Херцеговине, па и са Законом о концесијама („Службене новине Зеничко-добојског кантона“, број: 5/03) који у члану 5. као предмет концесије прописује шуму и шумско земљиште.

Сматра да је повријеђена и одредба члана 64. оспореног Закона којом је прописано да поступци који су започети до дана престанка важења Уредбе о шумама („Службене новине Федерације БиХ“, бр.: 83/09,26/10, 33/10, 38/10 и 60/11) рјешават ће се у складу са истим одредбама. На основу пресуде Уставног суда Федерације, број: У-28/10 од 23. 03. 2011. године објављене у („Службеним новинама Федерације БиХ“, број: 34/11) од 07.12.2012. године

престала је примјена Уредбе о шумама, а оспорени Закон је ступио на снагу 28.11.2013. године. На овај начин повријеђен је члан IV.Ц.126) Устава Федерације Босне и Херцеговине који прописује да су одлуке Уставног суда Федерације коначне и обавезујуће, особито када Суд утврди да предложени или усвојени закон или други пропис Федерације или било ког кантона или града или било које општине није у складу са овим уставом.

На основу свега наведеног подносилац захтјева предлаже, имајући у виду одредбе Устава Федерације Босне и Херцеговине које прописују искључиву надлежност Федерације и заједничке надлежности федералне власти и кантона, да Уставни суд Федерације утврди да оспорени Закон није у складу са Уставом Федерације Босне и Херцеговине.

#### 4. Наводи из одговора на захтјев

На основу одредбе члана 16. Закона о поступку пред Уставним судом Федерације Босне и Херцеговине, Уставни суд Федерације је дана 09.03.2015. године затражио од Скупштине Кантона као доносиоца оспореног Закона да да одговор на поднесени захтјев за оцјену уставности.

Скупштина Кантона је дана 06.04.2015. године доставила тражени одговор у којем наводи да је правни основ за доношење оспореног Закона члан 37. став 1. тачка ф) Устава Катона, да су кантони надлежни, а на основу одредбе оспореног члана III.2. Устава Федерације Босне и Херцеговине имају право утврђивати политику и проводити законе који се односе на политику заштите човјекове околине и коришћења природних богатстава, јер су те политике у заједничкој надлежности федералне власти и кантона.

Наводе такођер, да су приликом доношења оспореног Закона своју надлежност заснивали на Одлуци Врховног суда Федерације Босне и Херцеговине број: Рев-65/99 од 12.05.1999. године, а којом је утврђено да „када између Федерације и кантона не постоји договор о остваривању заједничке надлежности - коришћење природних богатстава и када федералним законом ова област није регулисана, кантон може у сврху заштите јавних добара, законом уредити располагање и газдовање шумама у власништву државе на свом територију“.

Сматрају да ће престанком примјене оспореног Закона наступити несагледиве посљедице у овој области, а које ће се огледати у немогућности прово-

ђења непосредне заштите шума од пожара, гашење пожара, утврђивање степена оштећености шума, израда планова обнове, провођења непосредне заштите шума путем организоване чуварске службе, заштита шума од свих бесправних активности као што су бесправна сјеча, бесправни промет, нелегално заузимање земљишта, бесправна градња у шуми, пустошење шума, власницима шума ће бити онемогућено коришћење властитих добара, подношење захтјева за сјечу у приватним шумама, бит ће онемогућено функционисање система управљања и господарења шумама као најбитнијег природног ресурса.

Сматрају да би стављањем ван снаге оспореног Закона у овом кантону престала примјена 15 донесених подзаконских аката из области шумарства, те с обзиром на изнијето предложили да Уставни суд Федерације донесе пресуду којом ће се утврдити да је оспорени Закон сагласан са Уставом Федерације Босне и Херцеговине.

#### 5. Релевантно право

##### А. Устав Федерације Босне и Херцеговине

###### Члан III.1.6)

У искључивој су надлежности Федерације:

- б) утврђивање економске политике, укључујући планирање и обнову, те политику коришћења земљишта на федералној разини,

###### Члан III.2.ц) и х)

Федерална власт и кантони надлежни су за:

- ц) политику заштите човјекове околине;
- х) коришћење природних богатстава

###### Члан III. 3

- (1) Према потребама, овласти из члана III.2 могу се испуњавати заједнички или засебно, или од стране кантона координирано од федералне власти.
- (2) У складу с тим кантони и федерална власт међусобно се договарају на трајној основи.
- (3) У вршењу ових надлежности, када се ради о законима и другим прописима који су обавезујући на територију цијеле Федерације, у складу са овим уставом и одлукама Парламента Федерације, федерална власт ће поступити узимајући у обзир

кантоналне надлежности, различите ситуације у појединим кантонима и потребу за флексибилношћу у провођењу. Федерална власт има право утврђивати политику и доносити законе који се тичу сваке од ових надлежности.

#### Члан IV.Ц.12. б)

Одлуке Уставног суда коначне су и обавезујуће ако:

б) Суд утврди да неки закон или пак приједлог закона или други пропис Федерације, неког од кантона, града или било које општине није у складу са овим уставом, такав закон или други пропис неће се примјењивати и не ступа на снагу, уколико се измијени на начин који одреди Суд, или пак док Суд не одреди неке пријелазне мјере, које не могу бити на снази дуже од шест мјесеци.

#### Е. Закон о концесијама

(„Службене новине Федерације БиХ“, бр.: 40/02 и 61/06)

#### Члан 6.

Влада Федерације одлучује о додјели концесије за:

2. коришћење шума и шумског земљишта;

#### Ф. Устав Зеничко-добојског кантона

(„Службене новине Зеничко-добојског кантона“, бр.: 01/96, 07/96, 10/00, 08/04 и 10/04);

#### Члан 19.

У складу са Уставом Федерације, Федерација и Кантон надлежни су за:

- а) гарантовање и остваривање људских права,
- б) здравство,
- ц) политику заштите човјекове околине,
- д) комуникацијску и транспортну инфраструктуру,
- е) социјалну политику,
- ф) примјену закона и других прописа о држављанству,
- г) имиграцију и азил,
- х) туризам,
- и) коришћење природних богатства.

#### Члан 20.

Надлежности из члана 19. овог Устава могу бити оствариване заједнички или одвојено, или од стране Кантона уз координацију са федералном влашћу, у складу са одредбама Устава Федерације или Законом.

#### Члан 37.

#### Скупштина:

- а) усваја Устав Кантона,
- б) бира и смјењује предсједника,
- ц) бира предсједавајућег и друге функционере Скупштине,
- д) потврђује именовање Владе Кантона,
- е) бира делегате Кантона у Дом народа Парламента Федерације из својих редова, у складу са Уставом Федерације,
- ф) бира судије кантоналних судова,
- г) утврђује надлежност кантоналних и општинских судова, у складу са федералним законима,
- х) доноси законе и остале прописе за извршавање кантоналних надлежности,
- и) усваја буџет Кантона и доноси законе о опорезивању и на друге начине осигурава потребно финансирање,
- ј) одобрава закључивање међународних споразума са државама и међународним организацијама, уз сагласност законодавног тијела Федерације, у складу са Уставом Федерације,
- к) разматра извјештаје омбудсмена,
- л) проводи истраге и у ту сврху може захтијевати свједочења, доказе и докумената, не улазећи у надлежности судске власти,
- м) доноси Пословник Скупштине,
- н) врши и друге надлежности које су јој повјерене.

#### Г. Закон шумама

(„Службене новине Зеничко-добојског кантона“, бр.: 08/13 и 01/15)

#### 6. Судска пракса Уставног суда Федерације

Пресуда број: У-5/15 од 04.11.2015. године, У-26/08 од 14.04.2009. године („Службене новине Федерације БиХ“, бр.: 36/09 и 16/11).

Пресуда број: У-28/10, од 23.03.2011. године („Службене новине Федерације БиХ“, бр.: 34/11 и 27/12).

## 7. Чињенично стање и став Уставног суда Федерације

Поднесени захтјев суштински се претежним дијелом ослања на оспоравање начина остварења заједничке надлежности у области коришћења природних богатстава између федералне власти и овдје конкретно Зеничко-добојског кантона, те је било потребно утврдити одређене чињенице у погледу начина остваривања ових надлежности у Федерацији Босне и Херцеговине генерално, али и у конкретној области. Уставом Федерације Босне и Херцеговине, чланом III.3. (1) и (2) прописано је да се овласти из члана III.2. (то су овласти које су према Уставу заједничке за федералну власт и кантоне) могу остваривати заједнички или посебно или од стране кантона координирано од федералне власти. У складу с тим, кантони и федерална власт међусобно се договарају на трајној основи у погледу својих овлашћења. Међутим, Устав Федерације Босне и Херцеговине не прописује у релевантним одредбама сагласност као нужни елемент код остваривања заједничке надлежности између Федерације и кантона (члан III.2.), него само упућује на договарање као инструмент којим би се области из ове надлежности уредиле на уставан начин (члан III.3. (2)).

Чињеница је, да трајни договор између федералне и кантоналне власти, који је уставни императив за уставно регулисање надлежности Федерације и кантона није никада успостављен, нити има података да је у генералној или барем по појединим областима, као такав, успостављен између Федерације и свих кантона, како то налаже цитирана одредба, нити је извршена подјела о начину остваривања истих надлежности, како је прописано поменути чланом Устава Федерације Босне и Херцеговине. Практично, у овом предмету подносилац захтјева по први пут проблематизује уставни основ за доношење одређеног прописа у највећем дијелу због начина извршавања надлежности које су Уставом додијељене Федерацији Босне и Херцеговине и кантонима из разлога не тражења сагласности, односно не постојања договора између федералне и кантоналних власти. Логично би притом било да управо федерални ниво власти иницира са свим кантонима у Федерацији Босне и Херцеговине успостављање тог уставног механизма, прописаног управо да би се уставно прецизније разграничиле области које је потребно у складу са потребама законодавно уредити заједнички, одвојено или пак од стране кантона координирано путем федералне власти, како је и прописано Уставом Федерације Босне и Херцеговине.

Стога је Уставни суд Федерације, имајући у виду да је оспорени Закон темпоралног карактера (до ступања

на снагу федералног закона, односно док се не постигне трајни договор о подјели заједничких надлежности), имао задатак утврдити што у ствари представља уставна синтагма „у складу са потребама“, имајући у виду да кантони имају право утврђивати политику и проводити законе који се тичу сваке од ових надлежности. Конкретно, да ли је Скупштина Зеничко-добојског кантона имала „потребу“ да ову област из „заједничке“ надлежности уреди самостално. Притом је потребно истаћи сљедеће:

Неспорно је међу странама у поступку, а утврђено и из напријед наведених пресуда овог Суда, да је област шума и шумског богатства законски неуређена још од 2009. године. Пресудом овог Суда број У-26/08 од 14.04.2009. године је утврђено да Закон о шумама на федералном нивоу поврјеђује право на локалну самоуправу, а како Парламент Федерације Босне и Херцеговине у остављеном року није поступио по пресуди, то се исти закон престао примјењивати са 27.11.2009. године. Надаље, Влада Федерације Босне и Херцеговине је донијела Уредбу о шумама („Службене новине Федерације БиХ“, бр.: 83/09, 26/010, 33/10 и 38/10) којом је преузела функције законодавне власти и самостално уредила ову област, што је био основ за доношење Пресуде Уставног суда Федерације број: У-28/10 од 23.03.2011. године, којом је оспорена уредба оцијењена на начин да поврјеђује право Општине Коњиц на локалну самоуправу и дат поново рок од шест мјесеци да Парламент Федерације Босне и Херцеговине законски уреди ову област. Наконведеног поступка утврђено је да Парламент Федерације Босне и Херцеговине није поступио по цитираним пресудама о чему су донесена и рјешења да исте пресуде нису извршене.

Евидентно је да је законска неуређеност ове области произвела и производи велике штетне посљедице по шуме и шумско богатство, као један од најзначајнијих ресурса у Федерацији Босне и Херцеговине. У прилог томе је и чињеница да је већина кантона донијела законе у овој области. Није без значаја и чињеница, да је Влада Федерације Босне и Херцеговине, када је пред овим Судом образлагала доношење Уредбе о шумама (образложење Пресуде овог Суда број: У-28/10 од 23.03.2011. године), позивала на немогућност да се донесе закон и да је донијела исту уредбу имајући у виду чињеницу о неизмјерним посљедицама које би настале због непостојања материјалног прописа из ове области. Готово идентично, али у овом предмету Скупштина Зеничко-добојског кантона, објашњава потребу да самостално уреди ову материју доносећи оспорени Закон, јер ниво Федерације Босне и Херцеговине то није учинио дуги низ година. Неспорна је чињеница да, примјера ради, непостојање материјалног прописа и у пракси и теоретски,

омогућава неконтролисану сјечу и коришћење овог природног богатства, како се то и наводи у одговору Скупштине Зеничко-добојског кантона.

## СКУПШТИНА

252.

Уставни суд Федерације је закључио, да је у конкретном случају постојала потреба, односно да је доносилац оспореног Закона нужно морао интервенисати на начин да до доношења прописа на федералној разини, потпуно самостално и у цијелости законски регулише ову област, имајући у виду уставом прописани начин остваривања функција федералне и кантоналних власти у области коришћења природних богатстава и еколошке заштите. Стога је Скупштина Зеничко-добојског кантона имала уставно овлашћење за доношење оспореног Закона и исти је у сагласности са Уставом Федерације Босне и Херцеговине.

Подносилац захтјева је оспорио и начин доношења закона са становишта посредног уплитања у искључиве надлежности Федерације Босне и Херцеговине. Уставни суд Федерације сматра да оспорени Закон у цијелости регулише шумско управљање и газдовање са аспекта коришћења природних богатстава, те да није нити посредно нити непосредно повриједио надлежност Федерације Босне и Херцеговине у области економске, односно фискалне политике. Потпуно законско регулисање ове материје је нужно и Парламент Федерације Босне и Херцеговине има обавезу да законски уреди на уставан начин ову област, поштујући у цијелости уставну одредбу о начину остваривања „заједничких“ надлежности Федерације и кантона.

Имајући у виду изнијето Уставни суд Федерације је одлучио као у изреци Пресуде.

Ову пресуду Уставни суд Федерације донио је у саставу: Домин Малбашић, предсједник Суда, Весна Будимир, Мирјана Чучковић, др сц. иур. Шахбаз Џихановић, Александра Мартиновић, проф. др Един Муминовић, др сц. Ката Сењак, и Младен Срдић, судије Суда.

Број: У-9/15  
Сарајево, 18.05.2016. године

Предсједник  
Уставног суда Федерације  
Босне и Херцеговине  
Домин Малбашић, с.р.

На основу члана 37. став (1) тачка f) Устава Зеничко-добојског кантона, Скупштина Зеничко-добојског кантона, на 30. сједници одржаној 26.07.2016. године, donosi

## ЗАКОН О ПОТИКАЊУ РАЗВОЈА МАЛЕ ПРИВРЕДЕ

### ДИО ПРВИ - ОПЋЕ ОДРЕДБЕ

#### Члан 1. (Предмет Закона)

Овим Законом се уређују основе планирања, осигурање средстава и provoђење мјера развоја мале привреде у Зеничко – добојском кантону (у даљем тексту: Кантон), активности и мјере Владе Зеничко-добојског кантона (у даљем тексту: Влада) у потицању развоја мале привреде, надзор над provoђењем Закона, казнена и друга питања у вези са потицањем развоја мале привреде у Кантону.

#### Члан 2. (Дефиниција субјеката мале привреде)

Малу привреду чине субјекти мале привреде, физичка и правна лица, која трајно обављају законом дозвољене дјелатности ради остваривања доhotка односно добити, укључујући samozapoшљавање и породичне послове повезане са обртом и другим дјелатностима, регистровани код надлежног органа, без обзира на облик организовања и који:

- а) су самостални у пословању,
- б) запошљавају просјечно годишње мање од 250 лица и
- в) остварују годишњи приход мањи од 97.500.000,00 конвертибилних maraka и/или чији је биланс stanja мањи од 84.000.000,00 конвертибилних maraka.

#### Члан 3. (Самосталност у пословању)

Самосталност у пословању постоји:

- а) ако друга физичка или правна лица која не испуњавају услове из члана 2. овог Закона појединачно или заједнички, нису власници капитала или не учествују у праву одлучивања више од 25% у субјекту мале привреде,

b) ako je prekoračen udio od 25%, ukoliko udio u vlasništvu ili u pravu odlučivanja u subjektu male privrede ima investicioni fond ili javni sektor, pod uslovom da njihov udio u kapitalu ili u pravu odlučivanja pojedinačno ili zajednički nije veći od 50% i

c) ako raspored udjela u vlasništvu subjekta male privrede nije moguće utvrditi te se, na osnovu posebne izjave istog, može opravdano pretpostaviti da druga fizička ili pravna lica iz tačke a) i b) ovog člana, ne prelaze ograničenja uslova samostalnosti u poslovanju subjekata male privrede iz tačke a) i b) ovog člana.

#### **Član 4.**

##### **(Podjela subjekata male privrede)**

(1) Prema veličini, u smislu ovog Zakona, razlikuju se mikro, mali i srednji subjekti male privrede, pri čemu:

a) mikro subjekti male privrede su fizička i pravna lica koja zapošljavaju prosječno godišnje devet i manje lica i čiji je ukupni godišnji prihod i/ili čiji je ukupni godišnji bilans stanja manji od 3.900.000,00 konvertibilnih maraka,

b) mali subjekti male privrede su fizička i pravna lica koja zapošljavaju prosječno godišnje od 10 do 49 lica i čiji je ukupni godišnji prihod i/ili čiji je ukupni godišnji bilans stanja manji od 19.500.000,00 konvertibilnih maraka i

c) srednji subjekti male privrede su fizička i pravna lica koja zapošljavaju prosječno godišnje od 50 do 250 lica i čiji je ukupni godišnji prihod manji od 97.500.000,00 konvertibilnih maraka i/ili čiji je ukupni godišnji bilans stanja manji od 84.000.000,00 konvertibilnih maraka.

(2) U slučaju da dosljednom primjenom kriterija broja zaposlenih i finansijskih pokazatelja, iz stava (1) ovog člana, nije jasno u koju od postojećih kategorija pripada subjekt male privrede, odlučujući kriterij je broj zaposlenih.

#### **Član 5.**

##### **(Kriteriji za razvrstavanje subjekata male privrede)**

(1) Podaci o broju prosječno godišnje zaposlenih i o finansijskim pokazateljima utvrđuju se na osnovu posljednjeg godišnjeg obračunskog perioda. Vrijednost finansijskih pokazatelja utvrđuje se isključujući indirektno poreze.

(2) U slučaju novoosnovanih subjekata male privrede koji nemaju usvojen periodični obračun ili završni račun, podaci potrebni za razvrstavanje u grupe određuju se na osnovu procjene načinjene za odgovarajući protekli period u toku godine.

(3) Promjena grupe, u koju je prema veličini razvrstan subjekt male privrede, slijedi po evidentiranom prebačaju ili podbačaju vrijednosti podataka o subjektu male privrede u dva uzastopna obračunska perioda u odnosu na ograničenja iz člana 4. ovog Zakona za navedenu grupu.

#### **Član 6.**

##### **(Utvrđivanje broja zaposlenih)**

(1) Broj prosječno godišnje zaposlenih utvrđuje se na osnovu ostvarenih godišnjih sati rada osoblja sa punim i skraćenim radnim vremenom, osim vremena provedenog na porodijskom odsustvu i vremena provedenog u statusu pripravnika.

(2) Osoblje čine zaposlenici, privremeno angažovani radnici, vlasnici-menadžeri i angažovani radnici drugih privrednih subjekata za vrijeme provedeno na radu u redovnim aktivnostima subjekata male privrede, radi ostvarenja finansijske dobiti.

(3) Učenici, studenti i volonteri uključeni u stručnu obuku odgovarajućim ugovorom, ne smatraju se osobljem.

#### **Član 7.**

##### **(Statističko razvrstavanje subjekata male privrede)**

(1) Subjekti male privrede se, radi osiguranja statističkih podataka potrebnih za praćenje razvoja male privrede, razvrstavaju u kategorije prema broju zaposlenih kako slijedi:

- a) sa jednim zaposlenim licem,
- b) dva do devet zaposlenih lica,
- c) 10 do 49 zaposlenih lica i
- d) 50 do 249 zaposlenih lica.

(2) Razvoj male privrede se prati kroz promjene sljedećih indikatora:

- a) broj zaposlenih u maloj privredi,
- b) obim proizvodnje u maloj privredi,
- c) broj subjekata male privrede, ukupno i u pojedinim kategorijama iz stava (1) ovog člana,
- d) vrijednost izvoza subjekata male privrede,
- e) ulaganja u istraživanja i razvoj, te primjenu savremenih tehnologija i inovacija,
- f) učešće subjekata male privrede u korištenju sredstava EU, prema broju subjekata i vrijednosti projekata i
- g) broj tradicionalnih i starih zanata i vrijednost proizvodnje u tradicionalnim i starim zanatima.

**DIO DRUGI - CILJEVI I PROGRAM RAZVOJA MALE PRIVREDE****Član 8.****(Ciljevi razvoja male privrede)**

Ciljevi razvoja male privrede su:

- a) povećanje broja zaposlenih,
- b) povećanje proizvodnje, kvaliteta i konkurentnosti male privrede,
- c) povećanje broja subjekata male privrede,
- d) poticanje izvoza i prilagođavanje svjetskom tržištu,
- e) istraživanje, razvoj i primjena savremenih tehnologija i inovacija,
- f) poticanje subjekata male privrede za korištenje sredstava iz fondova Evropske unije i bilateralnih fondova,
- g) poticanje djelatnosti koje ne zagađuju okolinu,
- h) poticanje obavljanja i opstanka tradicionalnih i starih zanata,
- i) poticanje razvoja turističke ponude,
- j) poticanje razvoja poduzetničke infrastrukture.

**Član 9.****(Program razvoja male privrede)**

- (1) Vlada na prijedlog Ministarstva za privredu Zeničko – dobojskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo) donosi Program razvoja male privrede za Zeničko-dobojski kanton (u daljem tekstu: Program), za period od četiri godine.
- (2) Programiranje i realizovanje Programa razvoja ostvaruje se u saradnji sa nosiocima programiranja razvoja iz člana 14. ovog Zakona i uz konsultaciju sa predstavnicima subjekata male privrede, naučnim institucijama i drugim pravnim i fizičkim licima koja rade na podršci maloj privredi.
- (3) Nosioци Programa iz člana 14. ovog Zakona obavezni su dostaviti Ministarstvu prijedloge za izradu prijedloga Programa.
- (4) Programom se utvrđuju: smjernice razvoja, poticajne mjere, nosioci provođenja poticajnih mjera, aktivnosti provođenja, izvori sredstava, metodologija provođenja i praćenja provođenja pojedinih mjera.

(5) Program iz stava (1) ovog člana mora biti usklađen sa strategijama razvoja na području Zeničko-dobojskog kantona.

(6) Na osnovu Programa iz stava (1) ovog člana, Ministarstvo na prijedlog nosioca Programa iz člana 14. ovog Zakona donosi Godišnji plan provođenja Programa (u daljem tekstu: Godišnji plan).

(7) Godišnji plan usvaja Vlada.

(8) Godišnji plan sadrži: plan pojedinih poticajnih mjera i aktivnosti, potrebna finansijska sredstva, izvore sredstava, kriterije, uslove i način korištenja sredstava.

(9) Izvještaj o izvršenju Godišnjeg plana iz stava (6) ovog člana, Vlada podnosi Skupštini Zeničko-dobojskog kantona.

**Član 10.****(Sredstva za provođenje Programa)**

- (1) Finansijska sredstva za provođenje Programa iz člana 9. ovog Zakona, osiguravaju se u Budžetu Kantona za svaku kalendarsku godinu.
- (2) Visina finansijskih sredstava iznosi od 0,5% do 2% ostvarenih iz redovnih budžetskih prihoda iz prethodne godine (gdje se izuzimaju namjenska sredstva)
- (3) Godišnjim planom, Vlada će, na prijedlog Ministarstva, utvrditi prioritete poticaja u skladu sa raspoloživim sredstvima iz stava (2) ovog člana.
- (4) Odluku o izboru korisnika poticajnih sredstava donosi Vlada, na prijedlog Ministarstva.

**DIO TREĆI - POTICAJNE MJERE****Član 11.****(Poticajne mjere)**

- (1) Poticajne mjere i aktivnosti radi ostvarivanja ciljeva razvoja male privrede koje se utvrđuju Programom, odnose se na:
  - a) kreditiranje subjekata male privrede pod povoljnim uslovima u svrhu povećanja proizvodnje, novog zapošljavanja i očuvanja postojećih radnih mjesta,
  - b) subvencionisanje kamata po preuzetim kreditima,
  - c) pružanje stručne i savjetodavne pomoći za subjekte male privrede,

- d) podršku razvoju centara za poduzetništvo, centara za investitore, poduzetničkih inkubatora, klastera, tehnoloških parkova i zona male privrede,
- e) poticanje u korištenju fondova Evropske unije i bilateralnih fondova,
- f) povećanje zapošljavanja,
- g) učestvovanje na sajmovima i programima edukacije,
- h) razvoj poduzetništva ciljnih grupa (žensko poduzetništvo, poduzetništvo mladih i poduzetništvo osoba sa invaliditetom),
- i) podršku za istraživanje, razvoj i primjenu inovacija, uvođenje savremenih tehnologija, uvođenju novih softvera, te podršku za edukaciju i prekvalifikaciju,
- j) uvođenje certifikata i međunarodnih standarda kvalitete,
- k) zaštitu i revitalizaciju tradicionalnih i starih zanata (obrta),
- l) povećanje konkurentnosti i
- m) razvoj turizma,
- n) razvoj poduzetničke infrastrukture,
- o) uvođenje i korištenje obnovljivih izvora energije kod subjekata male privrede.

(2) Poticajne mjere i aktivnosti iz stava (1) ovog člana realizovat će se putem javnih poziva od strane nosioca, a na osnovu ugovora, odluka i drugih pravnih akata u zavisnosti od vrste poticaja.

(3) Način provođenja javnog poziva, zaključivanje ugovora, donošenje odluka i drugih pravnih akata, detaljnije će se urediti podzakonskim aktima.

### **Član 12.**

#### **(Podzakonski akt - Pravilnik)**

- (1) Podzakonski akt - Pravilnik kojim se detaljnije uređuju postupci u provođenju Programa iz člana 9. ovog Zakona (u daljem tekstu: Pravilnik) donosi Ministarstvo.
- (2) Pravilnikom se obavezno uređuje:
  - a) metodologija rada, kojom se obezbjeđuje javnost rada,
  - b) kriteriji za izbor učesnika u provođenju Programa,

- c) kriteriji za izbor korisnika sredstava i razvojnih projekata kojima se jača konkurentna sposobnost subjekata male privrede,
- d) subjekat koji će vršiti procjenu, način i kriteriji procjenjivanja u slučaju sudjelovanja novoosnovanih subjekata male privrede u procesu,
- e) obaveza definisanja i uređenja odnosa odgovarajućim pravnim aktom između nosioca programiranja razvoja i ostalih učesnika u provođenju Programa,
- f) pouka o pravnom lijeku za stranke koje smatraju da su aktivnostima u provođenju Programa povrijeđena njihova prava ili su na drugi način oštećena i
- g) način izvještavanja i praćenje provođenja Programa, usklađen sa procedurom praćenja realizacije Programa rada Vlade.

### **Član 13.**

#### **(Obaveze korisnika sredstava)**

- (1) Korisnici sredstava obavezni su u skladu sa aktom iz člana 12. stav (2) tačka e):
  - a) da dodijeljena sredstva koriste namjenski, u skladu sa odobrenim projektom - programom,
  - b) da se prilikom implementacije odobrenog projekta - programa pridržavaju svih planova i rokova utvrđenih projektom - programom,
  - c) da odmah, nakon potpune implementacije odobrenih sredstava, a najkasnije u roku od šest mjeseci od dana uplate odobrenih sredstava, dostave u potpunosti popunjen obrazac "Izveštaj o realizaciji preuzetih obaveza", koji se prilaže uz akt iz člana 12. stav (2) tačka e) i smatra se njegovim sastavnim dijelom,
  - d) da uz popunjen obrazac "Izveštaj o realizaciji preuzetih obaveza" dostave i dokaze o pravilno utrošenim sredstvima, kako se navodi u ovom obrascu i
  - e) da ovlaštenom licu - inspektoru omoguće vršenje nadzora i daju mu sva potrebna obavještenja i podatke od značaja za vršenje tog nadzora,
  - f) da dostavljaju i druge propisane izvještaje, koji se traže poticajnim mjerama.
- (2) Korisnik poticajnih sredstava, koji je u međuvremenu, pravosnažnom odlukom suda kažnjen zbog nepoštivanja odredbi iz stava (1) tačke a), b), c) i d) ovog

člana, obavezan je vratiti dodijeljena mu sredstva u roku od 15 dana, od dana pravosnažnosti odluke o prekršaju.

## **DIO PETI - NADZOR**

### **DIO ČETVRTI - NOSIOCI PROGRAMA RAZVOJA**

#### **Član 14. (NosioCI Programa)**

NosioCI Programa, u smislu ovog Zakona, su:

- a) Vlada,
- b) Ministarstvo,
- c) Kantonalna ministarstva, službe i druga tijela kantonalne uprave,
- d) Jedinice lokalne samouprave,
- e) Privredna komora Zeničko – dobojskog kantona,
- f) Obrtnička komora Zeničko – dobojskog kantona i
- g) razvojne agencije na području Zeničko-dobojskog kantona.

#### **Član 15. (Obaveze nosioca u provođenju Programa)**

- (1) NosioCI Programa, svako u okviru svoje nadležnosti, nadziru i prate provođenje Programa i Godišnjeg plana, analiziraju rezultate i izrađuju izvještaje.
- (2) Izvještaje iz stava (1) ovog člana nosioCI Programa dostavljaju Ministarstvu.
- (3) Ministarstvo kompletira izvještaje iz stava (2) ovog člana i upućuje Vladi u dalju proceduru u skladu sa članom 9. ovog Zakona.
- (4) Jedinice lokalne samouprave izrađuju vlastite programe i planove, pripremaju informacijsko - dokumentacijske podloge za pripremu Programa, predlažu razvojne projekte, prate, analiziraju i izvještavaju o provođenju projekata i poticajnih mjera iz svog djelokruga.
- (5) Ostali nosioCI Programa iz člana 14. ovog Zakona, predlažu poticajne mjere i razvojne projekte iz svoje nadležnosti, neposredno provode mjere za koje su zaduženi Programom, te prate i izvještavaju o postignutim rezultatima.

#### **Član 16. (Upravni nadzor)**

Upravni nadzor nad primjenom ovog Zakona i propisa donesenih na osnovu ovog Zakona, u okviru svojih nadležnosti i na način utvrđen propisima kojima se uređuje upravni nadzor, provode:

- a) Ministarstvo,
- b) Ministarstvo finansija Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo finansija) i
- c) nadležna tijela grada i općina.

#### **Član 17. (Inspekcijski nadzor)**

- (1) Inspekcijski nadzor nad implementacijom poticajnih sredstava vrši Kantonalna uprava za inspekcijske poslove.
- (2) Zadatak inspektora je da u postupku nadzora iz stava (1) ovog člana, po zahtjevu davaoca sredstava, prati utrošak finansijskih sredstava od strane korisnika sredstava i izvršenje drugih preuzetih obaveza, u cilju pravilnog provođenja ovog Zakona, Pravilnika iz člana 12. ovog Zakona, akta iz člana 12. stav (2) tačka e) i drugih akata koji se odnose na provođenje Programa.
- (3) Subjekt nadzora dužan je omogućiti inspektoru vršenje inspekcijskog nadzora, uvid u dokumentaciju, dati mu sva potrebna obavještenja i podatke koji se odnose na implementaciju poticajnih sredstava.
- (4) Ako se u postupku inspekcijskog nadzora utvrdi da je došlo do povrede ovog Zakona, propisa donesenih za njegovo provođenje i odredbi iz akta iz člana 12. stav (2) tačka e), inspektor će rješenjem korisniku sredstava naložiti slijedeće:
  - a) otklanjanje nedostataka utvrđenih u postupku nadzora i odrediti rok za njihovo otklanjanje, ako utvrdi nedostatke iz člana 13. stav (1) tačke b), c) i d) i
  - b) povrat vrijednosti dodijeljenih sredstava, ako utvrdi nedostatke iz člana 13. stav (1) tačka a).

#### **Član 18. (Žalba protiv rješenja inspektora)**

- (1) Protiv rješenja inspektora može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

(2) O žalbi iz stava (1) ovog člana, rješava Ministarstvo.

(3) Ministarstvo je dužno donijeti rješenje, u roku od 30 dana od dana prijema žalbe, koje je konačan upravni akt, a protiv kojeg se može pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda u Zenici.

## DIO ŠESTI - KAZNE NE ODREDBE

### Član 19.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM, kaznit će se za prekršaj pravno lice - korisnik sredstava:

a) ako odobrena sredstva koristi nenamjenski (član 13. stav (1) tačka a)).

(2) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana, kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu, novčanom kaznom u iznosu od 300,00 KM do 500,00 KM.

(3) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana, kaznit će se fizičko lice - korisnik sredstava, novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.500,00 KM.

### Član 20.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 5.000,00 KM, kaznit će se za prekršaj pravno lice - korisnik sredstava:

a) ako se prilikom implementacije investicionog projekta - programa ne pridržava svih planova i rokova (član 13. stav (1) tačka b)),

b) ako u propisanom roku ne dostavi popunjen obrazac "Izveštaj o implementaciji odobrenih sredstava" (član 13. stav (1) tačka c)) i

c) ako ne dostavi dokaze o pravilno utrošenim sredstvima (član 13. stav (1) tačka d)).

(2) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana, kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu, novčanom kaznom u iznosu od 300,00 KM do 500,00 KM.

(3) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana, kaznit će se fizičko lice - korisnik sredstava, novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 500,00 KM.

### Član 21.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 2.500,00 KM, kaznit će se za prekršaj pravno lice - korisnik sredstava:

a) ako po rješenju inspektora ne otkloni nedostatke utvrđene u postupku nadzora nad korištenjem dodijeljenih sredstava (član 17. stav (4) tačka a)),

b) ako po rješenju inspektora ne izvrši povrat dodijeljenih sredstava (član 17. stav (4) tačka b)),

c) ako u Izjavi iz člana 3. stav (1) tačka c) daje lažne podatke i

d) ako ne omogući inspektor u vršenje inspekcijskog nadzora.

(2) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana, kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu, novčanom kaznom u iznosu od 300,00 KM do 500,00 KM.

(3) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana, kaznit će se fizičko lice - korisnik sredstava, novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.000,00 KM.

### Član 22.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 KM do 15.000,00 KM, kaznit će se za prekršaj pravno lice - korisnik sredstava, koji ne vrati dodijeljena sredstva u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti odluke o prekršaju (član 13. stav (2)).

(2) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana, kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu, novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.500,00 KM.

(3) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana, kaznit će se fizičko lice - korisnik sredstava, novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.500,00 KM.

### Član 23.

#### (Pokretanje prekršajnog postupka)

Prijavu za pokretanje prekršajnog postupka podnose ovlaštena lica Ministarstva, Ministarstva finansija Zeničko-dobojskog kantona i inspektor iz člana 17. stav (1) ovog Zakona.

### Član 24.

#### (Zabrana na poticajne mjere)

(1) Korisnik poticajnih sredstava kojem je pravosnažnom odlukom izrečena kazna za prekršaj iz člana 13. stav (1) tačka a) b) c) i d) ovoga Zakona, ne može ostvariti pravo na poticajne mjere predviđene ovim Zakonom u periodu od pet godina od pravosnažnosti odluke o prekršaju po kojoj je korisnik sredstava proglašen krivim.

(2) Subjekti male privrede koji imaju neizmirene obaveze prema Kantonu po osnovu javnih prihoda i svih drugih obaveza ne mogu aplicirati na poticajne mjere predviđene ovim Zakonom dok postojeće obaveze ne izmire.

253.

Na osnovu člana 16. Zakona o pravobranilaštvu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 12/13), na prijedlog Vlade Zeničko-dobojskog kantona, Skupština Zeničko-dobojskog kantona na 30. sjednici održanoj dana 26.07.2016. godine, d o n o s i

## DIO SEDMI - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

### Član 25.

#### (Primjena Zakona)

Ovaj Zakon će se primjenjivati u skladu sa Zakonom o poticaju razvoja male privrede („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 19/06 i 25/09), Zakonom o sistemu državne pomoći („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 10/12), Uredbom o primjeni, kriterijima i uslovima za dodjelu državne pomoći u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 99/13) i drugim podzakonskim aktima iz te oblasti.

### Član 26.

#### (Gramatički izrazi)

Gramatički izrazi upotrijebljeni u ovom Zakonu za označavanje muškog ili ženskog roda podrazumijevaju oba pola.

### Član 27.

#### (Rok za donošenje Programa)

Vlada će donijeti Program iz člana 9. ovog Zakona do 31.12.2016. godine.

### Član 28.

#### (Rok za donošenje Pravilnika)

Ministarstvo će donijeti Pravilnik iz člana 12. ovog Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

### Član 29.

#### (Stupanje na snagu Zakona)

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona", a primjenjivat će se od 01.01.2017.godine.

## O D L U K U

### o imenovanju Kantonalnog pravobranioca Zeničko-dobojskog kantona

#### I.

Zlata Marjanović, dipl. pravnica iz Zenice, imenuje se za Kantonalnog pravobranioca Zeničko-dobojskog kantona, na period od četiri godine, od dana stupanja na snagu ove odluke.

#### II.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 01-08-13519/16

Datum, 26.07.2016. godine

Z e n i c a

**PREDSJEDAVAJUĆA****Draženka Subašić, s.r.**

.....

Broj: 01-02-13515/16

Datum, 26.07.2016. godine

Z e n i c a

**PREDSJEDAVAJUĆA****Draženka Subašić, s.r.**

.....

**V L A D A****254.**

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10), a u vezi sa članom 16. i 18. Zakona o budžetima u FBiH ("Službene novine FBiH", broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15 i 94/15), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 62. sjednici, održanoj 14.07.2016. godine, d o n o s i

**Z A K L J U Č A K****I.**

Usvaja se Dokument okvirnog budžeta Zeničko-dobojskog kantona za period 2017. -2019. godine.

**II.**

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-14-13072/16.

**PREMIJER**

Datum, 14.07.2016. godine

Zenica

**Miralem Galijašević, s.r.**

---

**Bosna i Hercegovina**  
**Federacija Bosne i Hercegovine**  
**ZENIČKO - DOBOJSKI KANTON**

**DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA**  
**ZENIČKO - DOBOJSKOG KANTONA ZA PERIOD**  
**2017. - 2019. GODINE**

**Zenica, juni 2016. godine**

## **SADRŽAJ**

### **DIO PRVI - UVOD**

### **DIO DRUGI - PRETPOSTAVKE I PROGNOZE**

#### **POGLAVLJE I. SREDNJOROČNE MAKROEKONOMSKE PRETPOSTAVKE I PROGNOZE**

Odjeljak A. Događaji iz proteklih godina

Odjeljak B. Trenutno stanje u Bosni i Hercegovini

Odjeljak C. Projekcije bruto društvenog proizvoda (BDP)

Odjeljak D. Realni sektor

### **DIO TREĆI - FISKALNE PRETPOSTAVKE I PROGNOZE**

#### **POGLAVLJE I. FISKALNE PRETPOSTAVKE**

Odjeljak A. Projekcije prihoda od indirektnih poreza na nivou Bosne i Hercegovine

Odjeljak B. Porez na dodanu vrijednost

Odjeljak C. Direktni porezi

### **DIO ČETVRTI - STRUKTURA PRIHODA I POTROŠNJE BUDŽETA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA**

#### **POGLAVLJE I. PRIHODI BUDŽETA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA**

Odjeljak A. Indirektni porezi

Odjeljak B. Porez na dobit

Odjeljak C. Porez na dohodak

#### **POGLAVLJE II. POTROŠNJA U BUDŽETU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA**

Odjeljak A. Plaće i naknade

Odjeljak B. Materijalni troškovi

Odjeljak C. Tekući transferi

Odjeljak D. Kapitalna potrošnja Zeničko-dobojskog kantona

#### **POGLAVLJE III. KONSOLIDOVANE OKVIRNE TABELE PRIHODA I RASHODA BUDŽETA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA, OPĆINA I VANBUDŽETSKIH FONDOVA**

## DIO PRVI - UVOD

U skladu sa Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15 i 94/15), pripremljen je Dokument okvirnog budžeta (DOB) koji je dio pristupa Srednjoročnog okvira rashoda za 2017.-2019. godine. Ovaj dokument je izlazni rezultat srednjoročnog procesa planiranja i izrade budžeta po metodologiji „10 koraka“, koja je zasnovana na najboljim međunarodnim iskustvima.

Izrada Dokumenta okvirnog budžeta za trogodišnji period postala je uobičajena praksa na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. S obzirom da se temelji na prioritetima i politikama Vlade, Dokument okvirnog budžeta je koristan instrument u stvaranju kvalitetnijeg strateškog osnova za raspodjelu budžetskih sredstava.

Dokument okvirnog budžeta za period 2017. - 2019. godine izlaže fiskalnu strategiju i budžetske planove za slijedeće tri godine i ima za cilj da razvije bolju stratešku osnovu za pripremu budžeta. DOB predstavlja preliminarni okvirni Nacrt budžeta za 2017. godinu, te daje okvirna predviđanja za 2018. - 2019. godine. Osnova za izradu budžeta zasniva se na procjeni privrednog razvoja, razvoja socijalnog sektora, makroekonomskih pokazatelja, te prognozi prihoda i rashoda za godine koje su obuhvaćene Dokumentom okvirnog budžeta.

Još jedan bitan cilj Dokumenta okvirnog budžeta, je i da osigura sveobuhvatan i konsolidiran okvir planiranja rashoda na nivou kantona, objedinjujući podatke o fiskalnom stanju Kantona, općina i vanbudžetskih fondova.

Ministarstvo finansija Zeničko-dobojskog kantona je u narednim tabelama koristilo projekcije prihoda dostavljene od nadležnih institucija, tj. Direkcije za ekonomsko planiranje pri Vijeću Ministara BiH, Odjeljenja za makroekonomsku analizu Uprave za indirektno oporezivanje BiH, te Federalnog ministarstva finansija, a shodno tome sačinjene su i projekcije okvirnih rashoda Zeničko-dobojskog kantona koje će prilikom svake izrade Budžeta za odgovarajuću godinu biti podložne revidiranju i potrebnim korekcijama.

Pri izradi ovog dokumenta takođe su korišteni podaci iz sljedećih publikacija:

- Direkcija za ekonomsko planiranje BiH, „Informacija o Perspektivama 2015.- 2018. godine“, Sarajevo, april 2015. godine;
- Direkcija za ekonomsko planiranje BiH, „Bosna i Hercegovina – Ekonomski trendovi Godišnji izvještaj 2015.“, Sarajevo, april 2016. godine;
- Direkcija za ekonomsko planiranje BiH, „Informacija o kretanju makroekonomskih pokazatelja januar – mart 2016. godine“, Sarajevo, maj 2016. godine;
- Odjeljenje za makroekonomsku analizu pri Upravi za indirektno oporezivanje BiH, „OMA Bilten“ broj: 126, 127, 128 i 129;
- Federalno ministarstvo finansija, Smjernice ekonomske i fiskalne politike FBiH za period 2017-2019.godine, Sarajevo, maj 2016.godine;
- Federalni zavod za statistiku, „Mjesečni statistički pregled Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 4, 5 i 6;
- Federalni zavod za statistiku, „Mjesečni statistički pregled Federacije Bosne i Hercegovine po kantonima“, broj: 1, 2, 3, 4, 5 i 6.

**DIO DRUGI - PRETPOSTAVKE I PROGNOZE****POGLAVLJE I. SREDNJOROČNE MAKROEKONOMSKE PRETPOSTAVKE I PROGNOZE****Odjeljak A. Događaji iz proteklih godina**

Nestabilnost makroekonomskog okruženja obilježila je 2012. i 2013. godinu. Potvrda tome je i pad ekonomskog rasta od 0,5% iz 2013. godine na nivou Euro zone. Skroman ekonomski rast u okruženju sa stopom od svega 0,8% na nivou Euro zone u 2014. godini predstavljao je ipak poboljšanje u odnosu na pad prethodnog perioda. Izlazak Euro zone iz recesije nakon dvije godine negativnog rasta, smanjenje svjetskih cijena, te deflacija, bili su među najznačajnijim faktorima ekonomskog rasta u 2014. godini. Recesije u Hrvatskoj i Italiji su umanjene i svedene na negativnih 0,5% dok je recesija iz 2013. godine u Sloveniji (od 1%) preokrenuta u realni rast od 2,6%. Pored Slovenije, među važnijim trgovinskim partnerima i izvorima inostranih novčanih priliva Njemačka je također ostvarila zapažen rast sa stopom od 1,5%.

Prema pokazateljima EUROSTAT i OECD-a, Evropska privreda je tokom 2015. godine zabilježila rast realnog BDP-a. Prema podacima zavoda za statistiku zemalja u regionu i podacima iz izvještaja Evropske komisije iz februara 2016. godine, u Euro zoni je u 2015. godini, zabilježen blagi rast realnog BDP-a u procentu od 1,6%.

Doprinos domaće potražnje u EU je bio nešto veći u 2015. godini u odnosu na ranije godine, što je rezultiralo opadanjem stope nezaposlenosti sa 11,6% u 2014. godini na 11,0% u 2015. godini. Privredna kretanja u EU, naročito u Njemačkoj, Austriji i Italiji, te zemljama u regionu sa kojima je Bosna i Hercegovina najintenzivnije privredno povezana, imaju značajan utjecaj na domaću privredu.

Gore izneseni podaci nas upućuju na zaključak da privredna kretanja i projekcije u pojedinim zemljama EU, ali i odabranim zemljama regiona, imaju uglavnom pozitivan trend, te da fokus izvoznih i ekonomskih mjera Federacije Bosne i Hercegovine treba svakako usmjeriti na rast BDP-a gore pomenutih zemalja.

**Makroekonomska kretanja u Federaciji BiH za period od 2012 - 2015. godine**

| Naziv                             | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Bruto domaći proizvod (realni)    | -1,2  | 1,7   | 1,4   | 2,2   |
| Indeks industrijske proizvodnje   | -4,4  | 7,3   | 0,1   | 2,2   |
| Izvoz roba                        | -3,2  | 5,7   | 4,2   | 6,2   |
| Uvoz roba                         | -1,9  | -1,4  | 5,3   | 3,1   |
| Pokrivenost uvoza izvozom         | 52,6  | 56,4  | 55,8  | 57,5  |
| Stopa registrirane nezaposlenosti | 46,8  | 47,4  | 46,9  | 46,4  |
| Indeks potrošačkih cijena         | 2,1   | -0,2  | -0,7  | -0,7  |

Usporavanje pozitivnih kretanja makroekonomskih pokazatelja u eurozoni koje su obilježile 2012. i 2013. godinu, naročito u razvijenim zemljama Evrope, Njemačkoj i Austriji, koje su značajni vanjskotrgovinski partneri BiH i Federacije Bosne i Hercegovine, uticalo je i na kretanja u Federaciji BiH i BiH u cjelini.

Istovremeno, stopa nezaposlenosti u Federaciji Bosne i Hercegovine je tokom ovog perioda ostala relativno visoka, a pad uvoza roba u 2012. godini jasno ukazuje na pad privatne potražnje što je posljedica slabe kupovne moći građana.

U toku 2013. godine došlo je do stabiliziranja u eurozoni, Evropskoj uniji i regiji što se direktno odrazilo i na stabilizaciju prilika u Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno došlo je do rasta stopa realnog BDP-a, industrijske proizvodnje i izvoza.

Naime, indeks industrijske proizvodnje je porastao na 7,3% u 2013. godini u odnosu na 2012., kada je bio negativan i veći je za čak 11,7 procentnih poena. Izvoz roba se, takođe, povećao na 5,7% u odnosu na 2012. godinu, dok se uvoz roba smanjio, te je i pokrivenost uvoza izvozom bila veća i iznosila je 56,4%.

Kretanje BDP-a na nivou Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine nastavlja pozitivan trend i u 2014. godini. Ostvareni BDP u Bosni i Hercegovini za 2014. godinu nominalno iznosi 28.217 miliona KM, pri čemu je ostvaren realan rast u procentu od 0,4%. U Federaciji Bosne i Hercegovine je također zabilježen realni rast BDP-a u 2014. godini od 1,4%.

Prema ocjenama Federalnog zavoda za programiranje razvoja očekuje se da će realan rast BDP-a u FBiH u 2015. godini iznositi 2,2%<sup>1</sup>

Industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2015. godini u odnosu na isti period prethodne godine veća je za 2,2%.

Pokrivenost uvoza izvozom je nešto viša u 2015. godini (57,5%), u odnosu na prethodnu godinu kada je 55,8% uvoza bilo pokriveno izvozom. Rast izvoza u 2014. godini za 4,2%, nastavljen je i u 2015. godini, uz nešto višu stopu od 6,2%. Uvoz je u 2014. godini zabilježio rast u procentu od 5,3%, a u 2015. godini rastao je po stopi od 3,1%.

Blagi rast privredne aktivnosti u toku 2014. i 2015. godine uticao je na pozitivna kretanja na tržištu rada. Prema statističkim podacima, prosječan broj ukupno zaposlenih u 2014. godini povećan je za 1,9%, a u 2015. godini za 1,5%. Posmatrano po djelatnostima, najveći rast broja zaposlenih zabilježen je u pružanju usluga smještaja i hrane (3,1%) i u prerađivačkoj industriji (6,5%). Stepenn nezaposlenosti (registrovana nezaposlenost) u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2014. godini iznosio je 46,9% (mjereno brojem nezaposlenih u odnosu na radnu snagu), a u 2015. godini stepenn nezaposlenosti je nešto niži i iznosi 46,4%. Pored ekonomske krize, strukturnih problema privrede i pada investicija, ovako visokoj stopi nezaposlenosti u znatnoj mjeri doprinosi veoma velika prisutnost rada na „crno“, pri čemu su, pored stvarno nezaposlenih, u ovaj podatak uključeni i zaposleni koji rade u „sivoj“ ekonomiji. Stopa nezaposlenosti u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2014. godini prema Anketi o radnoj snazi za 2015. godinu iznosi 29,1% (takođe predstavlja odnos broja nezaposlenih i radne snage) i znatno je niža u odnosu na zvaničnu (registrovanu) stopu nezaposlenosti.

## **Odjeljak B. Trenutno stanje u Bosni i Hercegovini**

Nakon januarskog pada vanjske trgovine i industrije na godišnjem nivou, realni sektor uglavnom bilježi pozitivan rast u februaru 2016. godine. Ipak, bez obzira što je u februaru zaustavljen januarski pad vrijednosti robnog izvoza i uvoza, na nivou dva mjeseca izvoz i uvoz još uvijek bilježe godišnji pad.

S druge strane, snažan godišnji rast industrijske proizvodnje od 6% u februaru je doveo do rasta i na nivou perioda od 1,3%. Do nominalnog pada izvoza su u velikoj mjeri doveli pad proizvodnje električne energije, te pad cijena aluminijuma od približno 20% u prva dva mjeseca 2016. godine. Imajući u vidu pomenuti pad cijena, robni izvoz je najvjerovatnije zapravo zabilježio pozitivan realni rast u datom periodu. Slična je situacija i kod nominalnog pada

---

<sup>1</sup> Procijenjeni podatak Federalnog zavoda za programiranje razvoja na bazi zvanično objavljenog podatka FZS-a za prva tri kvartala 2015. godine

robnog uvoza kod kojeg je veliku ulogu imao godišnji pad svjetskih cijena sirove nafte od približno 40%. Tako bi isključujući naftu i naftne derivate, robni uvoz najvjerovatnije zabilježio skroman rast u prva dva mjeseca. Ovo je u skladu sa dostupnim pokazateljima kretanja finalne potrošnje i investicija koji ukazuju na skroman rast domaće tražnje.

Naime, rast prihoda PDV-a po poreskim prijavama od 1%, te povećanje vrijednosti uvoza dobara široke potrošnje od približno 3% u periodu januar-februar ukazuju na povećanje finalne potrošnje. U isto vrijeme, porast vrijednosti uvoza kapitalnih dobara od 1,7% ukazuje na povećanje investicija u odnosu na prva dva mjeseca 2016. godine. Dakle, dostupni pokazatelji ukazuju na skroman rast ekonomske aktivnosti u prva dva mjeseca 2016. godine nošen skromnim povećanjem proizvodnje i robnog izvoza, te blagim porastom domaće tražnje i uvoza, uz realni rast vanjskotrgovinskog deficita.

### **Odjeljak C. Projekcije bruto društvenog proizvoda (BDP)**

Nakon pozitivnih makroekonomskih dešavanja koja su dovela do povoljnijeg vanjskog okruženja, prestanka pada investicija, te postepenog rasta zaposlenosti nakon višegodišnjeg realnog rasta izvoza od preko 5% u prosjeku, očekuje se da bi ekonomski rast u 2016. godini trebao biti nešto brži u odnosu na 2015. godinu sa realnom stopom od 3,2%. Nakon toga se u 2017. godini očekuje dodatno ubrzanje na stopu od 3,5%. Projekcije za 2018.-2019. podrazumijevaju nastavak postepenog poboljšanja u okruženju koje bi trebalo dodatno ojačati rast investicija. Postepeno jačanje investicija bi uz neznatan doprinos vanjske trgovine trebalo dovesti do daljnjeg jačanja ekonomskog rasta na stopu od 3,7% u 2018., te 3,8% u 2019. godini.

Dosljedna i pravovremena implementacija „Reformske Agende“ trebala bi omogućiti poboljšanje poslovanja preduzeća što bi trebalo rezultirati povećanjem investicija i obima proizvodnje u okviru prerađivačke industrije. Pored prerađivačke industrije, tokom 2016. godine očekuje se i značajniji doprinos energetskog sektora koji čini 1/3 ukupne industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini. Pod pretpostavkom nastavka pozitivnog trenda u eksternom okruženju uz dodatni doprinos internih dešavanja tokom 2016. godine, u Bosni i Hercegovini se može očekivati solidan rast industrijske proizvodnje od oko 4%.

Također se očekuje da energetski sektor, koji je u prethodnom periodu bio jedan od nosilaca industrijske proizvodnje nastavi pozitivan trend rasta proizvodnje i dodatno osnaži industrijsku proizvodnju u Bosni i Hercegovini navedenom periodu. Prema projekcijama Direkcije za ekonomsko planiranje Bosne i Hercegovine (DEP), ovo bi trebalo rezultirati godišnjim povećanjem industrijske proizvodnje od preko 5% za svaku godinu.

Podaci o smanjenju broja nezaposlenih lica početkom tekuće godine ukazuju da broj zaposlenih u Bosni i Hercegovini postepeno nastavlja rasti. Tokom 2016. godine očekuje se rast obima investicija kao i vanjske trgovine, što bi se pozitivno odrazilo na zapošljavanje i neto plate. Uz pretpostavljena pozitivna dešavanja u regionu i EU, u Bosni i Hercegovini se može očekivati nastavak rasta broja zaposlenih lica po približno jednakoj stopi kao u prethodnoj godini. Porast broja zaposlenih lica bi doprinio postepenom smanjenju stope nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini. U istom periodu očekuje se rast prosječne neto plaće od 1%. U periodu 2017.-2019. godine se očekuje nastavak postepenog smanjenja stope nezaposlenosti i rasta prosječne neto plaće u Bosni i Hercegovini. Prema projekcijama DEP-a rast obima vanjske trgovine i investicija bi se trebao pozitivno odraziti na poboljšanje poslovnog ambijenta i stvaranje uslova za kreiranje novih radnih mjesta, naročito u privatnom sektoru, zbog povećanog obima potražnje. Time bi se broj zaposlenih lica u BiH mogao uvećati 1,9%-2,1%. Pored navedenog, veći obim poslovne aktivnosti bh. preduzeća realno bi stvorio uslove za uvećanje neto plata od 2,1%-2,3% (Tabela 2).

Tokom 2016. godine u Bosni i Hercegovini se očekuje rast BDP-a od 3,2%, investicija od 6,9% i rast industrijske proizvodnje od oko 4%, što bi trebalo rezultirati intenziviranjem ukupne vanjskotrgovinske robne razmjene sa svijetom. Tako se, prema projekcijama DEP-a, u Bosni i Hercegovini očekuje realno povećanje ukupnog uvoza od 3,5%, pri čemu bi očekivani uvoz roba porastao za 3,5%, a uvoz usluga za 3%. Ovo bi rezultiralo umjerenim smanjenjem vanjskotrgovinskog deficita od 1%, a ukupna pokrivenost uvoza izvozom bila poboljšana i na kraju 2016. godine iznosila bi oko 65%. Za period 2017. -2019. godine u Bosni i Hercegovini se predviđa dodatna normalizacija ekonomskih prilika i sigurniji ekonomski oporavak praćen višim stopama rasta BDP-a od preko 3,5%.

Prema projekcijama DEP-a, do kraja posmatranog perioda očekuje se povećanje udjela izvoza u BDP-a na nivo od 37,3%, dok bi se udio uvoza u okviru BDP-a zadžao na postojećem nivou od oko 53%, a ukupna pokrivenost uvoza izvozom zaključno sa 2019. godinom bi mogla iznositi oko 70%.

Evidentno je smanjenje stranih direktnih investicija prema zemljama u tranziciji od 54%. Ovaj negativan trend uz još uvijek neriješenu dužničku krizu u zemljama EU svakako se odrazio i na Bosnu i Hercegovinu.

Broj radnika u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2014. godini se povećao za 1,9%, dok se u isto vrijeme broj nezaposlenih lica povećao za 0,1%. U 2015. godini zabilježeno je povećanje broja zaposlenih za 1,5%. Imajući u vidu planirane aktivnosti Vlade, očekuje se da bi ukupan broj zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine mogao dostići stopu rasta od 1,1% u 2016. godini, stopu rasta od 2,2% u 2017. godini i stopu rasta od 2,5% - 2,8% u 2018., odnosno 2019. godini. U 2015. godini došlo je do smanjenja broja nezaposlenih lica za 0,3%. Očekuje se smanjenje broja nezaposlenih u 2016. godini za 0,5%, u 2017. godini za 0,7% i u 2018., odnosno 2019. godini za 1,0% - 1,2%.

Očekivani oporavak ekonomskih aktivnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine, u narednom periodu, temeljit će se na strukturnim reformama koje su predviđene Reformskom agendom i na ubrzanju investicijskog ciklusa, posebno investiranja u sektoru energetike. Povećanje investicijske aktivnosti očekuje se uz konstantno povećanje udjela investicijskih aktivnosti u BDP-u, koji se kreće od 19,1% u 2015. do 22,0% u 2019. godini. Procjene investicija su vezane za blagi ekonomski oporavak u EU i okruženju, što će pozitivno uticati i na ekonomski oporavak Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine

#### Odjeljak D. Realni sektor

Prema preliminarnim podacima za period januar-februar 2016. godine u Bosni i Hercegovini je registrirano povećanje fizičkog obima industrijske proizvodnje od 1,3% u odnosu na isti period prethodne godine, dok je desezonirani rast u februaru u odnosu na januar iznosio 7%. Nakon pada ukupne industrijske proizvodnje koji je registriran u januaru 2016. godine, ovi pokazatelji za februar djeluju dosta pozitivnije, a posebno ako se ima u vidu da je glavni generator rasta bila prerađivačka industrija u Bosni i Hercegovini. Tako je prerađivačka industrija u periodu januar-februar 2016. godine ostvarila povećanje proizvodnje od 5,3% u odnosu na isti period prethodne godine.

Posmatra li se struktura rasta evidentno je da je najznačajniji doprinos ostvaren u okviru proizvodnje trajnih proizvoda za široku potrošnju (pretežno proizvodnja namještaja) i intermedijarnih proizvoda. Pored prerađivačke industrije pozitivan doprinos rastu industrijske proizvodnje ostvaren je i u okviru sektora rudarstva gdje je u posmatranom periodu registrirano povećanje proizvodnje od 9,6%. S druge strane, u okviru sektora za proizvodnju električne energije u periodu januar-februar 2016. godine zabilježen je pad proizvodnje od 8,8% što je posljedica smanjenja proizvodnje u hidroelektranama od preko 30%.

**Tabela 1. – Indeks industrijske proizvodnje u FBiH i Zeničko-dobojskom kantonu**

| Indeksi g/g    | 2011.<br>2010. | 2012.<br>2010. | 2013.<br>2010. | 2014.<br>2010. | 2015<br>2010 | III<br>2016<br>2010 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------------|
| Federacija BiH | 100,9          | 97,2           | 102            | 107            | 109          | 109,7               |

| Indeksi g/g                | III<br>2016.<br>2015. | III<br>2016.<br>III.<br>2015. | I-III 2016.<br>I-III 2015. |
|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Zeničko-dobojski<br>kanton | 90                    | 94,2                          | 98                         |

**Tabela 2. – Izvoz Federacije BiH po područjima klasifikacije djelatnosti**

u 000 KM

|                                                                         | III<br>2016.   | III 2016.<br>II 2016. | III 2016.<br>III 2015. | I – III<br>2016. | I - III 2016.<br>I - III 2015. |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------------|------------------|--------------------------------|
| <b>Ukupno</b>                                                           | <b>507.901</b> | <b>105,1</b>          | <b>97</b>              | <b>1.419.763</b> | <b>95,8</b>                    |
| Poljoprivreda,<br>šumarstvo i ribarstvo                                 | 3.892          | 102,6                 | 91                     | 11.881           | 99,6                           |
| Vađenje ruda i<br>kamena                                                | 3.379          | 132,2                 | 169                    | 9.075            | 108,5                          |
| Prerađivačka<br>industrija                                              | 471.356        | 105,8                 | 99,1                   | 1.315.856        | 98,4                           |
| Proizvodnja i<br>snabdijevanje<br>(el. gnergija, gas,<br>klimatizacija) | 17.759         | 87,7                  | 79,3                   | 50.945           | 68,6                           |
| Ostalo                                                                  | 11.515         | 101,1                 | 58,6                   | 32.006           | 64,1                           |

**Tabela 3. – Izvoz Zeničko-dobojskog kantona po područjima klasifikacije djelatnosti**

u 000 KM

|                                                                         | II 2016.       | III<br>2016.   | III<br>2016.<br>II 2016. | I-III<br>2015. | I-III<br>2016. | I - III<br>2016.<br>I - III<br>2015. |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|
| <b>Ukupno</b>                                                           | <b>129.959</b> | <b>138.708</b> | <b>106,7</b>             | <b>407.325</b> | <b>384.006</b> | <b>94,3</b>                          |
| Poljoprivreda,<br>šumarstvo i ribarstvo                                 | 161            | 189            | 117,4                    | 497            | 511            | 102,8                                |
| Vađenje ruda i kamena                                                   | 46             | 32             | 68,9                     | 46             | 82             | 177,1                                |
| Prerađivačka industrija                                                 | 129.094        | 137.746        | 106,7                    | 401.574        | 381.268        | 94,9                                 |
| Proizvodnja i<br>snabdijevanje (el.<br>gnergija, gas,<br>klimatizacija) |                |                |                          |                |                |                                      |
| Ostalo                                                                  | 658            | 741            | 112,6                    | 5.208          | 2.145          | 41,2                                 |

**Tabela 4. – Uvoz Federacije BiH po područjima klasifikacije djelatnosti**

u 000 KM

|                                                                         | III<br>2016.   | III<br>2016.<br>II 2016. | III<br>2016.<br>III<br>2015. | I – III<br>2016. | I - III<br>2016.<br>I - III<br>2015. |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------------|------------------|--------------------------------------|
| <b>Ukupno</b>                                                           | <b>931.278</b> | <b>111,7</b>             | <b>102,5</b>                 | <b>2.408.149</b> | <b>99,6</b>                          |
| Poljoprivreda,<br>šumarstvo i ribarstvo                                 | 36.150         | 98,9                     | 88                           | 100.634          | 92,8                                 |
| Vađenje ruda i<br>kamena                                                | 31.887         | 105,7                    | 76,6                         | 88.838           | 62,2                                 |
| Prerađivačka<br>industrija                                              | 846.228        | 111,9                    | 103,6                        | 2.174.553        | 101,7                                |
| Proizvodnja i<br>snabdijevanje<br>(el. gnergija, gas,<br>klimatizacija) | 12.873         | 176,9                    | 403                          | 32.995           | 205,9                                |
| Ostalo                                                                  | 4.140          | 114,3                    | 71                           | 11.129           | 82,5                                 |

**Tabela 5. – Uvoz Zeničko-dobojskog kantona po područjima klasifikacije djelatnosti**

u 000 KM

|                                                                      | II 2016.       | III<br>2016.   | III 2016.<br>II 2016. | I-III<br>2015. | I-III<br>2016. | I - III<br>2016.<br>I - III<br>2015. |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|
| <b>Ukupno</b>                                                        | <b>131.237</b> | <b>149.458</b> | <b>113,9</b>          | <b>359.402</b> | <b>380.293</b> | <b>105,8</b>                         |
| Poljoprivreda, šumarstvo i<br>ribarstvo                              | 4.127          | 4.513          | 109,3                 | 14.111         | 12.128         | 85,9                                 |
| Vađenje ruda i kamena                                                | 9.832          | 12.240         | 124,5                 | 29.405         | 25.374         | 86,3                                 |
| Prerađivačka industrija                                              | 116.616        | 132.076        | 113,3                 | 314.699        | 341.265        | 108,4                                |
| Proizvodnja i<br>snabdijevanje (el. energija,<br>gas, klimatizacija) |                |                |                       |                |                |                                      |
| Ostalo                                                               | 662            | 629            | 95                    | 1.187          | 1.526          | 128,6                                |

Broj zaposlenih lica u januaru 2016. godine je iznosio 717,9<sup>2</sup> hiljada, i veći je za 1,8% u poređenju sa istim mjesecom 2015. godine. Najznačajniji doprinos rastu broja zaposlenih lica je bio u djelatnostima koje zapošljavaju najveći broj lica u Bosni i Hercegovini - prerađivačka industrija i trgovina na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala sa stopama rasta od 3%. Istovremeno, u djelatnosti pružanja smještaja, te pripreme i usluživanja hrane registrovana je najveća stopa rasta broja zaposlenih lica (8,5%), što je doprinijelo ukupnom povećanju broja zaposlenih u Bosni i Hercegovini. Administrativna stopa nezaposlenosti u januaru 2016. godine je iznosila 42,9%<sup>3</sup> i nije se mijenjala u odnosu na kraj 2015. godine, ali je smanjena za 1% u poređenju sa istim mjesecom 2015. godine. Ukupan broj nezaposlenih lica u Bosni i Hercegovini u februaru 2016. godine je smanjen za 2,4% i iznosi 536,7 hiljada.

Prosječna neto plata u Bosni i Hercegovini u januaru 2016. godine je iznosila 829 KM i nominalno je manja za 0,2% ali je realno veća za 0,6% zbog deflacije. Stagnacija prosječne neto plate je posljedica skromnog rasta plata u većini područja djelatnosti, a u pojedinim djelatnostima je registrovano smanjenje neto plata u poređenju sa januarom 2015. godine. Prosječna neto plata je nominalno najviše smanjena u područjima administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (-3,1%), proizvodnji i snabdijevanju el. energijom, gasom, parom i klimatizaciji (-1%). U februaru 2016. godine prosječna penzija u Bosni i Hercegovini je iznosila 361<sup>4</sup> KM i nije se bitno mijenjala u poređenju sa istim mjesecom 2015. godine. Istovremeno, ukupan broj penzionera u BiH je uvećan za 3,1% i iznosi 644,8<sup>5</sup> hiljada. Iznos najniže penzije se nije mijenjao i iznosi 326,20 KM u FBiH i 174,40 KM u RS.

**Tabela 6. – Uporedna tabela zaposlenih/nezaposlenih u Federaciji BiH i Zeničko-dobojskom kantonu**

|                          | 2010.   | 2011.   | 2012.   | 2013.   | 2014.   | 2015.   | II 2016. | III 2016. |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|-----------|
| Broj zaposlenih u FBiH   | 438.949 | 440.747 | 437.331 | 435.113 | 443.587 | 450.121 | 450.491  | 452.958   |
| Broj zaposlenih u ZDK    | 69.424  | 70.926  | 68.649  | 68.695  | 69.668  | 71.079  | 71.218   | 71.778    |
| Broj nezaposlenih u FBiH | 360.512 | 367.515 | 377.707 | 388.704 | 393.787 | 389.865 | 388.606  | 382.879   |
| Broj nezaposlenih u ZDK  | 67.153  | 66.931  | 69.212  | 69.378  | 70.462  | 69.290  | 69.508   | 68.384    |

**Tabela 7. – Uporedna tabela neto plaća u Federaciji BiH i Zeničko-dobojskom kantonu**

|                             | 2010.  | 2011.  | 2012.  | 2013.  | 2014.  | 2015.  | II 2016. | III 2016. |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|-----------|
| Prosječna neto plaća u FBiH | 804,37 | 819,36 | 837,00 | 836,00 | 833,00 | 830,00 | 825,00   | 845,00    |
| Prosječna neto plaća u ZDK  | 669,68 | 702,83 | 720,00 | 735,00 | 725,00 | 718,00 | 715,00   | 734,00    |

<sup>2</sup> Podatak o broju zaposlenih u BiH odnosi se na januar 2016. godine.

<sup>3</sup> Administrativna (registrovana) stopa nezaposlenosti je izračunata kao odnos broja nezaposlenih lica i ukupne radne snage.

<sup>4</sup> Prosječna penzija u BiH je izračunata na osnovu prosječnih mjesečnih penzija ponderisanih udjelom ukupnog boja penzionera u svakom od bh. entiteta u ukupnom broju penzionera.

<sup>5</sup> Broj penzionera u BiH predstavlja zbir penzionera koji primaju penzije iz Zavoda za PIO FBiH i Fonda za PIO RS bez obzira na mjesto prebivališta.

## DIO TREĆI – FISKALNE PRETPOSTAVKE I PROGNOZE

### POGLAVLJE I. FISKALNE PRETPOSTAVKE

Prioriteti u oblasti porezne politike i javnih prihoda za period 2017. - 2019. godina bit će orjentisani na nastavku aktivnosti predlaganja zakonskih rješenja radi osiguranja ambijenta za privredni rast društva, stabilnih i predvidivih uslova poslovanja i jačanje prihodovne strane budžeta svih nivoa vlasti uz poboljšanje naplate javnih prihoda kao osnovnog agregata za planiranje razvojnih, socijalnih i drugih društvenih potreba i obaveza.

To se prvenstveno odnosi na aktivnosti rasterećenja privrede i stimulisanje rasta zaposlenosti:

- kroz iznalaženje rješenja za smanjenje opterećenja na rad smanjenjem troškova rada za poslodavca uključivanjem naknada koje nemaju karakter plate (topli obrok, prevoz, regres) u poreznu osnovicu i adekvatno smanjivanje doprinosa za socijalno osiguranje uz postizanje neutralnog fiskalnog efekta, odnosno fiskalne održivosti vanbudžetskih fondova, a koje podrazumijevaju izmjene i dopune Zakona o doprinosima i Zakona o porezu na dohodak;
- nastavak započetih aktivnosti na realizaciji projekta pojednostavljenja plaćanja javnih prihoda u Federaciji BiH (USAID Projekat reforme fiskalnog sektora - FAR, 2014-2019), čija provedba bi imala višestruke koristi i za obveznike i za Poreznu upravu FBiH, kao što su uštede u vremenu i troškovima u odnosu na sadašnje stanje, smanjenje prosječnih troškova prikupljanja prihoda, kao i povećanje stepena dobrovoljnog izmirenja obaveza, olakšavajući privrednim subjektima da redovno izmiruju obaveze;
- uz tehničku pomoć USAID-ovog projekta „FAR“ nastavak aktivnosti na izradi sveobuhvatnog interaktivnog Registra neporeznih prihoda strukturiranog prema pripadnosti, zakonodavnom okviru, načinu uplate i sa aspekta obveznika plaćanja, i stavljanja pod kontrolu i nadzor uvođenja i naplate neporeznih prihoda koje uvode svi nivoi vlasti, što će rezultirati sa prijedlozima smanjenja parafiskalnih opterećenja i poslužiti kao osnov za moguće izmjene propisa kojima se regulišu ove naknade, a u pravcu smanjenja opterećavanja poslodavaca, što bi stimulisalo rast stope zaposlenosti, kao i povećanje novih privrednih ulaganja;
- kontinuirana analiza efekata primjene Zakona o dopuni Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode, kako bi se sagledala mogućnost produženja roka za izmirenje obveza po osnovu glavnog duga uz otpis zateznih kamata propisanih ovim zakonom i za naredni period.

U oblasti javnih prihoda kontinuirano se provode i aktivnosti na sagledavanju zakonskih rješenja pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine sa posebnim naglaskom na davanje prijedloga za poboljšanje postojećeg vertikalnog i horizontalnog izjednačavanja sistema raspodjele prihoda od indirektnih poreza, što je ujedno i osnov za pripremu novog Zakona o pripadnosti javnih prihoda.

Radi poboljšanja trenutnog fiskalnog izvještavanja između entiteta i kantona radi se na implementaciji projekta izgradnje Jedinstvene baze podataka javnih prihoda, koji će poslužiti kao podloga za pojednostavljenje plaćanja, što je u skladu sa potpisanim Memorandumom o razumijevanju između Američke agencije za međunarodni razvoj u Bosni i Hercegovini (USAID) i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, uz obezbjeđenje informatičke opreme za korisnike.

U ovom periodu očekuje se konačna implementacija projekta mehanizma razmjene podataka o poreznim obveznicima između četiri porezne uprave (UINO, PU FBiH, PURS i PUBD) koji je uspostavljen uz pomoć MMF-a, odnosno potpuna uspostava informacionog sistema na način da svaka porezna uprava ima elektronski pristup informacijama koje se odnose konkretno na porezne obveznike, a koji se nalaze u drugim upravama.

Provođenje daljih aktivnosti koje će omogućiti efikasnu kontrolu finansijskog poslovanja priređivača igara na sreću s ciljem poboljšanja naplate javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Proširivanje porezne osnovice na način da se uvedu nove vrste oporezivih prihoda te da se prenese porezni teret na bogatiji sloj, kao i povećanje broja poreznih obveznika kroz:

- Izmjene propisa o oporezivanju prihoda stanovništva odnosno dohotka fizičkih lica, kroz jasnije definisanje novih oporezivih dohodaka, kao i novih poreznih obveznika;
- Potpuna implementacija propisa o oporezivanju dobiti pravnih lica, kroz donošenje i provedbu podzakonskih akata.

Također, u cilju izvršavanja efikasnijeg prikupljanja javnih prihoda i prateći izmjene Zakona koji regulišu direktne poreze, administrativne takse i ostale javne prihode, a u cilju smanjenja sive ekonomije i rada na crno predlaže se novi Opći porezni zakon i Zakon o Poreznoj upravi, sa harmoniziranim rješenjima koji su u primjeni u Republici Srpskoj, posebno sa aspekta poreznih procedura i postupaka.

Reforma Porezne uprave Federacije kroz izmjene pravnih pretpostavki koje će omogućiti racionalnije i efikasnije djelovanje Porezne uprave kroz:

- izmjene organizacione strukture i radnih procesa koji će promicati efikasnost, racionalnost i odgovornost;
- poticanje unaprijeđenja informacionih tehnologija i obnavljanje ljudskih resursa s ciljem bolje komunikacije sa poreznim obveznicima te brže i kvalitetnije pružanje usluga;
- unaprijeđenja dobrovoljnog poštivanja poreznih propisa kroz poreznu edukaciju, obavješavanje i komunikaciju sa poreznim obveznicima.

Radi suzbijanja sive ekonomije te postizanja efikasnije naplate javnih prihoda i veće porezne discipline planirano je kontinuirano provođenje aktivnosti na jačanju inspekcijskih i poreznih organa u Bosni i Hercegovini, te unapređenje saradnje između poreznih uprava entiteta i Distrikta Brčko i Uprave za indirektno oporezivanje u skladu sa ustavnim uređenjem i nadležnostima svake od poreznih uprava i u okviru zaključenog memoranduma o saradnji kojim je uspostavljen mehanizam razmjene poreznih podataka.

Jačanje pravnog okvira u cilju unaprijeđenja poslovnog okruženja, a koji će uticati na smanjenje sive ekonomije kroz:

- uvođenja preventivnih mjera kroz porezne propise koje će poticati poštivanje svih propisa;
- strožije sankcije za nepoštivanje poreznih propisa;
- uvođenja mehanizama kontrole koji će omogućavati otkrivanje prevara (informatičko uvezivanje sa drugim organima, formiranje registara, analiziranje rizika, poboljšanja znanja i vještina ...);
- unapređenje sistema fiskalizacije koji će omogućiti efikasnije evidentiranje skrivenog prometa;
- harmonizaciju s drugim zakonskim propisima unutar Federacije i Bosne i Hercegovine.

Realizacija navedenih planiranih aktivnosti zavisit će prije svega od političke stabilnosti i institucionalne spremnosti nosioca aktivnosti, kao i drugih nepredviđenih događaja koji bi usporili ili odgodili realizaciju istih.

## **Odjeljak A. Projekcije prihoda od indirektnih poreza na nivou Bosne i Hercegovine**

Projekcije javnih prihoda za period 2017. - 2019. godina usko su vezane za privredne aktivnosti, te uticaj ključnih makroekonomskih pretpostavki od kojih zavisi razvoj.

U Federaciji Bosne i Hercegovine, javni prihodi po osnovu poreza, taksi, naknada, doprinosa i drugih prihoda ostvaruju se, prikupljaju i raspoređuju prema važećim propisima na teritoriji Federacije, a služe za finansiranje funkcija Federacije, kantona, jedinica lokalne samouprave i direkcija cesta i ostalih korisnika javnih prihoda.

Prema projekcijama za 2017. godinu ukupni javni prihodi iznose 7.851 miliona KM, za 2018. godinu 8.110 miliona KM i za 2019. godinu 8.307 miliona KM i uzimaju učešće u BDP-u približno 25%.

Ograničen kapacitet prihoda u 2017. godini u daljem periodu biti će pod još većim pritiskom zbog izdvajanja sredstava na ime otplate vanjskog duga, što će se odraziti na budžete svih nivoa vlasti. Naime, samo u Federaciji BiH u 2017. godini predviđa se rast navedenih izdvajanja za 34% u odnosu na 2016. godinu, sa planiranim približno istim iznosom otplate vanjskog duga u naredne dvije godine.

Naplata prihoda od indirektnih poreza, koji uzimaju najveći udio u poreznim prihodima svih budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine, zavisi od kvalitetne koordinacije svih korisnika, Institucija Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko Distrikta s jedne strane i svih korisnika prihoda od indirektnih poreza unutar Federacije BiH s druge strane, sa naglaskom na nastavak prilagođavanja koeficijenata za raspodjelu ovih prihoda korisnicima.

Projekcije su rađene pod pretpostavkom da neće doći do prenosa nadležnosti, sa nivoa Federacije Bosne i Hercegovine i kantona na nivo države ili kantona na nivo Federacije Bosne i Hercegovine ni zakonskih promjena u oblasti oporezivanja.

Tokom drugog mjeseca tekuće godine, bruto prihodi od indirektnih poreza su ostvarili neznatan rast. Ovakav rast, zajedno sa bržim smanjenjem povrata sa Jedinственог računa, je doveo do rasta prikupljenih neto prihoda. Za razliku od prethodnog mjeseca kada su jedino neto prihodi od PDV-a ostvarili povećanje, februar karakteriše rast svih kategorija prihoda. Osim što su tokom posmatranog mjeseca neto prihodi od PDV-a usporili svoj rast.

U februaru mjesecu po osnovu PDV-a je prikupljeno oko 266 miliona KM, ili 4,7% više nego u istom mjesecu prethodne godine. Prema poreskim prijavama prihodi od PDV-a bilježe godišnje povećanje od 1,5%, gdje je uvozni PDV ostvario rast (3,6%), dok PDV u domaćem prometu bilježi smanjenje (17,3%).

Po osnovu akciza tokom posmatranog mjeseca prikupljeno je oko 98 miliona KM. Rast je zabilježen kod uvoznih akciza (4,6%), dok domaće akcize bilježe smanjenje od 9,4%. Pozitivan doprinos rastu dale su akcize na naftu i naftne derivate, posebno na uvoznu naftu, kao rezultat kretanja cijena na svjetskom tržištu. Sa druge strane, negativan doprinos rastu prihoda od akciza dali su prihodi od akciza na duvan i duvanske prerađevine, posebno na domaći duvan.

Rast sredstava za raspodjelu korisnicima sa Jedinственог računa praćen je rastom neto prihoda. Tokom posmatranog mjeseca ponovo se javlja potreba za povećanim servisiranjem obaveza vanjskog zaduživanja (28,2%) čime su smanjena preostala sredstva namijenjena finansiranju budžeta korisnika sa Jedinственог računa (2,5%).

Rizici ostvarenja projiciranih prihoda mogu biti:

- veće usporavanje predviđenog ekonomskog rasta
- nepredviđene promjene poreznih politika (odsustvo stabilnih koeficijenata raspodjele indirektnih poreza i nepredviđene promjene istih i dr.);
- makroekonomske pretpostavke;
- razvoj drugih događaja (elementarne nepogode, promjena nivoa zaduženosti, rad porezne administracije i dr.).

Administracija poreznog sistema predstavlja rizik i po projekcije prihoda. Porezni prihodi zavise od unapređenja usklađenosti Bosne i Hercegovine, Institucija i entiteta s jedne strane i svih nivoa vlast unutar Federacije Bosne i Hercegovine, pogotovo kad su u pitanju prognoze prihoda od indirektnih poreza.

## **Odjeljak B. Direktni porezi**

Zakon o porezu na dohodak ("Službene novine Federacije BiH, broj: 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13), koji je u primjeni od 01.01.2009. godine, donio je pozitivne efekte u reformi oblasti direktnog oporezivanja, zamjenivši niz drugih poreza koje su plaćali građani, a uključuje oporezivanje dohotka od nesamostalne i samostalne djelatnosti, dohotka od imovine i imovinskih prava, od ulaganja kapitala, te od dobitaka ostvarenih sudjelovanjem u nagradnim igrama i igrama na sreću.

Porez na dohodak je prihod koji pripada kantonalnim i općinskim budžetima, tako da 65,54% pripada kantonalnom budžetu, a općinama minimalno 34,46%.

Pored prihoda od indirektnih poreza, u skladu sa Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH prikupljaju se i drugi porezi, koji uključuju porez na dobit pravnih lica, porez na dohodak, poreze na imovinu i ostale poreze.

Porez na dobit utemeljen je Zakonom o porezu na dobit („Službene novine Federacije BiH", broj: 97/07, 14/08 i 39/09), a pripadnost i raspodjela utvrđeni Zakonom o pripadnosti javnih prihoda, prema kojem se porez na dobit koji plaćaju banke i druge finansijske organizacije, društva za osiguranje i reosiguranje imovine i lica, pravna lica iz oblasti elektroprivrede, pošte i telekomunikacija, pravna lica iz oblasti igara na sreću i ostala preduzeća uplaćuju u Budžet Federacije, dok je porez na dobit koji plaćaju ostala pravna lica u cjelosti prihod kantona.

Tokom mjeseca februara tekuće godine, prihodi od direktnih poreza, doprinosa i ostalih prihoda su zabilježili godišnje povećanje od 10,2%. Navedeno povećanje rezultat je rasta svih gore navedenih vrsta prihoda.

U FBiH, tokom februara mjeseca tekuće godine ukupno prikupljeni prihodi su veći za 10% u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Rast je ostvaren zahvaljujući rastu svih kategorija prihoda: direktni porezi 28,3%, prihodi od doprinosa 4,6% i prihodi od kazni, taksi i naknada 18,7%.

## **DIO ČETVRTI - STRUKTURA PRIHODA I POTROŠNJE BUDŽETA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA**

### **POGLAVLJE I. PRIHODI BUDŽETA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA**

Ukupni poreski i neporeski prihodi i primici bez kreditnog zaduženja u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona u 2016. godini planirani su u iznosu od 265,6 miliona KM, što u odnosu na prihode ostvarene za 2015. godinu predstavlja uvećanje od 4,03%. U ovoj tabeli navedene su projekcije prihoda za Budžet Zeničko-dobojskog kantona za period 2017. - 2019. godine u ukupnom iznosu (budžetska sredstava, prihodi od sopstvene djelatnosti, namjenska sredstava i sredstva donacija) koje su date od strane Direkcije za ekonomsko planiranje BiH i Federalnog ministarstva finansija i Ministarstva finansija Zeničko-dobojskog kantona u dijelu neporeznih prihoda

Tabela 8. Projekcija prihoda za Zeničko-dobojski kanton za period 2017.-2018. godinu

|            | Prihodi                                         | Ostvareno    | Plan         | Projekcija   |              |              |
|------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|            |                                                 | 2015.        | 2016.        | 2017.        | 2018.        | 2019.        |
| <b>I</b>   | <b>POREZI</b>                                   | <b>220,4</b> | <b>225,4</b> | <b>223,3</b> | <b>233,3</b> | <b>254,7</b> |
| <b>1</b>   | <b>Indirektni porezi sa Jedinствenog računa</b> | <b>181,4</b> | <b>185,7</b> | <b>175,8</b> | <b>184,0</b> | <b>196,1</b> |
| 2          | Porez na dohodak                                | 22,9         | 23,6         | 24,9         | 25,9         | 26,2         |
| 3          | Porez na dobit                                  | 15,3         | 15,2         | 21,7         | 22,5         | 23,4         |
| 4          | Porezi građana                                  | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 5          | Ostali porezi                                   | 0,8          | 0,9          | 0,9          | 0,9          | 9,0          |
| <b>II</b>  | <b>NAKNADE I TAKSE</b>                          | <b>19,6</b>  | <b>26,7</b>  | <b>27,6</b>  | <b>28,6</b>  | <b>29,7</b>  |
| 1          | Naknade i takse                                 | 19,6         | 26,7         | 27,6         | 28,6         | 29,7         |
| <b>III</b> | <b>NOVČANE KAZNE</b>                            | <b>4,1</b>   | <b>4,5</b>   | <b>4,7</b>   | <b>4,9</b>   | <b>5,1</b>   |
| 1          | Novčane kazne                                   | 4,0          | 4,2          | 4,4          | 4,6          | 4,8          |
| 2          | Ostali prihodi                                  | 0,1          | 0,3          | 0,3          | 0,3          | 0,3          |
| <b>IV</b>  | <b>OSTALI NEPORESKI PRIHODI</b>                 | <b>6,6</b>   | <b>6,0</b>   | <b>6,2</b>   | <b>6,4</b>   | <b>6,6</b>   |
|            | Ostali neporeski prihodi                        | 6,6          | 6,0          | 6,2          | 6,4          | 6,6          |
| <b>V</b>   | <b>FINANSIRANJE I TRANSFERI</b>                 | <b>4,6</b>   | <b>3,0</b>   | <b>3,1</b>   | <b>3,2</b>   | <b>3,3</b>   |
| 1          | Transferi                                       | 4,6          | 3,0          | 3,1          | 3,2          | 3,3          |
| 2          | Finansiranje i privatizacija, prodaja imovine   | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>VI</b>  | <b>KAPITALNI PRIMICI</b>                        | <b>17,0</b>  | <b>19,9</b>  | <b>20,6</b>  | <b>20,0</b>  | <b>18,0</b>  |
|            | <b>UKUPNO (I+II+III+IV+V+VI)</b>                | <b>272,3</b> | <b>285,5</b> | <b>285,5</b> | <b>296,4</b> | <b>317,4</b> |

#### Odjeljak A. Indirektni porezi

Prihodi prikupljeni po osnovu indirektnih poreza (PDV-a, carinskih i akciznih dažbina) se uplaćuju na Jedinствeni račun Uprave za indirektno oporezivanje nakon čega se raspodjeljuju kako slijedi:

1. Raspodjela na račun rezervi,
2. Raspodjela sredstava za potrebno finansiranje institucija Bosne i Hercegovine,
3. Otplata vanjskog duga,
4. Raspodjela prihoda između entiteta i Brčko Distrikta.

Nakon raspodjele sredstava za otplatu vanjskog duga, preostalo se raspodjeljuje između entiteta i nižih nivoa vlasti.

U skladu sa Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u FBiH („Službene novine FBiH“ broj: 22/06, 43/08, 22/09, 35/14 i 94/15) prihodi sa Jedinstvenog računa se dijele kako slijedi:

- |                                                      |         |
|------------------------------------------------------|---------|
| 1. Finansiranje funkcija Federacije                  | 36,20 % |
| 2. Finansiranje funkcija kantona                     | 51,23 % |
| 3. Finansiranje funkcija jedinica lokalne samouprave | 8,42 %  |
| 4. Finansiranje funkcija grada Sarajeva              | 0,25%   |
| 5. Direkcije za ceste                                | 3,90 %  |

**Tabela 9. Projekcija prihoda od indirektnih poreza za Zeničko-dobojski kanton i općine Zeničko-dobojskog kantona za 2017. - 2019. godinu**

| Indirektni porezi              | Izvršenje          | Plan               | Projekcija         |                    |                    |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                | 2015.              | 2016.              | 2017.              | 2018.              | 2019.              |
| <b>Zeničko Dobojski kanton</b> | <b>211.410.442</b> | <b>212.137.859</b> | <b>199.530.240</b> | <b>208.840.682</b> | <b>222.399.787</b> |
| <b>Kanton</b>                  | <b>177.684.509</b> | <b>179.694.433</b> | <b>167.822.792</b> | <b>175.653.707</b> | <b>187.058.128</b> |
| Breza                          | 1.030.395          | 1.059.694          | 1.035.655          | 1.083.981          | 1.154.359          |
| Doboj Jug                      | 361.254            | 327.319            | 319.894            | 334.820            | 356.559            |
| Kakanj                         | 3.296.443          | 3.015.424          | 2.947.019          | 3.084.533          | 3.284.798          |
| Maglaj                         | 2.099.789          | 2.168.487          | 2.119.295          | 2.218.185          | 2.362.202          |
| Olovo                          | 1.133.024          | 1.033.100          | 1.009.664          | 1.056.777          | 1.125.389          |
| Tesanj                         | 4.207.788          | 3.999.426          | 3.908.699          | 4.091.086          | 4.356.702          |
| Usora                          | 570.617            | 605.540            | 591.803            | 619.418            | 659.634            |
| Vares                          | 952.397            | 906.264            | 885.705            | 927.034            | 987.222            |
| Visoko                         | 3.091.185          | 3.119.757          | 3.048.985          | 3.191.257          | 3.398.451          |
| Zavidovici                     | 3.483.227          | 3.633.238          | 3.550.818          | 3.716.506          | 3.957.802          |
| Zenica                         | 10.720.622         | 9.788.877          | 9.566.816          | 10.013.221         | 10.663.336         |
| Zepce                          | 2.779.193          | 2.786.301          | 2.723.094          | 2.850.158          | 3.035.206          |
| <b>Općine ZDK ukupno</b>       | <b>33.725.933</b>  | <b>32.443.426</b>  | <b>31.707.448</b>  | <b>33.186.975</b>  | <b>35.341.659</b>  |

**Odjeljak B. Porez na dobit**

Ukupni prihodi od poreza na dobit su projicirani na 21,7 miliona KM u 2017. godini, što predstavlja povećanje od 42% u odnosu na izvršenje u 2015. godini. Projekcija za 2018. godinu predviđa povećanje od 3,69%, a za 2018. godinu od 2,1%, odnosno 4% u odnosu na prethodnu godinu.

**Tabela 10. Projekcija prihoda od poreza na dobit za Zeničko-dobojski kanton za 2017.-2018. godinu**

| Vrsta prihoda  | Izvršenje  | Plan       | Projekcija |            |            |
|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                | 2015.      | 2016.      | 2017.      | 2018.      | 2019.      |
| Porez na dobit | 15.323.939 | 15.271.466 | 21.750.832 | 22.555.613 | 23.412.726 |

**Odjeljak C. Porez na dohodak**

Ukupni prihodi od poreza na dohodak su projicirani na 22,6 miliona KM u 2015. godini, što predstavlja povećanje od 3,02% u odnosu na izvršenje u 2014. godini. Projekcija prihoda od poreza na dohodak u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona u 2016. godini predviđa povećanje od 3,19% u odnosu na 2015. godinu, dok za 2017. i 2018. godinu predviđa povećanje od 3,59% odnosno 4,4%.

**Tabela 11. Projekcija prihoda od poreza na dohodak za Zeničko-dobojski kanton za 2017. - 2019. godinu**

|                         | Izvršenje  | Plan       | Projekcija |            |            |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                         | 2015.      | 2016.      | 2017.      | 2018.      | 2019.      |
| Zeničko-dobojski kanton | 22.878.322 | 23.669.739 | 24.936.836 | 25.859.499 | 26.169.813 |

**POGLAVLJE II. POTROŠNJA U BUDŽETU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA**

U ovom poglavlju su sažeta glavna pitanja iz oblasti upravljanja javnim sredstvima. Ovakva analiza predstavlja važan element u srednjoročnom planiranju budžeta i pruža pregled strukture budžeta po ekonomskoj klasifikaciji, a koristi se za određivanje svih strukturalnih neravnoteža, koje se trebaju razmotriti u procesu razmatranja prioriteta rashoda i definisanja gornjih granica rashoda budžetskih korisnika. U ovom dijelu se analiziraju i daju preporuke o strukturi budžeta s osvrtom na plaće i naknade, materijalne troškove, grantove i kapitalne izdatke.

Na osnovu ove analize i prognoze prihoda, te preuzetih podataka od općina Zeničko-dobojskog kantona i vanbudžetskih fondova, urađene su projekcije budžetske potrošnje po ekonomskoj klasifikaciji za period 2017. – 2019. godinu.

Postojeća struktura potrošnje nije optimalna, uslijed alociranja velikog iznosa budžetskih sredstava na plaće i naknade, socijalne transfere, te nedovoljne alokacije na materijalne troškove i kapitalne investicije, pa je imperativ na Vladi Zeničko-dobojskog kantona da se odupre povećanju potrošnje van okvira onoga što je fiskalno održivo.

U slijedećoj tabeli daju se okvirni ukupni troškovi po osnovu rashoda iz budžeta i po osnovu prihoda od sopstvene djelatnosti, namjenskih sredstava, donacija i primljenih tekućih transfera.

**Tabela 13. Projekcija rashoda i izdataka za Zeničko-dobojski kanton za 2017. – 2019. godinu**

| Rashodi                         | Ostvareno    | Plan         | Projekcije   |              |              |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                 | 2015.        | 2016.        | 2017.        | 2018.        | 2019.        |
| <b>UKUPNO PLAĆE</b>             | <b>163,3</b> | <b>164,6</b> | <b>164,6</b> | <b>173,0</b> | <b>177,0</b> |
| Bruto plaće i doprinosi         | 140,9        | 142,0        | 142,0        | 150,0        | 153,0        |
| Naknade troškova zaposlenih     | 22,4         | 22,6         | 22,6         | 23,0         | 24,0         |
| <b>MATERIJALNI TROŠKOVI</b>     | <b>34,4</b>  | <b>33,5</b>  | <b>33,5</b>  | <b>34,0</b>  | <b>36,0</b>  |
| <b>TEKUĆI TRANSFERI</b>         | <b>55,9</b>  | <b>62,3</b>  | <b>63,3</b>  | <b>68,5</b>  | <b>76,0</b>  |
| Subvencije                      | 6,4          | 11,6         | 12,0         | 15,3         | 17,0         |
| Transferi pojedincima           | 36,8         | 37,7         | 38,0         | 39,0         | 39,0         |
| Transferi drugim nivoima vlasti | 9,5          | 10,0         | 10,2         | 10,2         | 15,0         |
| Ostali tekući transferi         | 3,2          | 3,0          | 3,1          | 4,0          | 5,0          |
| <b>Kapitalni grantovi</b>       | <b>3,0</b>   | <b>3,7</b>   | <b>3,8</b>   | <b>4,0</b>   | <b>8,0</b>   |
| Otplate kamate                  | 0,6          | 1,2          | 1,1          | 0,9          | 0,6          |
| Nabavka stalnih sredstava       | 5,6          | 8,2          | 8,5          | 8,7          | 12,0         |
| Otplata duga                    | 5,4          | 11,5         | 10,5         | 6,8          | 5,7          |
| Pozajmice                       | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| Ostalo                          |              | 0,2          | 0,2          | 0,5          | 2,1          |
| <b>UKUPNO</b>                   | <b>268,2</b> | <b>285,2</b> | <b>285,5</b> | <b>296,4</b> | <b>317,4</b> |

**Odjeljak A. Plaće i naknade**

U narednom periodu ne predviđa se značajnije povećanje broja zaposlenih, osim ukoliko budžetski korisnik ne posjeduje izričito saglasnost Komisije Vlade Kantona za novo upošljavanje. Broj zaposlenih lica i nivo plaća u 2017. godini će ostati relativno nepromijenjen u odnosu na 2016. godinu.

**Odjeljak B. Materijalni troškovi**

Potrošnja na materijal i usluge se procjenjuje na 33,5 mil. KM u 2017. godini, što predstavlja 11,73% ukupnog Budžeta Kantona. Izdaci za materijal i usluge u 2017. godini su u nivou izvršenja za 2015. godinu, dok se u projekcijama za 2018. i 2019. godinu predviđa smanjenje od 1,16%, odnosno povećanje 4,65% u odnosu na izvršenje 2015. godine.

**Odjeljak C. Tekući transferi**

Ukupno projicirani tekući transferi u 2017. godini iznose 63,3 mil. KM i u odnosu na izvršenje 2015. godine su veći za 13,24%.

U strukturi planiranih tekućih transfera za 2017. godinu, najveći dio se odnosi na transfere iz oblasti socijalne zaštite, pitanja povratka izbjeglih i raseljenih lica, transfere iz oblasti obrazovanja, nauke, kulture i sporta, transfere iz oblasti rješavanja pitanja prava pripadnika boračke populacije i ostale tekuće transfere.

**Odjeljak D. Kapitalna potrošnja Zeničko-dobojskog kantona**

Ukupni kapitalni izdaci iz budžeta se procjenjuju na 8,5 mil. KM u 2017. godini. Za 2018. godinu se očekuje približna potrošnja kao u 2016. godini. Opredjeljenje Vlade Zeničko-dobojskog kantona za održivi budžet, usljed efekata svjetske ekonomske krize koja je uticala na provođenje odgovarajućih mjera štednje u svim segmentima se odrazilo i na projekciju izdataka za kapitalne projekte u narednom periodu.

Više podataka o kapitalnim izdacima je dato u tabeli koja slijedi.

Predviđeni kapitalni projekti uključuju:

- Kapitalne projekte iz cestovne infrastrukture
- Kapitalne projekte iz oblasti vodoprivrede
- Kapitalne projekte iz oblasti obrazovanja
- Kapitalne projekte Ministarstva zdravstva
- Nabavku opreme budžetskim korisnicima
- Nabavku građevina

Njihova pojedinačna visina i raspored po nadležnim korisnicima biće utvrđena budžetima svake projicirane godine.

**POGLAVLJE III. KONSOLIDOVANE OKVIRNE TABELE PRIHODA I RASHODA BUDŽETA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA, OPĆINA I VANBUDŽETSKIH FONDOVA**

Budžet je glavni instrument za određivanje politika vlada. On je sredstvo putem kojeg se strateški ciljevi vlade prevode u usluge, programe i aktivnosti koje su usmjerene ka ispunjavanju socijalnih i ekonomskih potreba građana.

Suočena sa prioritetima i zahtjevima budžetskih korisnika koji prevazilaze nivo raspoloživih resursa, Vlada je obavezna da donese odluke o tome koje su njene prioritetne politike. Budžetski korisnici Zeničko-dobojskog kantona su imali obavezu pripremiti i dostaviti Ministarstvu finansija svoje Tabele pregleda prioriteta budžetskih korisnika. Cilj ovih tabela je, da budžetskim korisnicima pruže mogućnost da doprinesu izradi Dokumenta okvirnog budžeta za period 2017. - 2019. godinu, tako što će odrediti svoje ključne prioritete za raspodjelu budžeta za 2017. godinu i za naredne godine, a u skladu sa ciljevima ekonomskih i društvenih politika. Korisnici su utvrdili svoje prijedloge visoko prioritetne potrošnje (za postojeće i nove programe/aktivnosti), kao i moguće uštede/opcije smanjenja za programe nižeg prioriteta, kako bi se ti resursi preusmjerili na inicijative višeg prioriteta, te putem nadležnih ministarstava dostavili Ministarstvu finansija, koje je izvršilo usaglašavanje prijedloga sa projiciranim prihodima

U prilogu su date konsolidovane tabele prihoda i potrošnje budžeta Zeničko-dobojskog kantona, općina i vanbudžetskih fondova Zeničko-dobojskog kantona, koje predstavljaju okvirne veličine poslovanja u narednom trogodišnjem periodu.

## KONSOLIDOVANA OKVIRNA PROJEKCIJA PRIHODA ZA PERIOD 2017.-2019.GODINE

|                                               | Ostvareno 2015 |        |       |        | Plan Budžeta 2016 |        |       |        | Projekcija 2017. |        |       |        | Projekcija 2018. |        |       |        | Projekcija 2019. |        |       |        |
|-----------------------------------------------|----------------|--------|-------|--------|-------------------|--------|-------|--------|------------------|--------|-------|--------|------------------|--------|-------|--------|------------------|--------|-------|--------|
|                                               | Kanton         | Općine | VBF   | Ukupno | Kanton            | Općine | VBF   | Ukupno | Kanton           | Općine | VBF   | Ukupno | Kanton           | Općine | VBF   | Ukupno | Kanton           | Općine | VBF   | Ukupno |
| I POREZI                                      | 220,4          | 58,6   | 164,5 | 443,5  | 225,4             | 59,3   | 171,0 | 455,7  | 223,3            | 59,9   | 172,4 | 455,6  | 233,3            | 61,1   | 174,3 | 468,7  | 254,7            | 62,4   | 176,0 | 493,1  |
| 1 Indirektni porezi sa Jedinastvenog računa   | 181,4          | 37,1   | 0,0   | 218,5  | 185,7             | 38,5   | 0,0   | 224,2  | 175,8            | 38,8   | 0,0   | 214,6  | 184,0            | 39,6   | 0,0   | 223,6  | 196,1            | 40,5   | 0,0   | 236,6  |
| 2 Porez na dohodak                            | 22,9           | 12,7   | 0,0   | 35,6   | 23,6              | 12,6   | 0,0   | 36,2   | 24,9             | 13,0   | 0,0   | 37,9   | 25,9             | 13,3   | 0,0   | 39,2   | 26,2             | 13,7   | 0,0   | 39,9   |
| 3 Porez na dobit                              | 15,3           | 0,0    | 0,0   | 15,3   | 15,2              | 0,0    | 0,0   | 15,2   | 21,7             | 0,0    | 0,0   | 21,7   | 22,5             | 0,0    | 0,0   | 22,5   | 23,4             | 0,0    | 0,0   | 23,4   |
| 4 Porezi građana                              | 0,0            | 8,0    | 0,0   | 8,0    | 0,0               | 7,4    | 0,0   | 7,4    | 0,0              | 7,3    | 0,0   | 7,3    | 0,0              | 7,4    | 0,0   | 7,4    | 0,0              | 7,4    | 0,0   | 7,4    |
| 5 Ostali porezi                               | 0,8            | 0,8    | 164,5 | 166,1  | 0,9               | 0,8    | 171,0 | 172,7  | 0,9              | 0,8    | 172,4 | 174,1  | 0,9              | 0,8    | 174,3 | 176,0  | 0,9              | 0,8    | 176,0 | 185,8  |
| II NAKNADE I TAKSE                            | 19,6           | 30,4   | 0,0   | 50,0   | 26,7              | 34,0   | 0,0   | 60,7   | 27,6             | 32,5   | 0,0   | 60,1   | 28,6             | 33,3   | 0,0   | 61,9   | 29,7             | 33,9   | 0,0   | 63,6   |
| 1 Naknade i takse                             | 19,6           | 30,4   | 0,0   | 50,0   | 26,7              | 34,0   | 0,0   | 60,7   | 27,6             | 32,5   | 0,0   | 60,1   | 28,6             | 33,3   | 0,0   | 61,9   | 29,7             | 33,9   | 0,0   | 63,6   |
| III NOVČANE KAZNE                             | 4,1            | 1,3    | 0,0   | 5,4    | 4,5               | 0,5    | 0,0   | 5,0    | 4,7              | 0,7    | 0,0   | 5,4    | 4,9              | 0,6    | 0,0   | 5,5    | 5,1              | 0,6    | 0,0   | 5,7    |
| 1 Novčane kazne                               | 4,0            | 0,3    | 0,0   | 4,3    | 4,2               | 0,3    | 0,0   | 4,5    | 4,4              | 0,5    | 0,0   | 4,9    | 4,6              | 0,2    | 0,0   | 4,8    | 4,8              | 0,2    | 0,0   | 5,0    |
| 2 Ostali prihodi                              | 0,1            | 1,0    | 0,0   | 1,1    | 0,3               | 0,2    | 0,0   | 0,5    | 0,3              | 0,2    | 0,0   | 0,5    | 0,3              | 0,4    | 0,0   | 0,7    | 0,3              | 0,4    | 0,0   | 0,7    |
| OSTALI NEPORESKI                              |                |        |       |        |                   |        |       |        |                  |        |       |        |                  |        |       |        |                  |        |       |        |
| IV PRIHODI                                    | 6,6            | 2,1    | 1,4   | 10,1   | 6,0               | 4,6    | 1,6   | 12,2   | 6,2              | 4,5    | 1,6   | 12,3   | 6,4              | 4,8    | 1,7   | 12,9   | 6,6              | 5,0    | 1,7   | 13,3   |
| Ostali neporeski prihodi                      | 6,6            | 2,1    | 1,4   | 10,1   | 6,0               | 4,6    | 1,6   | 12,2   | 6,2              | 4,5    | 1,6   | 12,3   | 6,4              | 4,8    | 1,7   | 12,9   | 6,6              | 5,0    | 1,7   | 13,3   |
| V FINANSIRANJE I TRANSFERI                    | 4,6            | 32,0   | 4,7   | 41,3   | 3,0               | 29,9   | 6,9   | 39,8   | 3,1              | 27,9   | 6,9   | 37,9   | 3,2              | 27,1   | 6,8   | 37,1   | 3,3              | 26,2   | 6,8   | 36,3   |
| 1 Transferi                                   | 4,6            | 27,6   | 4,7   | 36,9   | 3,0               | 23,6   | 6,9   | 33,5   | 3,1              | 23,2   | 6,9   | 33,2   | 3,2              | 23,4   | 6,8   | 33,4   | 3,3              | 23,7   | 6,8   | 33,8   |
| Finansiranje i privatizacija, prodaja imovine |                |        |       |        |                   |        |       |        |                  |        |       |        |                  |        |       |        |                  |        |       |        |
| 2                                             | 0,0            | 4,4    | 0,0   | 4,4    | 0,0               | 6,3    | 0,0   | 6,3    | 0,0              | 4,7    | 0,0   | 4,7    | 0,0              | 3,7    | 0,0   | 3,7    | 0,0              | 2,5    | 0,0   | 2,5    |
| VI KAPITALNI PRIMICI                          | 17,0           | 4,6    | 0,0   | 21,6   | 19,9              | 7,2    | 0,0   | 27,1   | 20,6             | 5,6    | 0,0   | 26,2   | 20,0             | 6,8    | 0,0   | 26,8   | 18,0             | 6,6    | 0,0   | 24,6   |
| UKUPNO (I+II+III+IV+V+VI)                     | 272,3          | 129,0  | 170,6 | 571,9  | 285,5             | 135,5  | 179,5 | 600,5  | 285,5            | 131,1  | 180,9 | 597,5  | 296,4            | 133,7  | 182,8 | 612,9  | 317,4            | 134,7  | 184,5 | 636,6  |

| KONSOLIDOVANA OKVIRNA PROJEKCIJA RASHODA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI 2017. - 2019. |                 |        |       |        |        |                    |       |        |        |        |            |        |        |        |       |        |        |        |       |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|--------|--------|--------------------|-------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|
|                                                                                    | Ostvareno 2015. |        |       |        |        | Plan Budžeta 2016. |       |        |        |        | Projekcije |        |        |        |       |        |        |        |       |        |
|                                                                                    |                 |        |       |        |        | 2017               |       |        |        |        | 2018       |        |        |        |       | 2019   |        |        |       |        |
|                                                                                    | Kanton          | Općine | VBF   | Ukupno | Kanton | Općine             | VBF   | Ukupno | Kanton | Općine | VBF        | Ukupno | Kanton | Općine | VBF   | Ukupno | Kanton | Općine | VBF   | Ukupno |
| UKUPNO PLAĆE                                                                       | 163,3           | 28,4   | 5,5   | 197,2  | 164,6  | 30,8               | 5,9   | 201,3  | 164,6  | 31,3   | 6,3        | 202,2  | 173,0  | 31,8   | 6,4   | 211,2  | 177,0  | 32,3   | 6,4   | 215,7  |
|                                                                                    | 140,9           | 24,9   | 4,8   | 170,6  | 142,0  | 26,7               | 5,1   | 173,8  | 142,0  | 27,0   | 5,4        | 174,4  | 150,0  | 27,6   | 5,5   | 183,1  | 153,0  | 28,1   | 5,5   | 186,6  |
|                                                                                    | 22,4            | 3,5    | 0,7   | 26,6   | 22,6   | 4,1                | 0,8   | 27,5   | 22,6   | 4,3    | 0,9        | 27,8   | 23,0   | 4,2    | 0,9   | 28,1   | 24,0   | 4,2    | 0,9   | 29,1   |
| MATERIJALNI TROŠKOVI                                                               | 34,4            | 25,0   | 139,3 | 198,7  | 33,5   | 25,1               | 145,7 | 204,3  | 33,5   | 26,3   | 147,6      | 207,4  | 34,0   | 26,4   | 149,0 | 209,4  | 36,0   | 26,8   | 150,4 | 213,2  |
|                                                                                    | 55,9            | 42,2   | 23,9  | 122,0  | 62,3   | 42,4               | 26,1  | 130,8  | 63,3   | 41,3   | 26,6       | 131,2  | 68,5   | 42,1   | 26,9  | 137,5  | 76,0   | 42,6   | 27,2  | 145,8  |
|                                                                                    | 6,4             | 4,0    | 0,3   | 10,7   | 11,6   | 5,3                | 0,9   | 17,8   | 12,0   | 5,2    | 0,9        | 18,1   | 15,3   | 5,3    | 0,9   | 21,5   | 17,0   | 5,3    | 1,0   | 23,3   |
| Transferi pojedincima                                                              | 36,8            | 22,9   | 22,7  | 82,4   | 37,7   | 19,7               | 23,2  | 80,6   | 38,0   | 18,7   | 23,6       | 80,3   | 39,0   | 19,2   | 24,0  | 82,2   | 39,0   | 19,4   | 24,0  | 82,4   |
| Transferi drugim nivoima vlasti                                                    | 9,5             | 3,1    | 0,0   | 12,6   | 10,0   | 3,0                | 0,0   | 13,0   | 10,2   | 2,9    | 0,0        | 13,1   | 10,2   | 3,0    | 0,0   | 13,2   | 15,0   | 3,0    | 0,0   | 18,0   |
| Ostali tekuci transferi                                                            | 3,2             | 12,2   | 0,9   | 16,3   | 3,0    | 14,4               | 2,0   | 19,4   | 3,1    | 14,5   | 2,1        | 19,7   | 4,0    | 14,6   | 2,0   | 20,6   | 5,0    | 14,9   | 2,2   | 22,1   |
| Kapitalni grantovi                                                                 | 3,0             | 13,3   | 0,0   | 16,3   | 3,7    | 11,1               | 0,0   | 14,8   | 3,8    | 10,5   | 0,0        | 14,3   | 4,0    | 10,8   | 0,0   | 14,8   | 8,0    | 11,2   | 0,0   | 19,2   |
| Oplate kamate                                                                      | 0,6             | 1,1    | 0,0   | 1,7    | 1,2    | 1,3                | 0,0   | 2,5    | 1,1    | 1,4    | 0,0        | 2,5    | 0,9    | 1,4    | 0,0   | 2,3    | 0,6    | 1,4    | 0,0   | 2,0    |
| Nabavka stalnih sredstava                                                          | 5,6             | 11,5   | 0,8   | 17,9   | 8,2    | 17,6               | 1,6   | 27,4   | 8,5    | 14,4   | 0,3        | 23,2   | 8,7    | 15,0   | 0,3   | 24,0   | 12,0   | 13,8   | 0,3   | 26,1   |
| Oplata duga                                                                        | 5,4             | 1,5    | 0,0   | 6,9    | 11,5   | 2,6                | 0,0   | 14,1   | 10,5   | 3,4    | 0,0        | 13,9   | 6,8    | 3,2    | 0,0   | 10,0   | 5,7    | 3,3    | 0,0   | 9,0    |
| Pozajmice                                                                          | 0,0             | 0,0    | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0                | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0        | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0    |
| Ostalo                                                                             |                 | 6,0    | 0,0   | 6,0    | 0,2    | 4,6                | 0,2   | 5,0    | 0,2    | 2,5    | 0,2        | 2,9    | 0,5    | 3,0    | 0,2   | 3,7    | 2,1    | 3,3    | 0,2   | 5,6    |
| UKUPNO                                                                             | 268,2           | 129,0  | 169,5 | 566,7  | 285,2  | 135,5              | 179,5 | 600,2  | 285,5  | 131,1  | 181,0      | 597,6  | 296,4  | 133,7  | 182,8 | 612,9  | 317,4  | 134,7  | 184,5 | 636,6  |

255.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10), a u skladu sa odredbama Zakona o koncesijama - Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 5/03), na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 62. sjednici, održanoj 14.07.2016. godine, donosi

### O D L U K U

**o izmjenama i dopuni Odluke o dodjeli koncesija na istraživanje i eksploataciju krečnjaka na ležištu „Sokolica“ u općini Zavidovići („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/01 i 1/06)**

#### I

U tačkama I, III, IV i VI Odluke o dodjeli koncesija na istraživanje i eksploataciju krečnjaka na ležištu „Sokolica“ u općini Zavidovići, („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/01 i 1/06), naziv: GPD „KRIVAJA-GRADNJA“ d.o.o., mijenja se i glasi: „MGV GRADNJA“ d.o.o. Zavidovići.

#### II

U tački II iste Odluke, iza stava jedan, dodaje se novi stav dva, koji glasi:

„U skladu sa planovima novog katastarskog operata, u obuhvatu eksploatacijskog područja „Sokolica“, KO Mitrovići, područje određeno koordinatama državnog koordinatnog sistema obilježenog sa navedenim tačkama obuhvata katastarske čestice označene sa:

| k.č.           | P u /m <sup>2</sup> / | P u /ha/ |
|----------------|-----------------------|----------|
| k.č.699        | 3273                  | 0,327    |
| k.č. 700/1     | 30299                 | 3,029    |
| k.č. 700/2     | 5993                  | 0,599    |
| k.č. 701/1     | 9144                  | 0,914    |
| k.č. 701/2     | 90                    | 0,009    |
| dio k.č. 701/3 | 2619                  | 0,262    |
| dio k.č.698    | 2966                  | 0,296    |
| dio k.č. 703/1 | 53886                 | 5,389    |
| dio k.č.703/31 | 222530                | 22,253   |

“.

### III

Zadužuje se Ministarstvo za privredu da u skladu sa ovom Odlukom i odredbama Zakona o koncesijama potpiše Anex II na Koncesioni ugovor, broj: KC 004/01 od 22.05.2001. godine i KC 004/01 od 02.08.2006. godine.

### IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-18-13075/16.

Datum, 14.07.2016. godine

Zenica

PREMIJER

Miralem Galijašević, s.r.

256.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10) i u skladu sa Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu, („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 02/16), a na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 62. sjednici, održanoj 14.07.2016. godine, d o n o s i

### O D L U K U

**o odobravanju finansijskih sredstava  
Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona**

#### Član 1.

##### (Predmet)

Odobravaju se finansijska sredstva Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona u iznosu od 112.500,00 KM (slovima: stotinudvanaesthiljadapetstotina konvertibilnih maraka), na ime troškova potrebnih za finansiranje redovnih obaveza i aktivnosti.

#### Član 2.

##### (Ekonomski kod)

Odobrena sredstva iz člana 1. ove odluke isplatiti će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu, (isplata za period juli – septembar 2016. godine), razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614100, pozicija «Transfer za Agenciju za privatizaciju».

**Član 3.****(Realizacija sredstava)**

Sredstva planirana Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za namjene predviđene ovim aktom, realizovat će se isključivo u skladu sa procentom ostvarenja javnih prihoda u Budžet Kantona.

**Član 4.****(Provođenje Odluke)**

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija, svako u okviru svoje nadležnosti.

**Član 5.****(Stupanje na snagu)**

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-13027/16.

**PREMIJER**

Datum, 14.07.2016. godine

Zenica

**Miralem Galijašević, s.r.**  
.....

257.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10) i člana 3. Odluke o procedurama, uslovima, kriterijima i prioritetima za dodjelu jednokratne novčane pomoći općinama za otklanjanje šteta nastalih od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/11), na prijedlog Kantonalne komisije za procjenu šteta, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 62. sjednici, održanoj 14.07.2016. godine, d o n o s i

**O D L U K U****o dodjeli jednokratne pomoći za hitne intervencije općini Olovo usljed stanja prirodne nesreće uzrokovane pojavom odrona stijenske mase****Član 1.**

Odobravaju se sredstva u iznosu od 40.000,00 KM (slovima: četrdesethiljada konvertibilnih maraka) na ime jednokratne novčane pomoći za hitne intervencije za obezbjeđenje odrona stijenske mase u ul. Krivajska parcela 44/2 u Olovu, obezbjeđenje smještaja i ishrane privremeno evakuisanih stanovnika.

**Član 2.**

Sredstva iz člana 1. ove Odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 2/16), sa razdjela 14, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614200 – transfer za posebne namjene – elementarne nepogode, namjenska sredstva Budžeta, predviđena Planom korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje za 2016. godinu u Zeničko-dobojskom kantonu, funkcionalna klasifikacija 320.

**Član 3.**

Sredstva iz člana 1. ove Odluke uplatit će se na poseban namjenski račun Općine na kojem se vode sredstva po osnovu posebne naknade za zaštitu i spašavanje, a koristit će se za namjene utvrđene u članu 1. ove Odluke.

**Član 4.**

Zadužuje se Općina Olovo da izvještaj o utrošku odobrenih sredstava iz člana 1. ove Odluke dostave u roku od 60 dana Vladi Zeničko-dobojskog kantona, putem Kantonalne uprave civilne zaštite.

**Član 5.**

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Kantonalna uprava civilne zaštite i Ministarstvo finansija, svako u okviru svoje nadležnosti.

**Član 6.**

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-13073/16.

**PREMIJER**

Datum, 14.07.2016. godine

Zenica

**Miralem Galijašević, s.r.**  
.....

258.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10), a u skladu sa Zaključkom o usvajanju Programa utroška sredstava na razdjelu 21-Ministarstvo zdravstva, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 61510, pozicija “Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti-za zdravstvo” Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu broj: 02-14-10775/16 od 30.05.2016. godine, na

prijedlog Ministarstva zdravstva, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 63. sjednici, održanoj dana 21.07.2016. godine, d o n o s i

**ODLUKU**  
**o odobravanju sredstava za nabavku sanitetskog vozila**  
**za potrebe JU Doma zdravlja Breza**

**Član 1.**  
**(Predmet )**

Odobravaju se sredstva za nabavku sanitetskog vozila u iznosu od 75.000,00 KM (slovima: sedamdesetpet hiljada konvertibilnih maraka) za potrebe pružanja hitne medicinske pomoći u JU Dom zdravlja Breza.

**Član 2.**  
**(Analitička konta)**

Sredstva iz člana 1. ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 2/16) sa razdjela 21-Ministarstvo zdravstva, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 615100, pozicija “Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti-za zdravstvo”.

JU Dom zdravlja Breza će, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, izvršiti nabavku sanitetskog vozila. U slučaju da ugovorena cijena nabavke bude veća od iznosa odobrenog ovom odlukom, JU Dom zdravlja Breza će nedostajući iznos finansirati iz vlastitih sredstava.

Sredstva odobrena ovom odlukom uplatit će se na račun JU Doma zdravlja Breza broj: 3389002209875835, na osnovu zaključenog ugovora o nabavci i ispostavljenom fakturi od dobavljača.

**Član 3.**  
**(Provođenje Odluke)**

Za provođenje ove odluke zadužuju se: Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo finansija, svako u okviru svoje nadležnosti.

**Član 4.**  
**(Izvjštavanje)**

JU Dom zdravlja Breza je dužna izvijestiti Ministarstvo zdravstva o namjenskom utrošku sredstava (kopija uplate sredstava dobavljaču).

**Član 5.**  
**(Stupanje na snagu)**

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona.

Broj: 02-14-13343/16.

Datum, 21.07.2016. godine

Zenica

**PREMIJER**

**Miralem Galijašević, s.r.**

**259.**

Na osnovu člana 16.stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 7/10), a u skladu sa Zaključkom o usvajanju Programa utroška sredstava na razdjelu 21-Ministarstvo zdravstva, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 61510, pozicija “Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti-za zdravstvo” Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu broj: 02-14-10775/16 od 30.05.2016. godine, na prijedlog Ministarstva zdravstva, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 63. sjednici, održanoj 21.07.2016. godine, d o n o s i

**ODLUKU**  
**o odobravanju sredstava za nabavku niktometra**  
**(aparata za procjenu adaptacije na tamu) i**  
**anomaloskopa za testiranje kolarnog vida za potrebe**  
**Kantonalnog Zavoda za medicinu rada i sportsku**  
**medicinu**

**Član 1.**  
**(Predmet )**

Odobravaju se sredstva za nabavku niktometra (aparata za procjenu adaptacije na tamu) i anomaloskopa za testiranje kolarnog vida za potrebe Kantonalnog Zavoda za medicinu rada i sportsku medicinu u iznosu od 15.000,00 KM (slovima: petnaest hiljada konvertibilnih maraka).

**Član 2.**  
**(Analitička konta)**

Sredstva iz člana 1. ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu (“Službene

novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 2/16) sa razdjela 21-Ministarstvo zdravstva, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 615100, pozicija “Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti-za zdravstvo”.

Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu će, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, izvršiti nabavku opreme. U slučaju da ugovorena cijena nabavke bude veća od iznosa odobrenog ovom odlukom, Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu će nedostajući iznos finansirati iz vlastitih sredstava.

Sredstva odobrena ovom odlukom uplatit će se na račun broj: 1340100000000896, na osnovu zaključenog ugovora o nabavci i ispostavljenog fakturi od dobavljača.

### **Član 3. (Provođenje Odluke)**

Za provođenje ove odluke zadužuju se: Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo finansija, svako u okviru svoje nadležnosti.

### **Član 4. (Izvrještavanje)**

Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu je dužan izvijestiti Ministarstvo zdravstva o namjenskom utrošku sredstava (kopija uplate sredstava dobavljaču).

### **Član 5. (Stupanje na snagu)**

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona.

Broj: 02-14-13342/16.

Datum, 21.07.2016. godine  
Zenica

**PREMIJER**

**Miralem Galijašević, s.r.**

**260.**

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko - dobojskog kantona - Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10), člana 22. tačka 5. Zakona o koncesijama-Prečišćeni tekst („Službene

novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 5/03), na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 63. sjednici, održanoj 21.07.2016. godine, d o n o s i:

## **ODLUKU o pokretanju procedure raskida Ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine krečnjaka sa koncesionarom „JAŠAREVIĆ KOP“ d.o.o. Tešanj**

### **Član 1. (Predmet)**

Daje se saglasnost na pokretanje procedure raskida Ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa – krečnjaka na lokalitetu Kalošević – Tešanj, sklopljen sa koncesionarom „JAŠAREVIĆ KOP“ d.o.o. Tešanj.

### **Član 2. (Raskid ugovora )**

Zadužuje se Ministarstvo za privredu da raskine Ugovor o koncesiji broj: KC 19/06 od 15.09.2006. godine, sklopljen sa privrednim društvom „JAŠAREVIĆ KOP“ d.o.o. Tešanj, zbog duga na ime koncesione naknade u iznosu od 64.929,80 KM.

### **Član 3. (Provođenje postupaka )**

Zadužuje se Ministarstvo za privredu, Kantonalno pravobranilaštvo, Ministarstvo finansija i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove da, svako u svojoj nadležnosti, sprovede zakonima propisane postupke: raskida ugovora, utuženja, naplate potraživanja i druge radnje u cilju obustavljanja eksploatacije.

### **Član 4. (Stupanje na snagu)**

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona.

Broj: 02-18-13409/16.

Datum, 21.07.2016. godine  
Zenica

**PREMIJER**

**Miralem Galijašević, s.r.**

261.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćen tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 7/10), a u skladu sa Programom utroška sredstava Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice za 2016. godinu broj: 02-14-7046-1/16 od 29.03.2016. godine, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, na 63. sjednici, održanoj dana 21.07. 2016. godine, donosi:

## O D L U K U

**o odobravanju sredstava za nastavak implementacije projekta „Sigurna kuća za žene žrtve nasilja u porodici i zajednici sa područja općina Zeničko-dobojskog kantona”**

### Član 1. (Predmet)

Odobravaju se sredstva Udruženju „Medica“ iz Zenice kao implementatoru projekta „Sigurna kuća za žene žrtve nasilja u porodici i zajednici sa područja općina Zeničko-dobojskog kantona”, na koji je Vlada Zeničko-dobojskog kantona dala saglasnost Zaključkom broj: 02-35-24109/09 od 23.09.2009. godine, u ukupnom iznosu od 27.360,00 KM (slovima: dvadesetsedamhiljadatristotinešezdeset konvertibilnih maraka) kao učešće Zeničko-dobojskog kantona u nastavku implementacije projekta „Sigurna kuća za žene žrtve nasilja u porodici i zajednici sa područja općina Zeničko-dobojskog kantona” u periodu juli-decembar 2016. godine.

### Član 2. (Analitička konta)

- (1) Sredstva iz člana 1. ove odluke isplatit će se iz sredstava utvrđenih Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 02/16) razdjel 20 – Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614200, KAD 207, pozicija: „Ostali socijalni transferi“.
- (2) Sredstva iz člana 1. ove odluke će biti uplaćivana u mjesečnim iznosima od 4.560,00 KM na račun Udruženja broj: 161-055-000-8240085 otvoren kod Raiffeisen banke Zenica.

### Član 3. (Provođenje odluke)

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice i Ministarstvo finansija, svako u domenu svojih nadležnosti.

### Član 4. (Izvjštavanje)

Udruženje „Medica“ iz Zenice će izvještavati Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice tromjesečnim izvještajima o namjenskom utrošku odobrenih i doznanih sredstava.

### Član 5. (Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona.

Broj: 02-14-13345/16.

PREMIJER

Datum, 21.07.2016. godine

Zenica

Miralem Galijašević, s.r.

262.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 7/10) i člana 17. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj: 39/14), na prijedlog Službe za zajedničke poslove, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 63. sjednici, održanoj 21.07.2016.godine, d o n o s i

## O D L U K U o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona u 2016.godini

### Član 1. (Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki)

- (1) Ovom Odlukom vrše se izmjene i dopune Plana javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona u 2016.godini, koji je sastavni dio Odluke o usvajanju Plana javnih

nabavki Zeničko-dobojskog kantona u 2016.godini („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 5/16).

- (2) **Izmjene** Plana javnih nabavki iz tačke 1. ove odluke odnose se na:

Stručna služba Vlade, **robo:**

tačka 1. u koloni „Predmet nabavke“, tekst: „*Nabavka 5 komada komunikacionih uređaja u okviru redovnih aktivnosti znavljanja infrastrukture mreže*“, mijenja se sa tekstom: „Nabavka 10 komada komunikacionih uređaja u okviru redovnih aktivnosti znavljanja infrastrukture mreže“ i

Sekretarijat za zakonodavstvo, **usluge:**

tačka 1. „Nabavka sukcesivnog pružanja usluga štampanja Službenih novina ZDK“, u koloni 4. „Procjenjena vrijednost u KM bez PDV-a“, tekst: „20.000,00 KM“ mijenja se tekstom: „40.000,00 KM“, u koloni 5. „Iznos Budžeta“, tekst: „25000,00 KM“ mijenja se tekstom: „46.800,00 KM“, u koloni 8. „Okvirno vrijeme pokretanja postupka“, tekst: „II kvartal“ mijenja se tekstom: „III kvartal“, u koloni 9. „Okvirno vrijeme realizacije ugovora/okvirnog sporazuma“, tekst: „II kvartal“ mijenja se tekstom: „III kvartal“, u koloni 10. „Trajanje ugovora/okvirnog sporazuma“, tekst: „1 godina“, mijenja se sa tekstom: „2 godine“ i u koloni 11. „Izvor finansiranja“ tekst: „Budžet“ mijenja se tekstom: „Budžet i DOB“.

- (3) **Dopune** Plana javnih nabavki iz tačke 1. ove odluke odnose se na:

Ministarstvo za privredu, u dijelu **usluge**, iza rednog broja 2, dodaje se:

**Redni broj 3.:** kolona 2. „Predmet nabavke“: Izrada projekata detaljnih hidrogeoloških istraživanja na području općina Olovo i Usora, kolona 3. „Šifra JRJN“: 71000000-8, kolona 4. „Procjenjena vrijednost u KM bez PDV-a“: 140.000,00 KM, kolona 5. „Iznos Budžeta“: 163.800,00 KM, kolona 6. „Konto“: 613900, kolona 7. „Vrsta postupka“: Otvoreni postupak, kolona 8. „Okvirno vrijeme pokretanja postupka“: III kvartal, kolona 9. „Okvirno vrijeme realizacije ugovora/okvirnog sporazuma“: III/IV kvartal, kolona 10. „Trajanje ugovora/okvirnog sporazuma“: 90 dana, kolona 11. „Izvor finansiranja“: Budžet i kolona 12. „Kantonalni organ koji pokreće postupak/prati realizaciju ugovora“: Ministarstvo za privredu.

**Redni broj 4.:** kolona 2. „Predmet nabavke“: „Izrada Studije opravdanosti Toplifikacija Pousorja (Općine Tešanj, Usora i Doboj Jug) obnovljivim izvorima energije, kolona 3. „Šifra JRJN“: 71000000-8, kolona 4. „Procjenjena vrijednost u KM bez PDV-a“: 49.000,00 KM, kolona 5. „Iznos Budžeta“: 57.330,00 KM, kolona 6. „Konto“: 613900, kolona 7. „Vrsta postupka“: Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda, kolona 8. „Okvirno vrijeme pokretanja postupka“: III kvartal, kolona 9. „Okvirno vrijeme realizacije ugovora/okvirnog sporazuma“: III/IV kvartal, kolona 10. „Trajanje ugovora/okvirnog sporazuma“: 5 mjeseci, kolona 11. „Izvor finansiranja“: Budžet i kolona 12. „Kantonalni organ koji pokreće postupak/prati realizaciju ugovora“: Ministarstvo za privredu.

- (4) Sastavni dio ove Odluke je tabelarni prilog izmjena i dopuna Plana javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona u 2016.godini, usvojenog Odlukom broj: 02-14-9066/16 od 27.04.2016.godine.

## **Član 2.** **(Stupanje na snagu)**

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona.

Broj: 02-14-13415/16.  
Datum, 21.07.2016. godine  
Zenica

**PREMIJER**  
**Miralem Galijašević, s.r.**

## Javne nabavke u kojima se vrši izmjena Plana javnih nabavki u 2016.godini:

## STRUČNA SLUŽBA VLADE

| R<br>B | Predmet<br>nabavke                                                                                 | Šifra<br>JR.JN | Procijenjen<br>a<br>vrijednost<br>u KM bez<br>PDV-a | Iznos<br>Budžeta | Konto  | Vrsta<br>postupka                        | Okvirno<br>vrijeme<br>pokretanj<br>a<br>postupka | Okvirno vrijeme<br>realizacije<br>ugovora/okvirno<br>g sporazuma | Trajanje<br>ugovora/okvirno<br>g sporazuma | Izvor<br>finansiranj<br>a | Kantonalni<br>organ koji<br>pokreće<br>postupak/prati<br>i realizaciju<br>ugovora |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|------------------|--------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 2                                                                                                  | 3              | 4                                                   | 5                | 6      | 7                                        | 8                                                | 9                                                                | 10                                         | 11                        | 12                                                                                |
| ROBE   |                                                                                                    |                |                                                     |                  |        |                                          |                                                  |                                                                  |                                            |                           |                                                                                   |
| 1.     | Nabavka 10 komada komuničkih uređaja u okviru redovnih aktivnosti završavanja infrastrukture mreže | 32413100-2     | 12.820,52                                           | 15.000,00        | 821300 | Konkurentski i zahtjev za dostavu ponuda | II/III kvartal                                   | III/IV kvartal                                                   | po isporuci roba                           | Budžet                    | Služba za zajedničke poslove/Stručna služba Vlade                                 |

## SEKRETARIAT ZA ZAKONODAVSTVO

| R<br>B | Predmet<br>nabavke                                                 | Šifra<br>JR.JN | Procijenjen<br>a<br>vrijednost<br>u KM bez<br>PDV-a | Iznos<br>Budžeta | Konto  | Vrsta<br>postupka                        | Okvirno<br>vrijeme<br>pokretanj<br>a<br>postupka | Okvirno vrijeme<br>realizacije<br>ugovora/okvirno<br>g sporazuma | Trajanje<br>ugovora/okvirno<br>g sporazuma | Izvor<br>finansiranj<br>a | Kantonalni<br>organ koji<br>pokreće<br>postupak/prati<br>realizaciju<br>ugovora |
|--------|--------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|------------------|--------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 2                                                                  | 3              | 4                                                   | 5                | 6      | 7                                        | 8                                                | 9                                                                | 10                                         | 11                        | 12                                                                              |
| USLUGE |                                                                    |                |                                                     |                  |        |                                          |                                                  |                                                                  |                                            |                           |                                                                                 |
| 1.     | Nabavka sukcesivnog pružanja usluga štampanja službenih novina ZDK | 79800000-2     | 40.000,00                                           | 46.800,00        | 613900 | Konkurentski i zahtjev za dostavu ponuda | III kvartal                                      | III kvartal                                                      | 2 godine                                   | Budžet i DOB              | Služba za zajedničke poslove/Sekrete rijat za zakonodavstvo                     |

**Javne nabavke u kojima se vrši dopuna Plana javnih nabavki u 2016. godini:****MINISTARSTVO ZA PRIVREDU**

| R<br>B        | Predmet<br>nabavke                                                                                                                              | Šifra<br>JR/JN | Procijenjen<br>a<br>vrijednost<br>u KM bez<br>PDV-a | Iznos<br>Budžeta | Konto      | Vrsta<br>postupka                                | Okvirno vrijeme<br>pokretanja<br>postupka | Okvirno vrijeme<br>realizacije<br>ugovora/okvirno<br>g sporazuma | Trajanje<br>ugovora/okvirno<br>g sporazuma | Izvor<br>finansiranja | Kantonalni<br>organ koji<br>pokreće<br>postupak/pri<br>ti realizaciju<br>ugovora |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | 2                                                                                                                                               | 3              | 4                                                   | 5                | 6          | 7                                                | 8                                         | 9                                                                | 10                                         | 11                    | 12                                                                               |
| <b>USLUGE</b> |                                                                                                                                                 |                |                                                     |                  |            |                                                  |                                           |                                                                  |                                            |                       |                                                                                  |
| 3.            | Izrada<br>projekata<br>detaljnih<br>hidrogeološki<br>h istraživanja<br>na području<br>općina Olovo<br>i Usora                                   | 71000000<br>-8 | 140.000,00                                          | 163.800,0<br>0   | 61390<br>0 | Otvoreni<br>postupak                             | III kvartal                               | III/IV kvartal                                                   | 90 dana                                    | Budžet                | Ministarstvo<br>za privredu                                                      |
| 4.            | Izrada Studije<br>opravdanosti<br>Toplifikacija<br>Pousorja<br>(Općine<br>Tešanj, Usora<br>i Doboju Jug)<br>obnovljivim<br>izvorima<br>energije | 71000000<br>-8 | 49.000,00                                           | 57.330,00        | 61390<br>0 | Konkurentsk<br>i zahtjev za<br>dostavu<br>ponuda | III kvartal                               | III/IV kvartal                                                   | 5 mjeseci                                  | Budžet                | Ministarstvo<br>za privredu                                                      |

263.

Na osnovu člana 16. stav 3. Zakona o Vladi Zeničko - dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko - dobojskog kantona“, broj: 7/10), a u skladu sa članom 4. stav 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13) i članom 16. stav 2. Zakona o Agenciji za privatizaciju Zeničko – dobojskog kantona („Službene novine Zeničko - dobojskog kantona“, broj: 4/97, 15/97, 6/01 i 8/10), na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko - dobojskog kantona, na 63. sjednici, održanoj 21.07.2016. godine, d o n o s i

### RJEŠENJE

#### o imenovanju na kraći period direktora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona

##### I.

Ahmet Begagić, diplomirani ekonomista, imenuje se za direktora Agencije za privatizaciju Zeničko – dobojskog kantona na kraći period, a najduže tri mjeseca od dana imenovanja, odnosno do konačnog imenovanja.

##### II.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona.

Broj: 02-34-13411/16.

PREMIJER

Datum, 21.07.2016. godine

Zenica

Miralem Galijašević, s.r.

.....

#### MINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE I UPRAVU

264.

Na osnovu člana 31. stav 1. tačka 2. i člana 33. Zakona o notarima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02) a u vezi sa članom 65. Pravilnika o radu notara („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 13/09 i 3/14), na osnovu pismeno podnesene obavijesti o prestanku obavljanja djelatnosti notara Selima Brkić iz Tešnja od 20.5.2016. godine, Ministar Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, d o n o s i

### RJEŠENJE

#### o prestanku službe notara i razrješenju notara

##### I

Utvrđuje se prestanak službe notara Selimu Brkić iz Tešnja, sa službenim sjedištem u Tešnju, Kralja Tvrtka b.b., za područje općine Tešanj, zaključno sa danom 27.7.2016. godine, na lični zahtjev notara, a zbog ispunjavanja uvjeta propisanih članom 31.stav 1. tačka 2. , odlaska u penziju.

##### II

Selim Brkić, notar iz Tešnja, razrješava se dužnosti notara zaključno sa danom 27.7.2016. godine, kao danom prestanka službe notara.

##### III

Selim Brkić, notar iz Tešnja, ovim rješenjem, gubi pravo na upotrebu službenog naziva “notar”.

##### IV

Imenovani je obavezan poduzeti sve radnje predviđene članom 117. stav 1. Zakonom o notarima i članom 66. Pravilnika o radu notara.

##### V

Arhivu imenovanog notara preuzet će vršilac dužnosti notara Jusuf Hodžić, notar sa službenim sjedištem iz Tešnja.

##### VI

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“ i “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”.

Broj: 06/02- 34-13477-1/16

MINISTAR

Datum, 18.07.2016. godine

Zenica

Mirnes Bašić, s.r.

.....

265.

Na osnovu člana 36. Zakona o notarima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02) a u vezi sa članom 65. i 66. Pravilnika o radu notara („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj:

13/09 i 3/14), Ministar Ministarstva za pravosuđe i upravu  
Zeničko- dobojskog kantona, d o n o s i

## MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU I IZBJEGLICE

### R J E Š E N J E o određivanju vršitelja dužnosti notara

#### I

Za vršioca dužnosti notara a zbog prestanka službe notara, Selimu Brkić iz Tešnja, sa službenim sjedištem u Tešnju, Kralja Tvrtka b.b., za područje općine Tešanj, određuje se Jusuf Hodžić, notar sa službenim sjedištem u Tešnju od 28.7.2016. godine, do imenovanja novog notara a najduže šest mjeseci. U slučaju da se u roku od šest mjeseci ne okonča procedura imenovanja novog notara, mandat vršiocu dužnosti se produžava za još šest mjeseci.

#### II

Vršilac dužnosti Jusuf Hodžić, notar iz Tešnja, će zapisnički pred Komisijom za zatvaranje notarskog ureda notara Selima Brkića zbog umirovljenja i primopredaju notarske arhive navedenog ureda, imenovanim Rješenjem ministra Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona preuzeti sve spise, knjige i drugu dokumentaciju notara Selima Brkić iz Tešnja koji se razrješava dužnosti notara zaključno sa danom 27.7.2016. godine, kao danom prestanka službe notara a zbog odlaska u penziju.

#### III

Preuzeti spisi i knjige i druga dokumentacija i arhiva Selimu Brkić, notar iz Tešnja, će se nakon izvršene primopredaje zadržati i čuvati u postojećim prostorijama za vrijeme obavljanja poslova vršioca dužnosti, a gdje će vršilac dužnosti imati nesmetan pristup ili u svom notarskom uredu, bez naknade za korištenje prostora za arhivu.

#### IV

Vršenje dužnosti se obavlja na trošak i za račun Notarske komore Federacije Bosne i Hercegovine.

#### V

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona”.

266.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona, rješavajući po zahtjevu Sindikata metalaca Federacije Bosne i Hercegovine – Kantonalno povjereništvo Zeničko-dobojskog kantona, sa sjedištem na adresi Bulevar Kralja Tvrtka I broj 17, Zenica, u postupku utvrđivanja reprezentativnosti sindikata na području kantona, na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o radu (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 26/16) i člana 200. stav 1. Zakona o upravnom postupku (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 2/98 i 43/99), d o n o s i

### R J E Š E N J E o utvrđivanju reprezentativnosti sindikata za područje djelatnosti proizvodnje, prerade metala i srodnih djelatnosti

1. Utvrđuje se da je Sindikat metalaca Federacije Bosne i Hercegovine – Kantonalno povjereništvo Zeničko-dobojskog kantona reprezentativni sindikat za područje djelatnosti proizvodnje, prerade metala i srodnih djelatnosti na području Zeničko-dobojskog kantona.
2. Sindikat metalaca Federacije BiH – Kantonalno povjereništvo Zeničko-dobojskog kantona, je organizacioni dio Sindikat metalaca Federacije BiH i kao reprezentativni sindikat će:
  - Zastupati svoje članove pred poslodavcem, organima vlasti, udruženjima poslodavaca, drugim institucijama i pravnim licima, u skladu sa pravilima o organiziranju i djelovanju sindikata;
  - kolektivno pregovarati i zaključivati kolektivne ugovore;
  - učestvovati u radu tijela sastavljenih od predstavnika organa vlasti, udruženja poslodavaca i sindikata.
3. Ovo Rješenje objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

### O b r a z l o ž e n j e

Sindikat metalaca Federacije BiH – Kantonalno povjereništvo Zeničko-dobojskog kantona obratio se Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

Broj: Broj: 06/02-34-13477 -2/16  
Datum, 18.07.2016. godine  
Zenica

MINISTAR  
Mirnes Bašić, s.r.

.....

Zeničko-dobojskog kantona zahtjevom broj: 29-05/16 od 24.05.2016. godine za utvrđivanjem reprezentativnosti sindikata.

Priloženu dokumentaciju koju je podnosilac zahtjeva priložio uz prvobitno podnešeni zahtjev od 15.02.2016. godine Ministarstvo je uvažilo kao relevantnu s obzirom da u novom zahtjevu nije naglašeno da je došlo do izmjene činjenica, a novi Zakon o radu nije pretrpio izmjene u odnosu na ranije propisane uvjete. Uz zahtjev je priložena sljedeća dokumentacija:

1. Ovjerena kopija Rješenja o upisu u Registar udruženja kod Federalnog ministarstva pravde broj: 03-05-2-467/15 od 27.05.2015. godine i Rješenje o promjeni upisa od 06.07.2015. godine, kao dokaz da je Sindikat metalaca Federacije BiH registrovan kod nadležnog organa.
2. Rješenje Federalnog ministarstva rada i socijalne politike o utvrđivanju reprezentativnosti Sindikata metalaca Federacije BiH broj:UP I 03-34/13-12/15 od 11.09.2015. godine.
3. Ovjerena Izjava o broju članova Kantonalnog sindikata od 04.05.2016. godine.
4. Potvrda Sindikata metalaca Federacije BiH da je Kantonalno povjereništvo Zeničko-dobojskog kantona organizacioni dio tog sindikata, broj: 01-52-VIII/15 od 31.08.2015. godine.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice je na osnovu potpisane i ovjerene izjave predsjednika Kantonalnog sindikata Mujkanović Kenana utvrdilo da broj članova Kantonalnog sindikata iznosi 4.120 osoba.

Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku koji su službeno zatraženi, broj zaposlenih radnika u djelatnosti proizvodnja baznih metala i gotovih metalnih proizvoda, osim mašina i opreme na području Zeničko-dobojskog kantona iznosi 5.046 osoba.

S obzirom da je broj članova Sindikata 4.120, a broj zaposlenih radnika u djelatnosti proizvodnje, prerade metala i srodnih djelatnosti na području Zeničko-dobojskog kantona 5.046 nesporna je činjenica da Sindikat ima preko 30% članova, te je shodno Zakonu o radu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 26/16) ispunjen uvjet iz člana 124.

Dakle, Sindikat metalaca Federacije BiH – Kantonalno povjereništvo Zeničko-dobojskog kantona na osnovu naprijed utvrđenog činjeničnog stanja ispunjava uvjete iz člana 122. Zakona o radu, pa je odlučeno kao u izreci ovog Rješenja.

**POUKA O PRAVNOM LIJEKU:** Rješenje Ministarstva je konačno i protiv istog rješenja može se tužbom pokrenuti upravni spor kod nadležnog suda u roku od 30 dana od dana prijema istog.

Broj: 09-34-3282-2/16

Datum, 06.06.2016. godine

Zenica

**MINISTAR**

**Nurdehan Šahinović, s.r.**

.....

**267.**

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona, rješavajući po zahtjevu Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu u Federaciji BiH - Kantonalna organizacija Zeničko-dobojskog kantona, sa sjedištem na adresi Bulevar Kralja Tvrtka br. 4, Zenica, u postupku utvrđivanja reprezentativnosti sindikata na području kantona, na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o radu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 26/16) i člana 200. stav 1. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, broj: 2/98 i 43/99),  
d o n o s i

## **R J E Š E N J E**

### **o utvrđivanju reprezentativnosti sindikata za područje zdravstvene djelatnosti**

1. Utvrđuje se da je Nezavisni strukovni sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu u Federaciji BiH - Kantonalna organizacija Zeničko-dobojskog kantona reprezentativni sindikat za područje zdravstvene djelatnosti na području Zeničko-dobojskog kantona.
2. Nezavisni strukovni sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu u Federaciji BiH - Kantonalna organizacija Zeničko-dobojskog kantona, je organizacioni dio Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu u Federaciji BiH i kao reprezentativni sindikat će:

- zastupati svoje članove pred poslodavcem, organima vlasti, udruženjima poslodavaca, drugim institucijama i pravnim licima, u skladu sa pravilima o organiziranju i djelovanju sindikata;
  - kolektivno pregovarati i zaključivati kolektivne ugovore;
  - učestvovati u radu tijela sastavljenih od predstavnika organa vlasti, udruženja poslodavaca i sindikata;
3. Ovo Rješenje objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

### O b r a z l o ž e n j e

Nezavisni strukovni sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu u Federaciji BiH - Kantonalna organizacija Zeničko-dobojskog kantona obratio se Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona zahtjevom broj: 2/16 od 12.05.2016. godine za utvrđivanjem reprezentativnosti sindikata.

Uz zahtjev je priložena sljedeća dokumentacija:

1. Ovjereni kopiji Rješenja Federalnog ministarstva pravde broj: 04-05-2-231/06 od 14.03.2006. godine i Rješenje o promjeni upisa od 06.01.2015. godine, kao dokaz da je Nezavisni strukovni sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu u Federaciji BiH registrovan kod nadležnog organa.
2. Rješenje Federalnog ministarstva rada i socijalne politike o utvrđivanju reprezentativnosti Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu u Federaciji BiH broj: UPI 03-34/13-19/15 od 23.09.2015. godine.
3. Potvrda Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu u Federaciji BiH da je Kantonalna organizacija Nezavisni sindikat Zeničko-dobojskog kantona organizacioni dio tog sindikata.
4. Bilans stanja i Bilans uspjeha za 2015. godinu kao dokaz o finansiranju sindikalne djelatnosti iz članarina.
5. Izjava o broju članova Kantonalnog sindikata od 05.05.2016. godine.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice je prihvatilo potpisanu Izjavu predsjednika Kantonalnog sindikata Esada Hasanićevića i konstatovalo da broj članova Kantonalnog sindikata iznosi 2.205 osoba.

Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, dostavljenih na službeni zahtjev Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona, ukupan broj zaposlenih u djelatnosti zdravstva sa stanjem mart 2016. godine na području Zeničko-dobojskog kantona je 3.904 osobe.

Na osnovu navedenih podataka utvrđeno je da broj članova Kantonalnog sindikata čini 56,5% od ukupnog broja zaposlenih u ovom području djelatnosti, čime je ispunjen uvjet iz člana 124. Zakona o radu, a kako na osnovu dokaza u spisu i utvrđenog činjeničnog stanja ovaj Sindikat ispunjava i ostale uvjete iz člana 122. Zakona o radu, odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja stavlja se van snage Rješenje broj: 09-02-17271-3/15 od 28.10.2015.godine.

**POUKA O PRAVNOM LIJEKU:** Rješenje Ministarstva je konačno i protiv istog rješenja može se tužbom pokrenuti upravni spor kod nadležnog suda u roku od 30 dana od dana prijema istog.

Broj: 09-34-9763-3/16  
Datum, 14.06.2016. godine  
Zenica

**MINISTAR**  
**Nurdehan Šahinović, s.r.**  
.....

## OGLASNI DIO

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

OPĆINSKI SUD U KAKNJU

Broj: 36 0 P 033013 15 P  
Kakanj, 04.07.2016. godine

## O G L A S

Pred Općinskim sudom u Kakanju, sudija Senad Hadžiomerađić, u toku je postupak u pravnoj stvari tužitelja Trgovačko društvo „TIRON“ d.o.o. Kakanj, ulica 311. Lahke brigade bb, zastupan po punomoćniku Šljuka Hamdiji, advokatu iz Kakanja, protiv tuženih: 1. Hadžić Avdo sin Saliha, nepoznatog tačnog prebivališta i boravišta, 2. Hadžić Ibrahim sin Saliha, nepoznatog tačnog prebivališta i boravišta, 3. Šahinbegović rođ. Hadžić Vahida, nepoznatog tačnog prebivališta i boravišta, 4. Hadžić Nura kći Mehe, nepoznatog tačnog prebivališta i boravišta, 5. Begović rođ. Hadžić Munira kći Mehe, ulica Selima ef. Merdanovića bb, 6. Hadžić Osman sin Mehe, iz Visokog, ulica Visočkih Brigade 14, 7. Hadžić Salih sin Mehe, ul. Selima. ef. Merdanovića broj 73., 8. Hadžić Šefko sin Mehe, nepoznatog tačnog prebivališta i boravišta, 9. Općina Kakanj, ulica Alije Izetbegovića 123, zastupana po Općinskom pravobranilaštvu, 10. Hadžić Safija udova Mehe, nepoznatog tačnog prebivališta i boravišta, 11. Imamović Dževad sin Ago, nepoznatog tačnog prebivališta i boravišta, 12. Imamović Munevera kći Ago, nepoznatog tačnog prebivališta i boravišta, 13. Imamović Zlatan sin Hasana, nepoznatog tačnog prebivališta i boravišta, 14. Imamović rođ. Mešić Ševala kći Ibri, ulica 8. april broj 16., 15. Imamović rođ. Mujagić Hidajeta kći Ago, iz Kakanja, ul. 8. april broj 16., 16. Kadić rođ. Imamović Jasminka kći Ševkije iz Kakanja, ulica Vehbije Kulovića broj 37., 17. Husić Behara kći Rašida, nepoznatog tačnog prebivališta i boravišta, 18. Merdanović Irfan sin Ševko-Šefik, ulica Selima ef. Merdanovića broj 151., 19. Imamović rođ. Avdispahić Senada kći Nusreta, iz Kakanja, ulica Vehbije Kulovića broj 37., 20. Imamović Ševko sin Kenana, iz Kakanja, ulica Vehbije Kulovića broj 37., 21. Imamović Elma kći Kenana, ulica Vehbije Kulovića 37., 22. Jusić Faruk sin Muhameda, iz Kakanja, ulica Alije Izetbegovića 1S, 23. Hadžić Zehdin sin Hamde, iz Zenice, Prve zeničke brigade 15D., 24. Hadžić Nermina kći Hamde, iz Zenice, Kranjčevića 2A., 25. Hadžić Meho sin Hamde, iz Kakanja, ulica Selima ef. Merdanovića broj 71., radi utvrđivanja vlasništva i upisa u zemljišne knjige, v.s. 1.500,00 KM.

Rješenjem broj: 36 0 P 033013 15 P od 24.06.2016. godine tuženim pod rednim brojem od 1. do 4, 8., 10-13, i 17 nepoznatog prebivališta i boravišta u ovom postupku sud je postavio privremenog zastupnika u osobi Mesud Obralića, advokat iz Kakanja na osnovu člana 296. stav (2) tačka 4. Zakona o parničnom postupku FBiH (Službene novine FBiH broj 53/03, 73/05 i 19/06), jer je boravište tuženih nepoznato, a nema punomoćnika i redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tuženim bi dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastati štetne posljedice.

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat će tužene u postupku sve dok se tuženi ili njihov punomoćnik ne pojave pred sudom, odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijesti sud da je postavio staratelja.

Oglas će se objaviti u Službenim novinama FBiH, Službenim novinama ZDK i oglasnoj ploči suda.

**S u d i j a**

**Senad Hadžiomerađić, s.r.**

.....

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

OPĆINSKI SUD U KAKNJU

Broj: 36 0 P 033745 15 P  
Kakanj, 07.07.2016. godine

## O G L A S

Pred Općinskim sudom u Kakanju, sudija Senad Hadžiomerađić, u toku je postupak u pravnoj stvari tužitelja 1. Benić rođ. Tomić Irena kći Stjepana, iz Kaknja, Čatići bb, 2. Tomić Stjepan sin Mije, iz Kaknja, Čatići bb, zastupani po punomoćniku Spahić Ejubu, advokatu iz Kaknja, protiv tuženih: 1. Benić Mijo sin Ive, nepoznatog tačnog prebivališta i boravišta, 2. Benić Jozo sin Ive, nepoznatog tačnog prebivališta i boravišta, 3. Duvančić rođ. Benić Ana, nepoznatog tačnog prebivališta i boravišta, 4. Tomić rođ. Bojić Ljubica, nepoznatog tačnog prebivališta i boravišta, 5. Tomić Mara kći Joze, nepoznatog tačnog prebivališta i boravišta, 6. Tomić Marjan sin Joze, nepoznatog tačnog prebivališta i boravišta, 7. Tomić Jaga kći Joze, nepoznatog tačnog prebivališta i boravišta, 8. Tomić Anđa kći Joze iz Kaknja, Čatići, Omladinska broj 70., 9. Lukić Luka sin Joze iz Kaknja, Čatići-Željeznička 49., 10. Benić rođ. Bagarić Sarafina kći Mije, nepoznatog tačnog prebivališta i boravišta, 11. Tomić Stjepan sin Joze, Čatići, Omladinska broj 70., 12. Benić Vesna kći Stjepana, Kakanj, 13. Tomić Ilija sin Stjepana, Kakanj, Čatići bb, 14. Goralija Vehid sin Hilme iz Kaknja, Vehabi broj 19., 15. Trgovačko društvo „RUDAR“ Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, promet i trgovinu na veliko i malo Kakanj, ulica Alije Izetbegovića 37., 16. Čampara Omer sin Aziza iz Kaknja, Čatići, Željeznička broj 49., 17. Tomić rođ. Benić Jelka kći Nikole, nepoznatog tačnog prebivališta i boravišta, 18. Tomić Mijo sin Pere, Čatići, Omladinska broj 92., 19. Tomić Ilija sin Stjepana iz Kaknja, Čatići, Omladinska broj 92., radi utvrđivanja vlasništva i upisa u zemljišne knjige, v.s. 1.500,00 KM.

Rješenjem broj: 36 0 P 033745 15 P od 22.06.2016. godine tuženim pod rednim brojem od 1-7, 10, te 12 i 17., nepoznatog prebivališta i boravišta u ovom postupku sud je postavio privremenog zastupnika u osobi Zulić Amina, advokat iz Kaknja na osnovu člana 296. stav (2) tačka 4. Zakona o parničnom postupku FBiH (Službene novine FBiH broj 53/03, 73/05 i 19/06), jer je boravište tuženih nepoznato, a nema punomoćnika i redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tuženim bi dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastati štetne posljedice

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat će tužene u postupku sve dok se tuženi ili njihov punomoćnik ne pojave pred sudom, odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijesti sud da je postavio staratelja.

Oglas će se objaviti u Službenim novinama FBiH, Službenim novinama ZDK i oglasnoj ploči suda.

**S u d i j a**

**Senad Hadžiomerađić, s.r.**

.....

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON  
OPĆINSKI SUD U KAKNJU

Broj: 36 0 P 033597 15 P  
Kakanj, 06.07.2016. godine

**O G L A S**

Pred Općinskim sudom u Kakanju, sudija Senad Hadžiomeragić, u toku je postupak u pravnoj stvari tužitelja Vazgeč Ilija sin Ive iz Kakanja, Bjelavići bb, zastupan po punomoćniku Spahić Ejubu, advokatu iz Kakanja, protiv tuženih: 1. Majstorović Stjepan sin Marka, Bjelavići broj 8., Kakanj, 2. Marković Stjepan sin Ante, ul. Alije Izetbegovića P+4+M, Kakanj, 3. Marković Anđa kći Ante, Podbjelavići broj 100, Kakanj, 4. Općina Kakanj, ulica Alije Izetbegovića 123, zastupana po Općinskom pravobranilaštvu, 5. Miočević rođ. Marić Blaženka kći Nike, Čapljine, Tasovčići, Tasovčići bb, 6. Vazgeč rođ. Mijić Luca ud. Franje, nepoznatog tačnog prebivališta i boravišta, 7. Vazgeč Ivo sin Franje, iz Kakanja, Bjelavići 88, 8. Vazgeč rođ. Benić Mara, nepoznatog tačnog prebivališta i boravišta, 9. Vazgeč rođ. Benić Anđa, nepoznatog tačnog prebivališta i boravišta, 10. Vidić rođ. Vazgeč Kata kći Martina, nepoznatog tačnog prebivališta i boravišta, 11. Vazgeč Jagoda kći Martina, nepoznatog tačnog prebivališta i boravišta, 12. Vazgeč Marko sin Mate, nepoznatog tačnog prebivališta i boravišta, 13. Vazgeč Drago sin Mate, nepoznatog tačnog prebivališta i boravišta, 14. Vazgeč Martin sin Mate, nepoznatog tačnog prebivališta i boravišta, 15. Vazgeč Mira kći Mate, nepoznatog tačnog prebivališta i boravišta, 16. Vazgeč Jelka kći Franje, nepoznatog tačnog prebivališta i boravišta, 17. Mušija Nihad sin Miralema, iz Kakanja, Brežani bb, 18. Vazgeč rođ. Juko Ana, iz Kakanja, Bjelavići 88., 19. Vazgeč Ranko sin Stjepana, iz Kakanja, Bjelavići bb, 20. Vazgeč Anđa kći Ante, nepoznatog tačnog prebivališta i boravišta, 21. Vazgeč Filip sin Marka, nepoznatog tačnog prebivališta i boravišta, 22. Vazgeč rođ. Maračić Kata, nepoznatog tačnog prebivališta i boravišta, 23. Vazgeč Marijan sin Mije iz Kakanja, Bjelavići 34., 24. Vazgeč Ljuban sin Stjepana, nepoznatog tačnog prebivališta i boravišta, 25. Vazgeč Jelka kći Stjepana, nepoznatog tačnog prebivališta i boravišta, 26. Vazgeč Luka sin Ante, nepoznatog tačnog prebivališta i boravišta, 27. Vazgeč Pero sin Ante, nepoznatog tačnog prebivališta i boravišta, 28. Vazgeč ud. Ante Karla, nepoznatog tačnog prebivališta i boravišta, 29. Vazgeč Franjo sin Ive, iz Kakanja, Podbjelavići 14., 30. Mededović Mijo sin Pave, nepoznatog tačnog prebivališta i boravišta, 31. Velispahić Hajrudin sin Osmana, iz Kakanja, Brežani bb, 32. Vazgeč rođ. Juko Mara, nepoznatog tačnog prebivališta i boravišta, 33. Vazgeč Anto, sin Stjepana, nepoznatog tačnog prebivališta i boravišta, 34. Vazgeč rođ. Mijočević Mara, nepoznatog tačnog prebivališta i boravišta, 35. Vazgeč Nikola sin Mirka, iz Mostara, Ortiješ bb, 36. Milješić Zora rođ. Vazgeč kći Mirka, nepoznatog tačnog prebivališta i boravišta, 37. Krešić rođ. Vazgeč Gordana kći Mirka iz Čapljine, Klepci bb, 38. Tchaggelar rođ. Vazgeč Gordana kći Mirka, nepoznatog tačnog prebivališta i boravišta, 39. Kaurinović rođ. Vazgeč Branka kći Mirka, iz Odžaka, Vrbovac 435., 40. Vazgeč Željko sin Joze, nepoznatog tačnog prebivališta i boravišta, 41. Vazgeč rođ. Bagavac Nevenka iz Kakanja, Bjelavići bb, 42. Vazgeč Anto sin Ive, nepoznatog tačnog prebivališta i boravišta, 43. Vazgeč Slavko sin Ive, iz Kakanja, Podbjelavići 95., 44. Vazgeč Jozo sin Ive, nepoznatog tačnog prebivališta i boravišta, 45. Vazgeč Vinko sin Ive, nepoznatog tačnog prebivališta i boravišta, 46. Vazgeč Ranka kći Ive, nepoznatog tačnog prebivališta i boravišta, 47. Vazgeč Zdenka kći Ive, nepoznatog tačnog prebivališta i boravišta, 48. Topalović Mijo sin Ante, nepoznatog tačnog prebivališta i boravišta, 49. Topalović rođ. Martinović Anđa, nepoznatog tačnog prebivališta i boravišta, 50. Vazgeč Franjo sin Stjepana, nepoznatog tačnog prebivališta i boravišta, 51. Lopo rođ. Salihspahić Fata kći Muje, iz Kakanja, Podbjelavići 67., 52. Lopo Elvedin sin Mustafe, iz Kakanja, Podbjelavići 67., 53. Hindija rođ. Lopo Elvedina kći Mustafe, iz Visokog, Buzić Mahala 89., radi utvrđivanja vlasništva i upisa u zemljišne knjige, v.s. 1.500,00 KM.

Rješenjem broj: 36 0 P 033597 15 P od 13.06.2016. godine tuženim pod rednim brojem od 6, 8-16, 20-22, 24-28, 30, 32-34, 36, 38, 40, 42 i od 44-50 su nepoznatog prebivališta i boravišta u ovom postupku sud je postavio privremenog zastupnika u osobi Zulić Amina, advokat iz Kakanja na osnovu člana 296. stav (2) tačka 4. Zakona o parničnom postupku FBiH (Službene novine FBiH broj 53/03, 73/05 i 19/06), jer je boravište tuženih nepoznato, a nema punomoćnika i redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tuženim bi dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastati štetne posljedice

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat će tužene u postupku sve dok se tuženi ili njihov punomoćnik ne pojave pred sudom, odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijesti sud da je postavio staratelja. Oglas će se objaviti u Službenim novinama FBiH, Službenim novinama ZDK i oglasnoj ploči suda.

**S u d i j a****Senad Hadžimeragić, s.r.**

.....  
BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

OPĆINSKI SUD U KAKNJU

Broj: 36 0 P 033742 15 P  
Kakanj, 12.07.2016. godine

**O G L A S**

Pred Općinskim sudom u Kakanju, sudija Senad Hadžimeragić, u toku je postupak u pravnoj stvari tužitelja Tomić Slavko sin Ive iz Kaknja, zastupan po punomoćniku Spahić Ejubu, advokatu iz Kaknja, protiv tuženih: 1. Benić Franjo sin Ilije, nepoznatog tačnog boravišta i prebivališta, 2. Benić Marinka kći Petra, nepoznatog tačnog boravišta i prebivališta, 3. Benić Anđa, Čatići, nepoznatog tačnog boravišta i prebivališta, 4. Benić Jozo sin Ive, nepoznatog tačnog boravišta i prebivališta, 5. Komšo Pavo sin Joze, nepoznatog tačnog boravišta i prebivališta, 6. Komšo Mijo sin Joze iz Kaknja, Čatići ul. Omladinska broj 45., 7. Bojić rođ. Benić Jelka kći Pave, nepoznatog tačnog boravišta i prebivališta, 8. Marić rođ. Benić Mara kći Pave, nepoznatog tačnog boravišta i prebivališta, 9. Benić Marko sin Petra iz Kaknja, Čatići, ul. Brigadirska broj 4., 10. Benić Janko sin Petra iz Kaknja, Haljinići broj 122., 11. Benić Marinko sin Petra, nepoznatog tačnog boravišta i prebivališta, 12. Benić Filip sin Petra, nepoznatog tačnog boravišta i prebivališta, 13. Benić Srećko sin Marka, nepoznatog tačnog boravišta i prebivališta, 14. Komšo Anto sin Joze, iz Kaknja, ulica Bratstva i Jedinstva 54., 15. Benić rođ. Bagarić Serafina kći Mije, nepoznatog tačnog boravišta i prebivališta, 16. Benić Vesna kći Stjepana, nepoznatog tačnog boravišta i prebivališta, 17. Benić rođ. Tomić Ljuba kći Mije iz Kaknja, Čatići, Omladinska 41, radi utvrđivanja vlasništva i upisa u zemljišne knjige, v.s. 1.500,00 KM.

Rješenjem broj: 36 0 P 033742 15 P od 30.06.2016. godine tuženim pod rednim brojem od 1 do 5, 7, 8, te od 11-13, 15 i 16 nepoznatog prebivališta i boravišta u ovom postupku sud je postavio privremenog zastupnika u osobi Zulić Amina, advokat iz Kaknja na osnovu člana 296. stav (2) tačka 4. Zakona o parničnom postupku FBiH (Službene novine FBiH broj 53/03, 73/05 i 19/06), jer je boravište tuženih nepoznato, a nema punomoćnika i redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tuženim bi dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastati štetne posljedice

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat će tužene u postupku sve dok se tuženi ili njihov punomoćnik ne pojave pred sudom, odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijesti sud da je postavio staratelja.

Oglas će se objaviti u Službenim novinama FBiH, Službenim novinama ZDK i oglasnoj ploči suda.

**S u d i j a****Senad Hadžimeragić, s.r.**

.....

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

OPĆINSKI SUD U KAKNJU

Broj: 36 0 P 032653 15 P  
Kakanj, 15.07.2016. godine

## O G L A S

Pred Općinskim sudom u Kaknju, sudija Senad Hadžiomerađić, u toku je postupak u pravnoj stvari tužitelja Biletić Alojzije sin Mije iz Kaknja, Donji Banjevac bb, zastupan po punomoćniku Mesudu Obralići, advokatu iz Kaknja, protiv tuženih: 1. Biletić Jozo sin Mije iz Kaknja, trenutno nepoznatog prebivališta i boravišta, 2. Biletić udt. Džoja Luca iz Bilalovca, trenutno nepoznatog prebivališta i boravišta, 3. Biletić Ivo sin Ive iz Kaknja, trenutno nepoznatog prebivališta i boravišta, 4. Biletić Pero sin Ive iz Kaknja, Donji Banjevac bb, 5. Smolo Fethija kći Omera iz Kaknja, Donji Banjevac bb, 6. Biletić Krnunoslav sin Mate iz Kaknja, trenutno nepoznatog prebivališta i boravišta, 7. Biletić Branka kći Marijana iz Kaknja, Donji Banjevac bb, 8. Biletić Nikola sin Marijana iz Kaknja, trenutno nastanjen Hrvatskoj adresi Posavska broj 25 Domaslovec-Sombor 1040, RH, radi utvrđivanja vlasništva, v.s. 1.000,00 KM.

Rješenjem broj: 36 0 P 032653 15 P od 04.07.2016. godine tuženim pod rednim brojem od 1-3, i 6 su nepoznatog prebivališta i boravišta u ovom postupku sud je postavio privremenog zastupnika u osobi Spahić Ejub, advokat iz Kaknja na osnovu člana 296. stav (2) tačka 4. Zakona o parničnom postupku FBiH (Službene novine FBiH broj 53/03, 73/05 i 19/06), jer je boravište tuženih nepoznato, a nema punomoćnika i redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tuženim bi dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastati štetne posljedice.

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat će tužene u postupku sve dok se tuženi ili njihov punomoćnik ne pojave pred sudom, odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijesti sud da je postavio staratelja.

Oglas će se objaviti u Službenim novinama FBiH, Službenim novinama ZDK i oglasnoj ploči suda.

**S u d i j a**

**Senad Hadžiomerađić, s.r.**

.....

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON  
OPĆINSKI SUD U TEŠNJU  
Zemljišno-knjižni ured  
Broj: 039 0 Dn-16 000 148  
Dana, 07.07.2016. godine

Općinski sud u Tešnju, izdaje slijedeći

**O G L A S**  
**O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA**

Općinski sud u Tešnju, zemljišno-knjižni referent, Jasminka Prnjavorac u postupku predlagača Hasana Ahmetlića sina Muharema iz Tešnja, radi uspostave zemljišnoknjižnog uloška, protivnicima predlagača i to Bašić Jeli, ženi Marka, Bašić Marku, sinu Mare, Bašić mari, kći Andrije koji su upisani u z.k. ul.br.173 k.o. SP Lončari, Mandić Mari kći Petra, Mandić Iliji sinu Stjepana, Mandić Peri sinu Nike, Mandić Ani rođ. Rajkovača, Katić Tadiji sinu Luke, Mandić Ruži ženi Ante, Mandić Iliji sinu Ante, Mandić marijanu, Mandić mati sinu Ante, Mandić Mari kći Ante, Mandić Pranji žena Ante, Mandić Stoji žena Franje, Mandić Mandi kći Karla, mandić Iliji sinu Karla, Gavran Slavici ženi Martina, Mandić Karlu sinu Andrije, Mandić Ivanu sinu Andrije, Čolić Anti sinu Ilije, Bašić Juri sinu Andre i Mandić Anti sinu Martina koji su upisani u zk.ul.br.174 k.o. SP Lončari postavio je rješenjem broj 039-0-Dn-16-000148 od 07.07.2016.god, privremenog zastupnika u osobi Arif Mularifović iz Tešnja, pošto navedena lica su umrla ili su im nepoznate adrese, a na osnovu člana 296.stav 2.tačka 4. Zakona o parničnom postupku F BiH.

Privremeni zastupnik ima u ovom postupku sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika, i ista će izvršavati do okončanja postupka, sve dok se protivnici predlagača ili njihovi punomoćnici ne pojave pred sudom ili dok im organ starateljstva ne postavi staratelja.

Zemljišnoknjižni referent

**Jasminka Prnjavorac, s.r.**

.....

**SADRŽAJ****USTAVNI SUD**

251. - PRESUDA Broj: U-9/15 (Bosanski jezik).....811
251. - PRESUDA Broj: U-9/15 (Srpski jezik) .....816

**SKUPŠTINA**

252. Zakon o poticanju razvoja male privrede .....822
253. Odluka o imenovanju Kantonalnog pravobranioca Zeničko-dobojskog kantona .....828

**V L A D A**

254. Zaključak.....829
255. Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o dodjeli koncesija na istraživanje i eksploataciju krečnjaka na ležištu „Sokolica“ u općini Zavidovići („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/01 i 1/06) .....851
256. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona .....851
257. Odluka o dodjeli jednokratne pomoći za hitne intervencije općini Olovo usljed stanja prirodne nesreće uzrokovane pojavom odrona stijenske mase .....852
258. Odluka o odobravanju sredstava za nabavku sanitetskog vozila za potrebe JU Doma zdravlja Breza .....852
259. Odluka o odobravanju sredstava za nabavku niktometra (aparata za procjenu adaptacije na tamu) i anomaloskopa za testiranje kolarnog vida za potrebe Kantonalnog Zavoda za medicinu rada i sportsku medicinu .....853
260. Odluka o pokretanju procedure raskida Ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine krečnjaka sa koncesionarom „JAŠAREVIĆ KOP“ d.o.o. Tešanj .....854
261. Odluka o odobravanju sredstava za nastavak implementacije projekta „Sigurna kuća za žene žrtve nasilja u porodici i zajednici sa područja općina Zeničko-dobojskog kantona” .....855
262. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona u 2016.godini.....855
263. Rješenje o imenovanju na kraći period direktora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona.....859

**MINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE I UPRAVU**

264. Rješenje o prestanku službe notara i razrješenju notara.....859
265. Rješenje o određivanju vršitelja dužnosti notara .....859

**MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU I IZBJEGLICE**

|                         |                                                                                                                                     |            |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 266.                    | Rješenje o utvrđivanju reprezentativnosti sindikata za područje djelatnosti proizvodnje, prerade metala i srodnih djelatnosti ..... | 860        |
| 267.                    | Rješenje o utvrđivanju reprezentativnosti sindikata za područje zdravstvene djelatnosti .....                                       | 861        |
| <b>OGLASNI DIO.....</b> |                                                                                                                                     | <b>863</b> |

**Izdavač:** Zeničko-dobojski kanton, ul. Kučukovići br. 2, Zenica

**Glavna i odgovorna urednica:** Berjana Ačkar, **Telefon:** 032/460-675

**Redakcija i pretplata:** 032/460-676; **Štampa:** „PETICA“ Zenica, **Telefon:** 062/211-347

pretplata se vrši u korist depozitnog računa Zeničko-dobojskog kantona broj 1340100000001672  
otvorenog kod IKB d.d. Zenica.